



LOKALNI ENERGETSKI PLAN
PRIJESTONICE CETINJE
2024 – 2033
(NACRT)

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj
Novembar 2023. godine

Konsultanti na izradi LEP-a:

Žarko Despotović, dipl.ing.maš.
Rajko Šebek, dipl.ing.el.



Radna grupa:

Miloš Ivanišević

Jovan Pejović

Sanja Kasom

Radojka Radulović

Tatjana Stanković

SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| 1. UVOD | 1 |
| 1.1. SVRHA IZRADE LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA | 1 |
| 1.2. CILJEVI I MJERE LEP-a..... | 2 |
| 1.3. STRATEŠKI I ZAKONODAVNI OKVIR | 3 |
| 1.4. OSNOVNE INFORMACIJE O GEOGRAFSKIM I DEMOGRAFSKIM KARAKTERISTIKAMA PRIJESTONICE CETINJE | 7 |
| 1.4.1. Geografska pozicija i klimatske karakteristike Prijestonice Cetinje | 7 |
| 1.4.2. Demografija i naselja..... | 8 |
| 2. SNABDIJEVANJE ENERGIJOM, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ENERGIJE | 10 |
| 2.1. SNABDIJEVANJE ENERGIJOM..... | 10 |
| 2.1.1. Ugalj | 10 |
| 2.1.2. Drvni energenti (drvna biomasa)..... | 10 |
| 2.1.3. Elektro na energija | 10 |
| 2.1.4. Nafta i naftni derivati | 13 |
| 2.2. PROIZVODNJA ENERGIJE..... | 13 |
| 2.2.1. Proizvodnja elektri ne energije | 13 |
| 2.2.2. Sistemi za daljinsko grijanje | 15 |
| 2.2.3. Drugi vidovi proizvodnje energije | 15 |
| 3. ANALIZA POTROŠNJE ENERGIJE U PRIJESTONICI | 17 |
| 3.1. KORIŠ ENJE ENERGIJE PO TIPU ENERGENTA | 17 |
| 3.1.1. Potrošnja elektri ne energije..... | 17 |
| 3.1.2 Koriš enje drvne biomase za dobijanje korisne toplove..... | 19 |
| 3.1.3 Potrošnja naftnih derivata u sektoru gra evinarstva..... | 23 |
| 3.1.4 Potrošnja nafte i naftnih derivata u saobra aju | 24 |
| 3.2 KORIŠ ENJE ENERGIJE PO SEKTORIMA | 26 |
| 3.2.1. Koriš enje energije u doma instvima..... | 26 |
| 3.2.2 Koriš enje energije u sektoru usluga..... | 27 |
| 3.2.3. Postoje a energetska potrošnja u javnoj rasvjeti | 29 |
| 3.2.4. Vodovod i kanalizacija..... | 31 |
| 3.2.5. Potrošnja energije u saobra aju | 32 |
| 3.3. REZIME ENERGETSKOG BILANSA PRIJESTONICE | 33 |

| | |
|--|----|
| 4. ANALIZA EMISIJA | 35 |
| 5. PROCJENA PLANIRANE POTROŠNJE ENERGIJE | 40 |
| 5.1. PROCJENA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE | 40 |
| 5.1.1. Procjena potrošnje električne energije u sektoru domaćinstava | 40 |
| 5.1.2. Procjena potrošnje električne energije u sektoru usluga i javne rasvjete | 42 |
| 5.2. PROCJENA POTROŠNJE OGRJEVNOG DRVETA I PELETA | 43 |
| 5.3. PROCJENA POTROŠNJE NAFTNIH DERIVATA U SEKTORU GRAĐEVINARSTVA | 45 |
| 6. PROCJENA MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE ENERGIJE NA PODRUČJU PRIJESTONICE | 45 |
| 6.1. ANALIZA MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE ENERGIJE NA TERRITORIJU PRIJESTONICE | 46 |
| 7. PROCJENA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI | 48 |
| 8. PROCJENA POTENCIJALA I MOGUĆNOST POVEĆANJA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 49 |
| 8.1. SOLARNI POTENCIJAL | 49 |
| 8.2. GEOTERMALNA ENERGIJA | 54 |
| 8.3. ENERGIJA VJETRA | 55 |
| 8.4. HIDROENERGETSKI POTENCIJAL | 55 |
| 8.5. BIOMASA | 56 |
| 9. ENERGETSKI CILJEVI I INDIKATORI ZA PRAĆENJE | 58 |
| 9.1. DEFINISANJE LOKALNOG ENERGETSKOG KONCEPTA | 59 |
| 10. ANALIZA MJERA ZA DOSTIZANJE CILJEVA U LOKALNOJ ENERGETICI | 61 |
| 10.1. MJERE POBOLJŠANJA SNABDIJEVANJA ENERGIJOM | 62 |
| 10.2. MJERE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI | 63 |
| 10.2.1. Domaćinstva | 63 |
| 10.2.2. Javni sektor (javni objekti i rasvjeta) | 69 |
| 11. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA | 77 |
| 12. REZIME LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA | 80 |

1. UVOD

Lokalnim energetskim planom jedinica lokalne samouprave definiše potrebe i na in snabdijevanja energijom, mjere za efikasno koriš enje energije, kao i koriš enje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a u skladu sa Nacionalnim energetskim i klimatskim planom i akcionim planom razvoja.

Ovaj lokalni energetski plan (LEP) je formiran na osnovu raspoloživih podataka o potrošnji energije i energenata na teritoriji Prijestonice Cetinje u periodu 2019 – 2022. godine, a vremenski okvir za koji se odnosi je 10 godina (2024 - 2033. godine).

Pravni osnov za donošenje LEP-a Prijestonice Cetinje sadržan je u Istanbu 12 Zakona o energetici. Istim Istanom Zakona definisan je i sadržaj plana, prema kome LEP sadrži:

1. Prikaz stanja u snabdijevanju energentima na podruju jedinice lokalne samouprave, kao i prikaz svih vrsta proizvodnje energije na podruju lokalne samouprave (proizvodnja električne energije, sistemi za daljinsko grijanje i/ili hla enje i druge vrste proizvodnje energije);
2. Podatke o potrošnji energije na podruju jedinice lokalne samouprave, po tipu energenata i sektorima djelatnosti i doma instvima;
3. Podatke o emisiji gasova sa efektom staklene bašte, koji nastaju na podruju lokalne samouprave;
4. Procjenu planirane potrošnje energije, po tipu energenta i sektorima djelatnosti i doma instvima, na podruju lokalne samouprave;
5. Procjenu mogu nosti proizvodnje energije na podruju lokalne samouprave;
6. Procjenu mogu nosti koriš enja mjera energetske efikasnosti u svim sektorima djelatnosti i doma instvima, a naro ito u javnom sektoru;
7. Procjenu potencijala i mogu nosti pove anja koriš enja energije iz obnovljivih izvora;
8. Procjenu mogu nosti uvo enja sistema daljinskog grijanja i/ili hla enja;
9. Energetske ciljeve u jedinici lokalne samouprave i indikatore za njihovo pranje;
10. Mjere za ostvarivanje postavljenih ciljeva;
11. Procjenu finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju lokalnog energetskog plana i mogu e izvore finansiranja.

Usvajanjem LEP-a zapo inje njegova implementacija, koja predstavlja kompleksan zadatak jer sprove enje navedenih aktivnosti u mnogome zavisi od brojnih vlasni kih, socijalnih, društvenih, ekonomskih i tehni kih faktora. Uspješna realizacija zahtjeva izuzetno dobru organizaciju i saradnju izme u brojnih zainteresovanih subjekata na teritoriji Prijestonice, a i šire.

1.1. SVRHA IZRADE LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA

Svrha izrade LEP-a Prijestonice za period 2024 – 2034. godine je objedinjavanje podataka koji predstavljaju postoje e energetsko stanje na teritoriji Prijestonice u proizvodnji, distribuciji i potrošnji energije za period 2019 – 2022. godine na nivou prosjeka, analiza potencijala koriš enja obnovljivih izvora energije (OIE), procjena budu e potrošnje, kao i prora un emisije gasova sa efektom staklene bašte koji nastaju na podruju Prijestonice za nevedeni period.

Tako e, svrha izrade LEP-a je definisanje mjera energetske efikasnosti u svim sektorima za koje je nadležna lokalna samouprava Prijestonice, a koje bi trebalo implementirati u narednom desetogodišnjem periodu, procjena mogu nosti primjene odgovaraju ih mjera energetske

efikasnosti, definisanje mjera u obrazovanju stanovništva, kao i druge mjere koje treba preduzeti radi ostvarenja projektovanih ciljeva.

Uzimajući u obzir nove trendove u upravljanju urbanim sredinama, Prijestonica Cetinje je kao jedan od prioriteta datom u dokumentu Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2020 – 2024, definisala zaštitu i očuvanje životne sredine i održivo upravljanje prirodnim resursima i na taj način se opredijelila da kroz koncept održivog razvoja da prioritet odgovornom odnosu prema energiji kao resursu. Korišćenje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa vezano je za razvoj, ali i za načine njihove eksploatacije, tako da se nesporno moraju primjenjivati metodologije koje u osnovi sublimiraju princip očuvanja prirodnih resursa. Opšte prihvatieni indikatori o trenutnom stanju i mogućnostima poboljšanja u sektoru građevinarstva, saobraćaja, industrije i drugih sektora ukazuju na potrebu da se iznade u modeli odgovorne upotrebe energije.

Više od polovine ukupne emisije gasova staklene baštice se stvara u urbanim sredinama gdje se troši i do 80% ukupne količine energije, te u tom smislu, svrha LEP-a Prijestonice Cetinje u krajnjem je održivi razvoj lokalne zajednice kroz iznalaženje mogućnosti za efikasniju upotrebu energije kako u javnom tako i u stambenom sektoru kao i u sektoru saobraćaja, a sve u cilju povećanja životnog standarda u gradu, povećanja komfora i pozitivnog uticaja na životnu sredinu.

1.2. CILJEVI I MJERE LEP-a

Ciljevi postavljeni u ovom LEP-u, su usklađeni sa ostalim strateškim razvojnim ciljevima Prijestonice. Glavni ciljevi izrade LEP-a su:

- doprinos, u što većoj mjeri, bezbjednosti energetskog snabdijevanja Prijestonice;
- smanjenje energetske potrošnje, a kao prirodna posledica smanjenja energetske potrošnje i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene baštice;
- povećanje udjela energije iz OIE;
- smanjenje zagonetivanja u svim sektorima sprovećenjem mjera energetske efikasnosti, korišćenjem OIE, praviljem potrošnje energenata i drugim mjerama;
- unaprjeđenje održivog razvoja lokalne samouprave.

Proces izrade, sprovećenja i praviljenja LEP-a se generalno može podijeliti u sledeće glavne korake:

- Pripremne radnje za pokretanje procesa izrade (politička volja, koordinacija, stručni resursi, učesnici i dr.);
- Prikupljanje podataka;
- Izrada LEP-a;
- Usvajanje LEP-a kao zvaničnog dokumenta lokalne samouprave;
- Sprovećenje mjera i aktivnosti prema LEP-u u skladu s definisanim rasporedom u vremenskom okviru;
- Praviljenje i kontrola sprovećenja mjera prema LEP-u;
- Priprema izvještaja o realizovanim projektima ili mjerama i aktivnosti u unaprijed utvrđenim periodima.

Ovaj dokument biće osnova za dalji rad zaposlenima u svim organima i strukturama lokalne samouprave, a građani će poslužiti kao neka vrsta vodiča koji ukazuje na mogućnosti koje održivo upravljanje energentima pruža.

1.3. STRATEŠKI I ZAKONODAVNI OKVIR

Jedan od važnih preduslova uspješnog provo enja LEP-a Prijestonice 2024 – 2033. godine, je njegova potpuna usaglašenost sa relevantnim državnim zakonodavstvom i ostalim dokumentima koji su usvojeni na nivou države i lokalne samouprave.

U kontekstu relevantne evropske legislative, to su obaveze države preuzete Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Ugovorom o Energetskoj zajednici, Kjoto sporazumom, Pariškim sporazumom i drugim obavezama koje su preuzete me unarodnim sporazumima i ugovorima.

Energetska politika Crne Gore

Energetska politika Crne Gore usvojena je 2011. godine. Navedenom politikom definisani su strateški ciljevi Vlade Crne Gore koji osiguravaju razvoj energetskog sektora imaju i u vidu tri prioriteta: sigurnost snabdijevanja energijom, razvoj konkurentnog tržišta i održivi energetski razvoj. Navedenom politikom definisani su ciljevi i instrumenti kojima Vlada Crne Gore treba da razvija energetski sektor u pogledu: bezbjednog i pouzdanog snabdijevanja energijom, zaštite životne sredine, vlasništva, tržišnog poslovanja, investicija, energetske efikasnosti, novih obnovljivih izvora, povezivanja sa regionom i šire, mjera socijalne zaštite i dr.

Kao prioritet prepoznati su sigurnost snabdijevanja energijom, razvoj konkurentnog tržišta energije, održiv energetski razvoj koji se temelji na ubrzanom ali racionalnom koriš enju vlastitih energetskih resursa uz uvažavanje principa zaštite životne sredine, pove anje energetske efikasnosti (EE) i ve e koriš enje obnovljivih izvora energije (OIE), kao i potreba za socio-ekonomskim razvojem Crne Gore.

Strategija razvoja energetike do 2030. godine

Strategija razvoja energetike do 2030. godine usvojena je jula 2014. godine. Strategija ima energetsku, ekološku, zakonodavnu, organizacionu, institucionalnu i obrazovnu dimenziju. Obuhvata period do 2030. godine i predvi a zakonodavne, ekonomске, organizacione, institucionalne, informacione, obrazovne, savjetodavne i promotivne mjere za njenu realizaciju.

Strategija predstavlja polazni osnov za evropski model održivog i strateškog razvoja Crne Gore i njenog energetskog sektora, za donošenje ostale zakonske regulative i institucionalne podrške uspješnom sprovo enju sopstvene energetske politike prilikom integracija države u evropski i širi me unarodni okvir i služi kao osnov Vladi Crne Gore i drugim državnim institucijama u procesu izrade ostalih programskih dokumenata iz oblasti energetike.

Osim navedenog, ona ima i klju nu razvojnu dimenziju, kako u procesu definisanja prostornog razvoja, obezbje enja uslova za održivi razvoj ekološke države, tako i u domenu energetske i ekonomске politike kao zna ajne komponente doprinosa rastu bruto društvenog proizvoda, te u procesu neminovne konstruktivne komunikacije izme u svih zainteresovanih segmenata crnogorskog društva.

Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine

Crna Gora se, kao članica Ujedinjenih nacija, obavezala na ostvarivanje održivih ciljeva definisanih Agendum održivog razvoja 2030, pa je 2016. godine donijela Nacionalnu strategiju održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine. To je krovni razvojni strateški dokument, kojim je energetika definisana kao jedan od prioritetnih razvojnih sektora koji treba razvijati u skladu sa na elima održivosti, efikasne upotrebe resursa, iste proizvodnje i potrošnje i koji treba da bude generator zapošljavanja

i zelene ekonomije. Ovaj dokument je postavio slijedeće ciljeve u okviru kojih su definisane posebne mjeru energetskom sektoru, koje treba ostvariti do 2030. godine:

- unaprijediti efikasnost upravljanja obnovljivim prirodnim resursima,
- omogućiti resursno efikasnu upotrebu šumskih resursa,
- riješiti probleme neodrživog dimenzionisanja prostora generisanog nerealnim zahtjevima u pogledu kvantiteta i niskim kvalitetom izgradnje sredine,
- omogućiti gradnju novih objekata isključivo u skladu sa standardima održive arhitekture i građevinarstva i unaprijediti postojeći građevinski fond,
- smanjiti nivo emisija gasova s efektom staklene baštice do 2030. godine za 30% u odnosu na 1990. godinu,
- izgraditi kapacitete, unaprijediti obrazovanje i podizati javnu svijest o klimatskim promjenama i mjerama za njihovo ublažavanje,
- povećati učešće obnovljivih izvora energije i promovisati racionalno korištenje energije,
- poboljšati resursnu efikasnost uključujući ekonomskim sektorima,
- poboljšati resursnu efikasnost uvođenjem tržišno orijentisanih mjera odnosno ekonomskih instrumenata uključujući ekonomske sektore.

Nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) – aktivnosti u Crnoj Gori

Crna Gora je u 2019. godini otpočela aktivnosti na izradi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP).

Ministarstvo kapitalnih investicija, shodno preuzetim obavezama Crne Gore po osnovu članstva u Energetskoj zajednici, ima obavezu uskladijanja strateškog i planskog okvira u oblasti energetike sa EU praksom, a što podrazumijeva i znanju intervenciju na dosadašnjem pristupu. Naime, u okviru zakonodavnog paketa „čista energija za sve Evropljane“ (Clean energy for all Europeans), usvojena je i Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju Energetskom unijom i aktivnostima na polju klimatskih promjena, koja je ključna u postizanju strategije Energetske unije kao i energetskih i klimatskih ciljeva i koja zahtijeva integrirano planiranje u oblasti energetike i klimatskih promjena. Ključni mehanizam sprovećenja predmetne Uredbe predstavlja Nacionalni energetski i klimatski plan (National Energy and Climate Plan - NECP), desetogodišnji planski dokument, koji je svaka od zemalja članica u obavezi da usvoji i koji sadržaj obuhvata pet dimenzija Energetske unije: energetska sigurnost, unutrašnje energetsko tržište, energetska efikasnost, dekarbonizacija ekonomije i istraživanje, inovacija i konkurentnost.

Ministarstvo kapitalnih investicija realizuje aktivnosti na izradi NECP-a kroz projekat „Razvoj kapaciteta za klimatsku politiku u zemljama jugoistočne i istočne Evrope, južnog Kavkaza i centralne Azije - faza III (Capacity Development for Climate Policy in the Countries of South-Eastern, Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia, Phase III - CDCP III)“, u saradnji sa Sekretarijatom energetske zajednice. Pored toga, Potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, zemlje regiona su se obvezale da će zajedno sa Evropskom unijom raditi na cilju da do 2050. godine, Evropa bude klimatski-neutralan kontinent.

Ključne aktivnosti se realizuju u tri pravca:

1. Obezbjediti pravne osnove za uvođenje NECP-a kao ključnog strateškog dokumenta u nacionalno zakonodavstvo,

2. Pripremne aktivnosti na izradi NECP-a i izrada odgovaraju ih projekcija i scenarija pripremom odgovaraju ih modela,
3. Pisanje NECP-a, usaglašavanje sa Sekretarijatom Energetske zajednice (EZ) i postupak donošenja.

Prvi Nacionalni energetski i klimatski plan treba da bude usvojen do juna 2024. godine. To će biti plan razvoja energetskog sektora Crne Gore, koji će imati za cilj da zadovolji potražnju za energijom, obezbeđuje uju i sprove enje tranzicije iste energije i minimalnog negativnog uticaja energetskog sektora na klimatske promjene.

ZAKONODAVNI OKVIR

Kada je u pitanju zakonska regulativa u ovoj oblasti relevantni su sljedeći i zakoni:

- Zakon o energetici („Službeni list Crne Gore“, broj 5/2016, 51/2017, 82/2020, 29/2022 i 152/2022);
- Zakon o efikasnom korišćenju energije („Službeni list Crne Gore“ broj 57/2014; 3/2015; 25/2019 i 140/2022);
- Zakon o životnoj sredini („Službeni list CG“, broj 52/2016 i 73/2019);

Zakon o energetici

Zakonom o energetici definišu se energetske djelatnosti i uređuju uslovi i način njihovog obavljanja, radi kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja krajnjih kupaca energijom; javne usluge u oblasti energetike od interesa za Crnu Goru; podsticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i visekoefikasne kogeneracije; način organizovanja i funkcionisanja tržišta električne energije i gasa; način i uslovi korišćenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije; energetska efikasnost u sektoru proizvodnje, prenosa i distribucije energije, kao i druga pitanja od značaja za energetiku.

Odredbama člana 12 ovog Zakona preciziraju se prava i obaveze i jedinica lokalne samouprave, koje su dužne da potrebe i način snabdijevanja energijom, kao i mјere za efikasno korišćenje energije, obnovljivih izvora energije i kogeneracije planiraju lokalnim energetskim planom u skladu sa Strategijom razvoja energetike i Akcionim planom korišćenja energije iz obnovljivih izvora.

Zakon o efikasnom korišćenju energije

Zakon o efikasnom korišćenju energije predstavlja pravni dokument, na osnovu kojeg je donešen niz od preko 30 podzakonskih akata kojima se bliže uređuju pojedine obaveze propisane zakonom i dodatno transponuju zahtjevi relevantnih EU direktiva.

Zakon je na snazi od januara 2015. godine, dok su poslednje izmjene donešene 2022. godine. Zakon o efikasnom korišćenju energije, u odnosu na prethodni donio je odredene novine, propisao ali i ponovio odredene obaveze koje se direktno ti u lokalnih samouprava.

Zakonom o efikasnom korišćenju energije se uređuju odnosi u području efikasnog korišćenja energije u sektorima finalne potrošnje, obaveze za donošenje programa i planova za poboljšanje energetske efikasnosti na nacionalnom i lokalnom nivou i na nivou energetskih subjekata i potrošača, njihovo sprovo enje, javna ovlašćenja i odgovornosti za utvrđivanje i sprovo enje politike energetske efikasnosti, kao i sve ostale mјere energetske efikasnosti i obveznici njihovog sprovo enja. Zakon se ne odnosi na energetsku efikasnost u postrojenjima za proizvodnju, prenos i distribuciju energije. Energetska efikasnost u ovim postrojenjima uređuje se Zakonom o energetici.

Odredbama člana 19 ovog Zakona jedinice lokalne samouprave, dužne su da upravljaju energijom u objektima ili djelovima objekata za koje plaćaju troškove za energiju.

Upravljanje energijom obuhvata praćenje i analizu potrošnje energije i vode, sprovođenje energetskih pregleda, planiranje i sprovođenje mjera energetske efikasnosti i izvještavanje o ostvarenim rezultatima.

Radi upravljanja energijom, lokalne samouprave dužne su da:

- određe lice odgovorno za upravljanje energijom;
- vode evidenciju o potrošnji energije i vode, ukupno i pojedinačno po objektima;
- izvještavaju Ministarstvo ekonomije o realizovanim mjerama energetske efikasnosti i ostvarenim uštedama energije, putem informacionog sistema za monitoring i verifikaciju ušteda energije;

Prema članu 13 Zakona o efikasnom korištenju energije finansiranje mjera energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave može se obezbijediti iz budžeta Crne Gore za mjeru iz programa poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave koji je usklađen sa akcionim planom.

Pojedine mjeru energetske efikasnosti jedinica lokalne samouprave može da finansira iz sopstvenih izvora i ako nijesu utvrđeni programom poboljšanja energetske efikasnosti, pod uslovom da nijesu u suprotnosti sa akcionim planom.

Prema istom zakonu kao i na osnovu ostalih podzakonskih akata koji detaljnije objašnjavaju pojam i uređuju oblast upravljanja energijom, jedinice lokalne samouprave dužne su da:

- integrišu energetsku efikasnost u svoje svakodnevno poslovanje vode i radeći o kriterijumima energetske efikasnosti kod javnih nabavki (član 20), zakupa, kupovine ili izgradnje zgrada (član 21) kao i nabavke uređaja i opreme, a na osnovu zahtjeva za energetskim označavanjem (članovi 44 i 48);
- obezbijede vršenje energetskih pregleda zgrada i propisno izlaganje sertifikata o energetskim karakteristikama javnih zgrada (članovi 40, 43, 58 i 59), kao i da obezbijede energetske preglede sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju (član 28), a koji po tehničkim karakteristikama (kriterijum ukupne nominalne snage) spadaju u kategoriju za koju su pregledi propisani;
- redovno izvještavaju nadležni državni organ (Ministarstvo kapitalnih investicija) o stanju, aktivnostima i planiranju u oblasti energetske efikasnosti (članovi 12, 15 i 23).

Zakon o životnoj sredini

Zakon kojim se na posredan način uređuje način finansiranja projekata energetske efikasnosti je Zakon o životnoj sredini, na osnovu kojeg je, Odlukom Vlade Crne Gore 03.03.2020. godine, osnovan Fond za zaštitu životne sredine (skraćeno Eko fond) kao pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju i statutom Društva.

Zadatak Eko-fonda je osiguranje sredstava za realizaciju projekata, koji je cilj očuvanje svih komponenti životne sredine i racionalno korištenje prirodnih resursa kao osnovnih uslova održivog razvoja. Uz zakonom utvrđene prihode, Eko-fond će raditi i na ostvarivanju saradnje sa međunarodnim institucijama i organizacijama sa ciljem osiguravanja dodatnih izvora finansiranja.

Uz pomoć Eko-fonda, primjenom principa „zagađivač plaća“ obezbijediće se sredstva za realizaciju projekata unaprjeđenja stanja u oblasti životne sredine, a konkretno sproveće se aktivnosti na

uspostavljanju odgovaraju ih programa podrške za projekte koji doprinose unapređenju energetske efikasnosti. Narođita pažnja biće posvećena uspostavljanju odgovarajućeg sistema za monitoring i verifikaciju postignutih ušteda energije i drugih pratećih benefita za EE projekte koji se realizuju iz sredstava podrške Eko-fonda.

Pored navedenih, pitanjem energetike se u nešto manjoj mjeri bave i sljedeći zakoni: Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023) i Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, broj 2/2018, 34/2019, 38/2020 i 50/2022).

1.4. OSNOVNE INFORMACIJE O GEOGRAFSKIM I DEMOGRAFSKIM KARAKTERISTIKAMA PRIJESTONICE CETINJE

1.4.1. Geografska pozicija i klimatske karakteristike Prijestonice Cetinje

Prostor Prijestonice Cetinje zauzima jugozapadni dio Središnjeg regiona Crne Gore, a svojom južnom granicom se oslanja na Primorski region. Uticaj oba regiona neposredno se odražava na prostor Prijestonice Cetinje. Prijestonica Cetinje se prostire se na brdsko planinskom prostoru podlovnenske Crne Gore i obuhvata prostor od Skadarskog jezera do Pustog Lisca i od Lovćena i Boke kotorske do Gara. Položaj Cetinja određen je koordinatama: $18^{\circ}55'13''$ istočne geografske dužine i $42^{\circ}23'19''$ sjeverne geografske širine.



Slika 1: Geografska pozicija Prijestonice Cetinje na karti Crne Gore

Ukupna dužina granice Prijestonice iznosi 186 km, od kojih je 11 km duž Skadarskog jezera. Prijestonica Cetinje graniči sa opštinama: Kotor (40 km), Nikšić (46 km), Danilovgrad (15 km), Podgorica (46 km), Bar (26 km) i Budva (13 km). Površina Prijestonice iznosi 910 km^2 i zauzima 6,6% teritorije Crne Gore. Kopneni dio Prijestonice prostire se na $878,8 \text{ km}^2$, a površina jezera i rijeke Crnojevića obuhvata $22,7 \text{ km}^2$.

Prostor Prijestonice Cetinje odvojen je planinskim masivom Lovćena i Orijena od mora pa je neposredni uticaj mediteranske klime zaustavljen. Od presudnog značaja na klimatske


odlike područja je razlika u nadmorskoj visini (od 6 – 1749 mnv) koja se odražava na temperaturu vazduha tokom godine.

Prijestonica Cetinje ima umjereno kontinentalnu klimu sa prosječnom godišnjom temperaturom od 11°C i godišnjom amplitudom od $20,1^{\circ}\text{C}$. Cetinje spada u najkišovitije gradove Evrope sa oko 4.000 mm vodenog taloga godišnje. Međutim, pored velikih padavina ovo područje je bez površinskih vodotokova i sa rijetkim izvorima, što je posljedica kraške konfiguracije i geološkog sastava terena.

1.4.2. Demografija i naselja

Na teritoriji Prijestonice Cetinje nalaze se 2 gradska naselja (Cetinje i Rijeka Crnojevića) i 92 ruralna naselja.

Ukupno postoje 24 mjesne zajednice, 3 u gradskom i 21 na prigradskom području. Pregled naselja u Prijestonici Cetinje prikazan je na Slici 2.



Slika 2: Karta teritorije Prijestonice Cetinje i mjesnih zajednica


Prema podacima popisa iz 2011. godine¹, ukupan broj stanovnika na teritoriji Prijestonice iznosio je 16.657, što predstavlja 2,69 % ukupne populacije Crne Gore. U gradskim naseljima živi 14.093, a u vangradskim 2.564 stanovnika, pa je to opština sa najvećim procentom (84,61%) gradskog stanovništva u Crnoj Gori. S druge strane, gustoća naseljenosti iznosi 18,3 stanovnika/km², što Prijestonicu svrstava u grupu opština sa najmanjom gustoćom naseljenosti. Gustina naseljenosti je 2,38 puta manja od gustoće naseljenosti na nivou Crne Gore koja iznosi 45,3 stanovnika/km².

¹ Izvor: „Monstat“ - Saopštenje broj 83 od 12.07.2011. godine.

Broj doma instava je 5.747, od čega 4.686 gradskih i 1.061 vangradskih. Slijedi da je prosječan broj stanovnika po domu instvu 2,9 odnosno 3 u gradu, a 2,4 u ruralnim područjima.

Duži niz godina Prijestonicu karakteriše negativan prirodni priraštaj i negativan migracioni saldo. Ovakvo kretanje demografskih pokazatelja za posljedicu ima depopulaciju i starenje stanovništva. Dok se za prirodna kretanja stanovništva vezuje depopulacija, migracije najčešće uzrokuju i starenje stanovništva koje nastaju odseljavanjem stanovništva u potrazi za boljim uslovima života i to prije svega stanovništva mlađe dobi i u srednjim godinama života.

Na Dijagramu 1 prikazan je uporedni pregled stanovnika Prijestonice u periodu 1948 – 2022. godina prema zvaničnim popisima popisima i procijenjenog broja stanovnika prema godišnjim saopštenjima „Monstat“-a² u periodu 2019 - 2022. godine.



Dijagram 1: Pregled broja stanovnika – prema popisima u periodu 1948-2011. godine i procjenama broja stanovnika sredinom godina 2019 – 2021, prema podacima „Monstat“-a

Iz podataka prikazanih na Dijagramu 1 se može uočiti konstantan pad broja stanovnika za posljednjih 70-ak godina. Prema rezultatima popisa, broj stanovnika na teritoriji Prijestonice je u neprestanom padu, a prema godišnjim procjenama broja stanovnika i sa daljom tendencijom pada. Prema godišnjim saopštenjima „Monstat“-a, za period 2011 - 2022. godine, Prijestonica ima 2.119 stanovnika manje u odnosu na posljednji zvanični popis iz 2011. godine.

Sumarno gledano, Prijestonicu Cetinje, odlikuje naglašena tendencija smanjenja broja stanovnika, kao posljedica rastućeg negativnog prirodnog priraštaja i veoma visokog negativnog migracionog salda, kao rezultata odseljavanja, uz neznatan broj doseljenih.

Pored negativnog prirodnog priraštaja, Prijestonica je pogodna i kontinuiranim negativnim migracionim saldom. Kad su u pitanju unutrašnje migracije, na osnovu podataka iz 2018. godine može se zaključiti da se stanovništvo iz Cetinja dominantno seli u Podgoricu, a slijede Budva i Kotor. Kad je riječ o doseljenjima, kojih je znatno manje, tako je prednjačiće oni koji se u Prijestonicu Cetinje sele iz Podgorice, zatim iz Budve, Herceg Novog i Nikšića.

Bitan uticaj na prirodni priraštaj pripada jedino gradu Cetinju. I pored lociranja visokoškolskih, kulturnih i umjetničkih institucija na Cetinju, očigledno je da mladi ljudi u vrlo malom broju ostaju

² Izvor: „Monstat“-ova godišnja saopštenja - „Procijenjeni broj stanovnika po opština sredinom godine“, link: <http://www.monstat.org/cg/page.php?id=273&pageid=48>

da žive u ovom gradu,ime je i uticaj mlade populacije na poboljšanje demografske strukture neznatan.

Kao refleksija injenice da je Cetinje u poslednjim decenijama izgubilo nekadašnji privredni značaj za Crnu Goru, došlo je do smanjenja broja stanovnika,ime se smanjio i broj doma instava, a usled ovih injenica smanjene su i energetske potrebe na teritoriji Prijestonice.

2. SNABDIJEVANJE ENERGIJOM, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ENERGIJE

2.1. SNABDIJEVANJE ENERGIJOM

2.1.1. Ugalj

Ugalj se ne koristi za potrebe javnih objekata na teritoriji Prijestonice kao i objekata privrednih društava i pravnih subjekata u kojima je Prijestonica osniva ili jedan od osniva a. Takođe za potrebe objekata u industrijskom i ostalim sektorima nije dokumentovana upotreba uglja kao energenta.

Razlog je jer na teritoriji Prijestonice nema većih industrijskih objekata koji bi mogli biti potencijalni korisnici ovog energenta.

U sektoru doma instava ugalj se takođe ne koristi, osim moguće u pojedinim slučajevima koji nisu zaničajni za ukupni energetski bilans Prijestonice, prije svega zbog nepraktičnosti za korištenje u individualnim ložištima, kao i zbog nepostojanja tradicije odnosno navike njegovog korištenja. Osim toga, potencijalni izvori ovog energenta se nalaze daleko od Prijestonice, tako da ga je teže i nabaviti.

2.1.2. Drvni energenti (drvna biomasa)

Potrošnja ogrjevnog drveta i drugih vidova energetika na bazi drveta za energetske potrebe (pelet i dr.) znatno prevazilazi kolичinu drveta sjećenog na području Prijestonice tako da se ovaj energent dostavlja i iz drugih dijelova Crne Gore. Snabdijevanje ogrjevnim drvetom doma instava i ostalih korisnika u Prijestonici se vrši na različite načine od kojih su najzastupljeniji: kupovina od preduzetnika, sjećenja u sopstvenoj šumi, kupovina kod privatnog šumovlasnika.

Najzastupljenije vrste ogrjevnog drveta koji se koristi kao energenti su hrast i bukva, dok je u poslednjih 10-ak godina došlo do porasta korištenja peleta kao energenta.

2.1.3. Električna energija

Cetinje se snabdijeva električnom energijom u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema Crne Gore i to: iz pravca Podgorice sa trafostanicom (TS) 400/110 kV „Podgorica 2“ i iz pravca Budve sa TS 110/35 kV „Markovići“. Dalekovodima 110 kV energija dolazi do glavne TS 110/35 kV „Cetinje“, u gornjem zapadnom dijelu Cetinjskog polja, odakle se razvodi preko distributivne mreže do krajnjih potrošača.

Najveći dio gradskog područja Cetinja, snabdijeva se električnom energijom iz TS 35/10 kV „Humci“, TS 35/10 kV „Stari Obod“ i TS 35/10 kV „Novi Obod“ (iznad 90%) i za ove TS je obezbijeno napajanje putem dvostrukih veza koje prilikom ispadanja jedne od njih ne izazivaju preopterevanje druge. TS 35/10 kV „Stari Obod“ je radijalno napojena putem dionice vazdušnog voda koja ima rezervu u pogledu opteretivosti.

Preostali dio konzuma Cetinja (ispod 10%) snabdijeva se iz pet TS 35/0,4 kV i TS 35/10 kV „Selo“ koje su slabo opterećene i imaju mogućnost rezervisanja iz susjednih regiona u dovoljnoj mjeri.

Mali dio potroša a se napaja iz malih hidroelektrana (mHE) „Podgor“ i „Rijeka Crnojevi a“, kao i iz elektrodistributivnih sistema Nikši i Bar i iz mHE „Glava Zete“.

Elektrodistributivna mreža je tronaponska (35 kV, 10 kV i 0,4 kV), sa nadzemnim vodovima u vangradskim podru jima i kablovskim u gradskom podru ju. Specifi nost elektrodistributivnog sistema Cetinja je u injenici što je ona jedina distribucija u Crnoj Gori koja u eksploataciji ima i distributivnu mrežu naponskog nivoa 6 kV. Ova mreža služi za napajanje pumpnih postrojenja u Podgoru i okolnih seoskih podru ja.


Gradsko podru je Prijestonice Cetinja napaja se preko kablove 10 kV-ne mreže koja je u dobrom stanju, a napajanje je izvedeno preko 97 trafostanica.

Elektroenergetska infrastruktura

Temelj elektroenergetskog sistema Prijestonice predstavlja mreža dalekovoda 110 kV, 35 kV i 10 kV sa pripadaju im trafostanicama 110/35 kV; 35/10 kV i 10/04 kV.

Prenosna mreža

Djelatnost prenosa elektri ne energije u Crnoj Gori obavlja preduze e CGES (Crnogorski elektroprenosni sistem) preko prenosnog sistema na 400 kV, 220 kV i 110 kV naponskom nivou. Osim funkcije prenosa ovo preduze e obavlja funkciju upravljanja elektroenergetskim sistemom, funkciju održavanja i razvoja prenosnog sistema.



Slika 3: Trenutna topologija prenosnog sistema (kraj 2021. godine)

Distribuciju elektri ne en rije do krajnjih potroša vrši preduze e CEDIS (Crnogorski elektrodistributivni sistem). Razgrani enje CGES sa CEDIS-om trenutno je definisano na transformatorskim poljima 35 kV u transformatorskim stanicama 110/35 kV, odnosno na transformatorskim poljima 10 kV u transformatorskim stanicama 110/10 kV.

Prenosnu mrežu na teritoriji Prijestonice sa injavaju dalekovodi i transformatorske jedinice TS 110/35kV:

- 110 kV dalekovod od TS 400/110 KV Podgorica 2 do TS 110/35kV Cetinje dužine 31,7 km sa užetom AlFe 3x240/40 mm²;
- 110 kV dalekovod od TS 110/35 KV Cetinje TS 110/35 KV Budva dužine 11,5 km sa užetom AlFe 3x150/25 mm²;
- TS - 110/35 kV snage 20 MVA;
- TS – 110/35 kV snage 31.5 MVA.

Nakon izgradnje i puštanja u pogon 110 kV dalekovoda (2004. godine) sistem prenosa elektri ne energije za potrebe Cetinja je relativno siguran i obezbje uje kvalitetan prenos elektri ne energije, zbog pouzdanosti ovog dalekovoda i neoptere enosti TS 110/35 KV. Me utim, u toku zimskih mjeseci, zbog u estalih grmljavina i loših vremenskih prilika, dolazi do prekida napajanja, posebno u ruralnim oblastima.

Distributivna mreža

Po pitanju niskonaponske mreže u gradskom podru ju, CEDIS je u prethodnim godinama kroz projekat daljinskog o itavanja detaljno rekonstruisao i izmjestio mjerna mjesta. Rezultat toga je sigurnije i kvalitetnije napajanje sa minimalnim brojem prekida potroša a u gradskom podru ju. Na gradskom podru ju je izvedena podzemna kablovска mreža koja je dosta dobrog kvaliteta. Na vangradskom podru ju izvedena mreža je vazdušna, na pojedinim dionicama je zastarjela i lošeg kvaliteta, a provodnici su malog presjeka. Vazdušna mreža 0,4 kV kojom je pokrivena cijela teritorija Prijestonice, ne zadovoljava potrebe potroša a. Pregled distributivnih vodova, trafostanica i potroša a prikazani su Tabelama³ 1, 2 i 3.

Tabela 1: Dužine distributivnih vodova

| | NV 35 KV | KV 35 KV | NV 10 KV | KV 10 KV | NV 0,4 KV | KV 0,4 KV | Ukupno |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| | [km] | [km] | [km] | [km] | [km] | [km] | [km] |
| Prijestonica Cetinje | 80.000 | 5.120 | 194.000 | 32.915 | 610.890 | 49.980 | 972.965 |

NV – nadzemni vod, KV – kablovski vod

Tabela 2: Broj i snaga trafostanica

| | TS 35/10 KV | | TS 35/04 KV | | TS 10/0,4 KV | | STR 10/0,4 KV | |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | Broj TS | Ins. snaga | Broj TS | Ins. snaga | Broj TS | Ins. snaga | Broj TS | Ins. snaga |
| | kom | [MVA] | kom | [MVA] | kom | [MVA] | kom | [MVA] |
| Prijestonica Cetinje | 5 | 45.000 | 8 | 1.910 | 88 | 40.740 | 85 | 4.940 |

Tabela 3: Broj potroša a po naponskim nivoima

| | 35 KV | 10 KV | 0,4 KV | 0,4 KV doma instva | Ukupno |
|----------------------|-------|-------|--------|--------------------|--------|
| Prijestonica Cetinje | 3 | 10 | 738 | 10.299 | 11.050 |

NAPOMENA: Predmetnim pregledom nijesu obuhva eni objekti u sastavu privrednih kolektiva

Kada su u pitanju TS sa teritorije Cetinja, rezervno napajanje mogu e je obezbijediti iz TS 110/35 KV Kotor, TS 110/35 KV Danilovgrad i TS 110/35 KV Virpazar.

³ Izvor: Podaci su preuzeti iz dokumenta „Strateški plan razvoja Prijestonice Cetinje 2020 – 2024“

2.1.4. Nafta i naftni derivati

Nafta i naftni derivati su u cijeloj Crnoj Gori, pa i u Prijestonici jedan od najznačajnijih energetskih izvora. Crna Gora nema nalazišta sirove nafte, kao ni kapaciteta za njenu preradu, te se u potpunosti oslanja na uvoz, kada je taj emergent u pitanju.

Snabdijevanje gorivom na teritoriji Prijestonice obezbjeđuje se preko 3 benzinske stanice i to dvije u vlasništvu kompanije „Jugopetrol“ AD, od kojih je jedna na ulazu u Cetinje, a druga na magistralnom putnom pravcu Cetinje – Budva na udaljenosti od oko 4,5 km od izlaza iz grada u mjestu Oini, dok je treća u vlasništvu kompanije „Petrol“ koja se nalazi na izlazu iz grada na magistralnom putnom pravcu Cetinje - Podgorica.

Snabdijevanje ostalim naftnim derivatima, u prvom redu lako ložljivim i u manjoj mjeri mazutom i TNG-om obavlja se dopremanjem putem cisterni od strane isporučilaca („Jugopetrol AD“, „Ina-Crna Gora“, „Petrol-Crna Gora“ i dr.)

Osim benzinskih stanica u Cetinju se nalazi i sjedište kompanije „Montenegrobonus“ d.o.o. Cetinje koja za prioritetu djelatnosti ima proizvodnju, trgovinu i pružanje usluga u oblasti nafte i TNG-a (te no gnaftnog gasa). U okviru kompleksa bivše fabrike El „Obod“ preduzeće ima zakupljenu plinsku stanicu – nadzemni rezervoar za skladištenje (slika 4), distribuciju, prodaju i snabdijevanje TNG-a, kapaciteta 100 m³ u kojem je dozvoljeno punjenje do 80% (odnosno 44,8 tone TNG-a).



Slika 4: Izgled plinske stanice za TNG na lokaciji bivše fabrike El „Obod“

2.2. PROIZVODNJA ENERGIJE

2.2.1. Proizvodnja električne energije

Što se tiče proizvodnih elektroenergetskih kapaciteta na teritoriji Prijestonice Cetinje, njih nema u znaku ajnom broju.

Trenutno na teritoriji Prijestonice postoje dvije male hidroelektrane (mHE), koje su po svojim karakteristikama prototipne, a nalaze se u vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i to mHE „Podgor“ sa jednim agregatom sa turbinom (tip Michel-Ossberger – slika 5) snage 395 kW, snage generatora 465 kVA, koja se koristi za pom помоно (sigurnosno) napajanje pumpi na vodozahvatu i mHE „Rijeka Crnojevića“ u samoj Rijeci Crnojevića sa jednim agregatom sa turbinom (tip Michel-Ossberger – slika 6) snage 555 kW i snage generatora 600 kVA, koja koristi vode istoimene rijeke.



Slika 5: Izgled turbinskog sklopa mHE „Podgor“



Slika 6: Izgled turbinskog sklopa mHE „Rijeka Crnojevića“ a

Mala hidroelektrana „Podgor“ puštena je u pogon 1941. godine, a nalazi se u neposrednoj blizini puta Virpazar-Petrovac, na oko 10 km udaljenosti od Virpazara i koristi vode Velje Rijeke. mHE „Podgor“ posjeduje jedan agregat, a preko 35 kV trafostanice i 35 kV dalekovoda povezana je sa Cetinjem. Iz trafostanice se napaja električnom energijom i pumpna stаница, која са вodozахвата обезбеђује питку воду за Cetinje i Budvu i више локалних потрошача.

Od времена изградње до данас mHE „Podgor“ је у непрекидном погону, без значајних радова на реконструкцији и revitalizацији опреме, што прouзрокује повремене кварове, прекиде и застоје у раду. Машина зграда је димензија 7 x 15 м у основи и у њој је смештена, машина, хидромеханика и електро опрема.

Постојеће стање опреме и објекта усlovili су свеобухватну реконструкцију хидроелектране. Обзиром да је констатовано још стање хидромашинске и турбинске опреме EPCG је за период 2023-2024. година предвидјела реконструкцију оба објекта mHE и замјenu електро-машина и хидромеханике опреме, као и извођење гравајних радова. Пројектовани параметри турбина и генератора у trenutnom i novoprojektovanom režimu rada su sledeći:

| | Trenutno stanje | Predviđeno stanje nakon rekonstrukcije |
|-----------------------------------|------------------------|---|
| neto pad | 54 m | 59,35 m |
| nominalni protok | 0,90 m ³ /s | 0,75 m ³ /s |
| snaga turbine | 395 kW | 372 kW |
| stepen корисног дејства turbine | 0,83 | 0,85 |
| nominalni број обртaja turbine | 510 o/min | 600 o/min |
| nominalna snaga generatora | 465 kVA | 400 kVA |
| nominalni број обртaja generatora | 1.500 o/min | 600 o/min |

Mala hidroelektrana Rijeka Crnojevića je направљена и puštena у погон 1948. године. Дојивјела је одредене модернизације, али без крупнијих улагања је била у функцији преко пет десетица година. Од јануара 2015. године хидроелектрана није у функцији због квара на електромашинској опреми.

Машинска зграда је димензија 6 x 10 м у основи и у њој је смештена, машина, хидромеханика и електро опрема. Стање хидромашинске и турбинске опреме је још и предвиђено је нjenja kompletна замјена са савremenom opremom. Elektroprivreda Crne Gore pokrenula proceduru njene

revitalizacije koja se o ekuje tokom perioda 2023 – 2024. godine. Parametri turbine i generatora u trenutnom i novoprojektovanom režimu rada su sledeći:

| | Trenutno stanje | Predviđeno stanje nakon rekonstrukcije |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| neto pad | 22,7 | 21,29 m |
| nominalni protok | 3 m ³ /s | 2,7 m ³ /s |
| snaga turbine | 555 kW | 474 kW |
| stepen korisnog dejstva turbine | 0,83 | 0,84 |
| nominalni broj obrtaja turbine | 245 o/min | 300 o/min |
| nominalna snaga generatora | 650 kVA | 501 kVA |
| nominalni broj obrtaja generatora | | 1.000 o/min |

Godišnje proizvedena količina električne energije mHE „Podgor“ u periodu 2010 – 2015. godina i mHE „Rijeka Crnojevića“ u periodu 2010 - 2015. godina prikazane su u Tabeli 4.

Tabela 4: Pregled godišnje proizvedene količine električne energije (kWh) u mHE „Podgor“ i mHE „Rijeka Crnojevića“ (nije u pogonu od januara 2015. godine)

| Godina | Godišnje proizvedena količina električne energije [kWh] | |
|------------|---|-------------------------|
| | mHE „Podgor“ | mHE „Rijeka Crnojevića“ |
| 2010. god. | 411.150 | 562.200 |
| 2011. god. | 26.100 | 530.400 |
| 2012. god. | 181.650 | 577.000 |
| 2013. god. | - | 793.600 |
| 2014. god. | 44.700 | 1.114.600 |
| 2015. god. | 930.000 | 172.600 |

2.2.2. Sistemi za daljinsko grijanje

Na teritoriji Prijestonice nema sistema za daljinsko grijanje. U Prostorno urbanističkom planu Prijestonice Cetinje nije predviđeno uvođenje sistema daljinskog grijanja.

U gradskoj zoni postoje 2 kotlarnice sa generatorima toplote većih toplotnih kapaciteta, koje kao energetik koriste lako lož ulje, a toplotnom energijom napajaju okolne objekte pri čemu se distribucija tople vode od generatora toplote do krajnjih korisnika odvija pomoću podzemnih toplovoda.

Prva kotlarnica sa generatorima toplote većeg toplotnog kapaciteta (2x0,9 MW), smještena je u suterenu zgrade „Vladinog doma“ i podzemnim toplovodom napaja topotnom energijom objekte: Vladin dom, Biljarda, Dvorac kralja Nikole, Biblioteka u okviru Dvorca kralja Nikole i etnografski muzej (objekat bivšeg srpskog poslanstva).

Druga kotlarnica sa generatorima toplote većeg toplotnog kapaciteta (2x1,3 MW), smještena je u suterenu zgrade Prijestonice (bivša uprava Zetske banovine) i podzemnim toplovodom napaja zgrade Prijestonice, Bolnice, Doma zdravlja, Kuhinje u okviru bolnice, Klinike za vantelesnu oplođnju i administrativnog objekta.

2.2.3. Drugi vidovi proizvodnje energije

Na teritoriji Prijestonice Cetinje se tokom 2023. godine, praktično ne proizvodi energija iz nekih drugih energetika dok je proizvodnja iz obnovljivih izvora energije zanemarljivo mala.

Postoje pojedinačni slučajevi korištenja fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije i solarnih kolektora za zagrijavanje potrošne tople vode, te jedan slučaj korištenja geotermalne energije za zagrijavanje objekta ali s obzirom na njihov broj i snagu, trenutno proizvedena količina energije iz ovih izvora ne predstavlja iznose koji značajnije utiču na bilans ukupno proizvodene energije.

3. ANALIZA POTROŠNJE ENERGIJE U PRIJESTONICI

Energetski bilans Prijestonice ustanovljen je na osnovu izmjerene potrošnje električne energije, prikupljenih podataka o potrošnji energenata, u prvom redu lako lož ulja, te obradom statističkih podataka vezanih za potrošnju biomase (ogrjevnog drveta i peleta) i tehnologih goriva za pogon motornih vozila. U nastavku je izložen energetski bilans potrošnje energije Prijestonice.


3.1. KORIŠTENJE ENERGIJE PO TIPU ENERGENTA

3.1.1. Potrošnja električne energije

Električna energija predstavlja vid energije koji je najzastupljeniji u potrošnji. Prema podacima dobijenim od CEDIS-a (Tabela 5) može se konstatovati da prosječna preuzeta količina električne energije za teritoriju Prijestonice za period 2019 -2022 iznosi 80.726 MWh, prosječna količina električne energije isporučena kupcima iznosi 62.725 MWh, dok prosječni gubici iznose 18.001 MWh ili 28,70%. Pregled potrošnje električne energije na teritoriji Prijestonice prema kategorijama potrošača za period 2019 – 2022. godine, je prikazan u Tabeli 5 i Dijagramu 2.

Tabela 5: Pregled potrošnje električne energije na teritoriji Prijestonice u etvorogodišnjem periodu 2019 – 2022. godine

| Godina | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | Prosječno 2019 – 2022. |
|---|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| Srednji napon 35 kV [MWh] | 14.518 | 15.801 | 13.771 | 16.058 | 15.037 |
| Srednji napon 10 kV [MWh] | 1.890 | 1.303 | 1.326 | 1.142 | 1.415 |
| Niski napon 0,4 kV - ostali potrošači [MWh] | 16.205 | 15.344 | 16.388 | 17.131 | 16.267 |
| Ukupno – ostala potrošnja [MWh] | 32.613 | 32.447 | 31.485 | 34.332 | 32.719 |
| Domaćinstva [MWh] | 29.697 | 29.983 | 30.137 | 30.206 | 30.006 |
| Ukupna godišnja potrošnja [MWh] | 62.310 | 62.430 | 61.622 | 64.537 | 62.725 |
| Domaćinstva [%] | 47,66% | 48,03% | 48,91% | 46,80% | 47,84% |
| Ostali potrošači [%] | 52,34% | 51,97% | 51,09% | 53,20% | 52,16% |



Dijagram 2: Grafički pregled potrošnje električne energije u etvorogodišnjem periodu 2019–2022

Pregled prosje ne mjesne no preuzete i realizovane elektri ne energije za period 2019 – 2022. godine, za teritoriju Prijestonice je prikazan u Tabeli 6.

Tabela 6: Pregled prosje ne mjesne no preuzete i realizovane elektri ne energije za period 2019 – 2022. godine

| Mjesec | Preuzeta energija | Realizovana energija | Gubici | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|
| | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [%] |
| Januar | 8.541 | 6.133 | 2.408 | 28,19% |
| Februar | 7.442 | 5.408 | 2.034 | 27,34% |
| Mart | 7.698 | 5.669 | 2.030 | 26,37% |
| April | 6.514 | 4.895 | 1.618 | 24,85% |
| Maj | 5.986 | 4.759 | 1.227 | 20,50% |
| Jun | 5.518 | 4.685 | 833 | 15,10% |
| Jul | 5.846 | 5.037 | 809 | 13,83% |
| Avgust | 5.806 | 5.042 | 764 | 13,16% |
| Septembar | 5.572 | 4.737 | 834 | 14,98% |
| Oktobar | 6.793 | 5.396 | 1.397 | 20,56% |
| Novembar | 7.116 | 5.250 | 1.866 | 26,22% |
| Decembar | 7.895 | 5.714 | 2.181 | 27,63% |
| Prosje za period 2019 – 2022. god. | 80.726 | 62.725 | 18.001 | 28,70% |

Gubici u sistemu prenosa, iji prosje ni udio razmatranom periodu iznosi 28,70% su na nešto nižem nivou u odnosu na period 2004 – 2011. godine kada je prosje na vrijednost iskazanih procentualnih gubitaka iznosila 30,44%.

Prosje na potrošnja elektri ne energije u periodu 2019 – 2022. godine ostvarena je u iznosu od 62.725 MWh, od tega potrošnja ostvarena kod potroša a na 35 kV-nom nivou iznosi 15.037 MWh, na 10 kV nivou 1.415 MWh, na niskonaponskom nivou (sa mjeranjem i bez mjerenja snage) 12.627 MWh, dok prosje na potrošnja kod kategorije doma instava iznosi 30.006 MWh ili 47,84% ukupne potrošnje elektri ne energije.


Prosje na potrošnja elektri ne energije u periodu 2004 – 2011. godine, koja je prikazana u LEP-u za period 2013 – 2024. godine je iznosila 66.500 MWh. Pore enjem potrošnji elektri ne energije u periodu 2019 – 2022. godine sa potrošnjom u periodu 2004 – 2011. godine može se zaklju iti da je prosje na potrošnja elektri ne energije niža za 5,68% u odnosu na period 2004 – 2011. godine.

U sektoru doma instava prosje na potrošnja elektri ne energije u periodu 2004 – 2011. godine je iznosila 31.800 MWh naspram prosje ne potrošnje od 30.006 MWh u periodu 2019 – 2022. godine, pa se može konstatovati da je u kategoriji doma instava potrošnja elektri ne energije niža za 5,64% u odnosu na period 2013 – 2011. godine. Me utim, ukoliko se analizira specifi na potrošnja po broju stanovnika Prijestonice u 2011. godini, koja je iznosila 1.916 kWh/stanovniku (pri broju stanovnika od 16.757 stanovnika), naspram specifi ne potrošnje u 2022 godini koja je iznosila 2.077 kWh/stanovniku (pri procijenjenom broju stanovnika sredinom 2022. godine od 14.538) može se zaklju iti da se u kategoriji doma instava, prosje no po stanovniku, troši 8,4% više elektri ne energije u 2022. godini nego u 2011. godini.

Kod kupaca priklju enih na 35 kV naponski nivo, može se zaklju iti da je prosje na potrošnja u periodu 2019 – 2022 niža za 28,05% u odnosu na period 2004 – 2011. godine. Pad potrošnje elektri ne energije zabilježen je i kod kupaca priklju enih na 10 kV naponski nivo od 47,59% u

odnosu na period 2004 – 2011. godine, dok je kod kupaca priklju enih na 0,4 kV naponski nivo (bez doma instava) potrošnja ve a za 47,88 % u odnosu na period 2004 – 2011. godine.

Na Dijagramu 3 prikazan je pregled ostvarene potrošnje elektri ne energije prema kategorijama potroša a u razmatranom etvorogodišnjem periodu sa udjelima u ukupnoj potrošnji elektri ne energije u periodu 2019 -2022. godine.



Dijagram 3: Pregled udjela ostvarene potrošnje elektri ne energije, prema kategorijama potroša a u razmatranom etvorogodišnjem periodu 2019 -2022. godine

Prema podacima prikazanim na Dijagramu 3, udio prosje ne potrošnje elektri ne energije u ukupnoj potrošnji na teritoriji Prijestonice u periodu 2019 – 2022. godine, na 35 kV nivou iznosi 23,97%, na 10 kV nivou 2,26%, na 0,4 kV nivou (bez potrošnje doma instava) 25,93%, dok udio prosje ne potrošnje kategorije doma instava u ukupnoj potrošnji iznosi 47,84%.

3.1.2. Koriš enje drvne biomase za dobijanje korisne toplote

Iako se esto potcjenjuje kao energetski resurs, drvo je zna ajna stavka u energetskom bilansu na teritoriji Prijestonice Cetinje. Prema podacima prikazanim u publikaciji „Potrošnja drvnih goriva za 2011. godinu u Crnoj Gori - novi energetski bilansi za drvana goriva“⁴, na teritoriji Prijestonice Cetinje, drvo je kao emergent 2011. godine koristilo ukupno 4.537 doma instava i potrošilo 24.529 m³ ogrjevnog drveta⁵.

Iz navedenih podataka dobija se da prosje na godišnja potrošnja ogrjevnog drveta iznosi 5,41 m³ po doma instvu.

Od ukupnog broja korisnika ogrjevnog drveta na teritoriji cijele Prijestonice, drvo je kao emergent koristilo 3.553 doma instava u gradu i prigradskim naseljima sa potrošnjom od 18.480 m³ i 984 doma instava na seoskom podru ju koja su potrošila 6.049 m³. Gledano na nivou prosjeka potrošnje po doma instvu, dobija se da prosje na godišnja potrošnja ogrjevnog drveta na podru ju grada iznosi 5,20 m³ po doma instvu, odnosno na selu 6,15 m³ po doma instvu, što je na nivou prosjeka u Crnoj Gori.

⁴ Izvor: Publikacija „Potrošnja drvnih goriva u 2011. godini u Crnoj Gori“, „Monstat“ 2013. godine.

⁵ Mjerna jedinica [m³] se odnosi na kompaktnudrvnu masu.

Najveća količina drveta utroši se za zagrijavanje doma instava i to praktično u potpunosti u obliku ogrjevnog drveta, dok je korištenje ostalih oblika drvnih goriva (pelet i briketi) tek u poslednjih 10-ak godina dobilo na značaju.

Za period poslije 2011. godine nijesu dostupni zvanični podaci o potrošnji drveta u Prijestonici (kao ni u ostalim opštinama Crne Gore), ali je „Monstat“ u svojim godišnjim saopštenjima⁶ objavio podatke o finalnoj potrošnji ogrjevnog drveta i energenata na bazi drveta u sektoru doma instava na nivou Crne Gore za period 2011-2021. godine.

Finalna potrošnja ogrjevnog drveta u sektoru doma instava u 2021. godini na nivou Crne Gore iznosila je 566.303 m³ dok je u 2011. godini iznosila 703.571 m³ što predstavlja smanjenje potrošnje ogrjevnog drveta na nivou Crne Gore od oko 19,5% u odnosu na 2011. godinu. S druge strane, u sektoru doma instava, došlo je do povećanja korištenja peleta, kao najzastupljenijeg energenta na bazi drveta, sa 667 tona godišnje u 2011. godini na 16.612 tona godišnje u 2021. godini što je približno 25 puta veća potrošnja u odnosu na 2011. godinu.

U ostalim sektorima (trgovina, javne usluge, poljoprivreda) u 2011. godini potrošnja ogrjevnog drveta na nivou Crne Gore je iznosila 26.575 m³, a 27.923 m³ u 2021. godini i na osnovu ovih podataka se može zaključiti da je ostala na približno istom nivou.

Usled nedostatka zvaničnih podataka za procjenu potrošnje ogrjevnog drveta i peleta na teritoriji Prijestonice Cetinje u proteklom petogodišnjem periodu, morali su se koristiti uporedni podaci o kretanju potrošnje ogrjevnog drveta i peleta na teritoriji cijele Crne Gore u periodu 2011 – 2021. godine, te poreediti sa brojem stanovnika.

Upoređivanjem zvaničnih podataka o potrošnji ogrjevnog drveta na nivou Prijestonice u 2011. godini sa potrošnjom na nivou Crne Gore u 2011. i 2021. godini, a proporcionalno procjenama o broju stanovnika Prijestonice, izvršena je procjena potrošnje ogrjevnog drveta u sektoru doma instava u periodu 2018 - 2021. godine. Dobijeni rezultati korigovani su uporednim demografskim podacima za razmatrani period koji su uzeli u obzir niži broj stanovnika u Prijestonici u periodu 2018 – 2021. godine. Naime u 2011. godini broj stanovnika u Prijestonici je bio 16.657 dok je procijenjeni broj stanovnika u 2021. godini, prema podacima „Monstat“-a, iznosio 14.923, što je niži broj stanovnika za oko 10,4%.

Proračunom je dobijen podatak da je potrošnja ogrjevnog drveta u sektoru doma instava u 2021. godini iznosila oko 17.688 m³.

Međutim, pored doma instava, realno je pretpostaviti da se ogrjevno drvo u manjoj mjeri koristi i u ostalim sektorima (poljoprivreda, uslužne djelatnosti - pekare, restorani, sušare mesa i sl.). U ovom trenutku se ne raspolaze dokumentovanim statističkim podacima o toj potrošnji ogrjevnog drveta. U nedostatku pouzdanijeg podatka, za potrebe ovog dokumenta izvršena je procjena da je godišnja potrošnja ogrjevnog drveta u ostalim sektorima direktno proporcionalna potrošnji ogrjevnog drveta u Crnoj Gori u odnosu na broj stanovnika Prijestonice prema ukupnom broju stanovnika u Crnoj Gori, tako da je ona u 2021. godini proračunata u iznosu od 2.207 m³.

Dobijeni proračunski rezultati o potrošnji ogrjevnog drveta u periodu 2018 - 2021. godine prikazani su u Tabeli 7.

⁶ Izvor: „Kompleksni energetski bilans Crne Gore za 2021. godinu (IEA format)“ „Monstat“ – (poslednji dostupni podaci o ukupnoj potrošnji drveta na nivou cijele Crne Gore raspoloživi u momentu pripreme LEP-a), link: <http://www.monstat.org/cg/page.php?id=643&pageid=39>

Tabela 7: Pregled procijenjenih potrošnji ogrjevnog drveta na teritoriji Prijestonice Cetinje u 2011. godini i u periodu 2018 – 2021. godine

| Godina | 2011. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Prosjek 2018 - 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| Potrošnja ogrjevnog drveta u doma instvima u Crnoj Gori [m ³] | 703.571 | 550.797 | 525.157 | 539.336 | 566.303 | 545.398 |
| Potrošnja ogrjevnog drveta u ostalim djelatnostima u Crnoj Gori [m ³] | 26.575 | 62.294 | 64.033 | 61.857 | 70.654 | 64.710 |
| Ukupna potrošnja ogrjevnog drveta u Prijestonici [m ³] | 24.529 | 19.203 | 18.309 | 18.803 | 19.743 | 19.015 |
| Procijenjeni broj stanovnika Prijestonice | 16.657 | 15.353 | 15.181 | 15.046 | 14.923 | 15.126 |
| Korekcioni faktor usled smanjenja broja stanovnika | 1,00 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | - |
| Procijenjena potrošnja ogrjevnog drveta u doma instvima - korigovana prema broju st. [m ³] | 24.529 | 17.699 | 16.686 | 16.985 | 17.688 | 17.265 |
| Procijenjena potrošnja ogrjevnog drveta u ostalim djelatnostima [m ³] | 926 | 2.002 | 2.035 | 1.948 | 2.207 | 2.048 |
| Ukupna procijenjena potrošnja ogrjevnog drveta u Prijestonici [m ³] | 25.455 | 21.205 | 20.343 | 20.751 | 21.950 | 21.062 |

Grafi ki pregled procijenjene potrošnje ogrjevnog drveta na teritoriji Prijestonice prikazan je na Dijagramu 4.



Dijagram 4: Uporedni pregled procijenjene potrošnja ogrjevnog drveta na teritoriji Prijestonice u 2011. godini i u periodu 2018 – 2021. godine

Ukupna prora unata potrošnja ogrjevnog drveta na podruju Prijestonice u 2021. godini iznosi 21.950 m³, a prosje na za period 2018 – 2021. godine iznosi 21.062 m³. Prema prora unatim podacima može se zakljuiti da se potrošnja ogrjevnog drveta u periodu 2018 – 2021. godine, kretala u rasponu od 20.343 m³ tokom 2019. godine do 21.950 m³ tokom 2021. godine.

Pelet

Korištenje peleta kao energenta je intenzivnije po elo tokom posljnjih 10 godina, a do tada se kao energet koristio u manjem obimu.


Pouzdanih podataka o potrošnji peleta kao energenta na teritoriji Prijestonice nema, te su kao i u slučaju korištenja ogrjevnog drveta, za procjenu potrošnje, korišteni podaci sadržani u dokumentu „Monstat“-a - „Kompleksni energetski bilans Crne Gore za 2021. godinu (IEA format)“ koji se odnosi na teritoriju cijele Crne Gore. Prema podacima prikazanim u navedenom dokumentu, potrošnja peleta na teritoriji Crne Gore u sektoru domaćinstava u 2021. godini iznosila je 16.612 tona. Gledano proporcionalno, prema procijenjenom broju stanovnika Prijestonice u 2021. godini od 14.923 stanovnika, a uzimajući u obzir i injenicu da se u južnoj regiji Crne Gore pelet kao emergent u domaćinstvima nije koristi, procijenjena potrošnja peleta u 2021. godini u sektoru domaćinstava kreće se na nivou od oko 520 tona, dok je prosjek na potrošnju u periodu 2018– 2021. godine iznosila oko 520 tona/god.

Procijenjena potrošnja peleta u ostalim sektorima na nivou Prijestonice u 2021. godini, prema podacima „monstat“-a, iznosila je u 2021. godini oko 190 tona, dok je na nivou prosjeka za analizirani period ona proračunata u iznosu od oko 173 tona/god. Proračunati podaci o potrošnji peleta na teritoriji Prijestonice u periodu 2018 – 2021. godine prikazani su u Tabeli 8.

Tabela 8: Pregled procijenjenih potrošnji peleta na teritoriji Prijestonice Cetinje u periodu 2018 – 2021. godine

| Godina | 2011. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Prosječno 2018. – 2021. |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| Potrošnja peleta u domaćinstvima u Crnoj Gori [tona] | 667 | 15.913 | 15.117 | 15.525 | 16.612 | 15.792 |
| Potrošnja peleta u ostalim djelatnostima u Crnoj Gori [tona] | 361 | 4.383 | 4.560 | 3.593 | 4.761 | 4.324 |
| Procj. broj stanovnika Prijestonice | 16.658 | 15.353 | 15.181 | 15.046 | 14.923 | 15.126 |
| Procj. broj stanovnika Crne Gore | 620.079 | 622.227 | 622.028 | 621.306 | 619.211 | 621.193 |
| Korekcioni faktor usled smanjenja broja stanovnika | 2,69% | 2,47% | 2,44% | 2,42% | 2,41% | - |
| Procijenjena potrošnja peleta u domaćinstvima [tona] | 18 | 510 | 480 | 489 | 520 | 500 |
| Procijenjena potrošnja peleta u ostalim djelatnostima [tona] | 14 | 175 | 182 | 144 | 190 | 173 |
| Ukupna proračunata potrošnja peleta u Prijestonici [tona] | 32 | 686 | 662 | 632 | 711 | 673 |

Graf koji pregled procijenjene potrošnje peleta na teritoriji Prijestonice prikidan je na Dijagramu 5.



Dijagram 5: Uporedni pregled procijenjene potrošnja peleta na teritoriji Prijestonice u 2011. godini i u periodu 2018 – 2021. godine

Prema podacima iz Tabele 8 i dijagrama 6 može se zaključiti da se potrošnja peleta kreće u relativno bliskim granicama u rasponu od 632 tone tokom 2020. godine do 711 tona tokom 2021. godine.

Pelet se u javnim objektima u vlasništvu Prijestonice ili države, a koji se nalaze na teritoriji Prijestonice kao emergent koristi u JU „Dom učenika i studenata“ i to oko 85 t/god. i u objektu koji koristi Služba zaštite koji poslednje grejne sezone nije koristio pelet za grijanje zbog značajnog poskupljenja ovog energenta tokom grejne sezone 2021/22 godina.

3.1.3 Potrošnja naftnih derivata u sektoru građevinarstva

Od naftnih derivata za grijanje objekata se dominantno koristi lako lož ulje (ELLU), dok se ostali naftni derivati – te ni naftni gas (TNG) i mazut ili ne koriste ili je njihova zastupljenost zanemarljivo mala. Na osnovu statističkih podataka o korišćenju naftnih derivata u kategoriji domaćinstava, procijenjeno je da se te ni naftni derivati u domaćinstvima ne koriste, odnosno i ako se koriste, koriste se u vrlo malom obimu. Korištenje energenta lako lož ulja za dobijanje topotne energije je u objektima javnih uprava, javnih ustanova i ostalih javnih objekata.

Pregled objekata koji kao emergent koriste lako lož ulje za grijanje, sa njihovom godišnjom potrošnjom⁷ u periodu 2019 – 2022. godine je prikazana u Tabeli 9.

Tabela 9: Pregled godišnjih potrošnji energenta lako lož ulja [lit.] u objektima na teritoriji Prijestonice u periodu 2019 – 2022. godine

| Objekat | Potrošnja LLU [lit.] | | | | |
|--|----------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | Prosjek 2019 - 2022. god. |
| J.P.U. „Zagorka Ivanović“ | 22.000 | 14.000 | 21.000 | 12.000 | 17.250 |
| J.U. O.Š. „Njegoš“ | 18.000 | 16.000 | 12.000 | 17.000 | 15.750 |
| J.U. O.Š. „Lovenski partizanski odred“ | 19.000 | 14.000 | 16.000 | 10.000 | 14.750 |
| JU Gimnazija i srednja likovna škola | 56.184 | 34.124 | 32.474 | 14.626 | 34.352 |
| Srednja stručna škola | 18.728 | 11.375 | 10.825 | 4.875 | 11.451 |
| Fakultet likovnih umjetnosti | 27.000 | 32.000 | 40.000 | 39.000 | 34.500 |
| Fakultet za crnogorski jezik i književnost | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Narodni muzej Crne Gore (5 zgrada) | 90.000 | 60.000 | 50.000 | 43.500 | 60.875 |
| Rezidencija Predsjednika Crne Gore | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 13.750 |
| Ministarstvo kulture i medija | 21.000 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 16.500 |
| J.U. NBCG „Ivan Crnojević“ - (ital. posl.) | 72.000 | 44.007 | 64.325 | 48.571 | 57.226 |
| J.U. NBCG „Ivan Crnojević“ - (fr. posl.) | 10.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 | 11.250 |
| Zgrada Prijestonice | 31.389 | 27.486 | 23.076 | 22.272 | 26.056 |
| JU Opština bolnica | 54.000 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 52.250 |
| Dom zdravlja Cetinje | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| J.U. Centar za dnevni boravak | 3.500 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.250 |
| Ukupno | 492.801 | 402.492 | 421.200 | 365.344 | 424.209 |

Prema podacima prikazanim u Tabeli 9 potrošnja energenta lako lož ulja u 2022. godini je iznosila 365.344 lit. odnosno prosječna potrošnja u periodu 2019 – 2022. godine je iznosila 424.209 lit/god. Oigledno je da je potrošnja ovog energenta u 2022. godini bila znatno niža nego u 2019. a navjerovatniji razlog niže potrošnje je „toplija“ zima u poslednjem periodu.

⁷ Podaci o utrošenim količinama lako lož ulja su dobijeni od korisnika/vlasnika objekata.

3.1.4 Potrošnja nafte i naftnih derivata u saobraćaju

Analiza potrošnje nafte i naftnih derivata u sektoru saobraćaja koji su ostvareni na lokalnom nivou je složeniji zadatak nego slične analize na širem nacionalnom nivou. Sama metodologija za određivanje potrošnje nafte i naftnih derivata u sektoru saobraćaja na teritoriji bilo koje lokalne samouprave pa i Prijestonice, podrazumijeva uzimanje u obzir karakteristika saobraćajnih aktivnosti, analizu saobraćajne infrastrukture te dostupnost pojedinih podataka.

Naftni derivati se u Prijestonici koriste najvećim dijelom u vozilima. Stoga se njihov utrošak u vozilima nije je porijeklo sa teritorije Prijestonice u principu ne može vezati za potrošnju isključivo na toj teritoriji. Isto tako, ni potrošnja naftnih derivata vozila sa teritorija drugih lokalnih samouprava se ne može posmatrati nezavisno od potrošnje goriva na teritoriji opštine, iako se energetska politika razmatra. To nije da je, za ovaj sektor, praktično nemoguće da se utvrdi potrošnja na teritoriji lokalne samouprave u kontekstu LEP-a.


Procjene potrošnje nafte i naftnih derivata u saobraćaju, zasnovane su na strukturi registrovanih vozila u 2022. godini, prema pojedinim kategorijama vozila te prosjeku pojedinih kilometraža koju ta vozila ostvaruju unutar ovog administrativnog područja.

Prema podacima „Monstat“-a⁸ o kvartalnoj statistici saobraćaja Prijestonice u 2022. godini, broj vozila prema kategorijama prikazan je u Tabeli 10, a procentualni odnos prema ukupnom broju motornih vozila na Dijagramu 6.

Tabela 10: Pregled registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila prema kategorijama na teritoriju Prijestonice u 2022. godini

| Motocikli | Putnički automobili | Kombi vozila | Autobusi | Teretna vozila | Specijalna i radna vozila | Vučna vozila | Priključna vozila | Poljoprivredni traktori | Ukupno |
|-----------|---------------------|--------------|----------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------|
| 148 | 5.950 | 3 | 49 | 366 | 124 | 77 | 118 | 1 | 6.836 |

Na teritoriji Prijestonice je tokom 2022. godine bilo registrovano ukupno 6.836 drumskih motornih i priključnih vozila. Od ukupnog broja vozila najveći broj se odnosi na putničke automobile kojih je registrovano 5.950, broj registrovanih teretnih vozila je 366, specijalnih i radnih vozila 124, vučnih 77, autobusa 49 i motocikala 148. Pregled procentualnog učešća pojedinih kategorija motornih i priključnih vozila za teritoriju Prijestonice za 2022. godinu je prikazan na Dijagramu 6.



Dijagram 6: Pregled procentualnog učešća pojedinih kategorija motornih i priključnih vozila za teritoriju Prijestonice za 2022. godinu

⁸ Izvor: Saopštenja „Monstat“-a – „Kvartalna statistika saobraćaja“ br: 62-2/2022 od 11.02.2022, 111-2/2022 od 10.11.2022, 156-2/2022 od 23.02.2023. i 18-2/2023 od 11.05.2023. godine.

Od ukupnog broja vozila najveći dio (87,04%) odnosi se na putni ka vozila, zatim na teretna vozila (5,35%), motocikle (2,17%), specijalna i radna vozila (1,81%), vu na vozila (1,13%) itd.


Podaci o strukturi i ukupnoj potrošnji goriva iz linih i komercijalnih vozila nisu bili dostupni, a osim toga na osnovu podataka iz Tabele 10 nije bilo moguće izvršiti procjenu potrošnje goriva prema tipu goriva (benzin, dizel ili TNG), jer iste „Monstat“ u svojim saopštenjima ne objavljuje. Iz tog razloga za potrebe određivanja potrošnje goriva, korišteni su podaci o kategorijama vozila i razvrstavanju prikazanim u „Studiji strukture voznog parka drumskih vozila u Crnoj Gori“⁹ dati za 2018. godinu, a koji se odnose na Prijestonicu. Proporcionalno podacima „Monstat“-a koji se odnose na 2022. godinu dobijena je struktura motornih vozila Prijestonice prema vrsti pogonskog goriva koji su prikazani u Tabelama 11 i 12.

Tabela 11: Broj vozila prema tipu goriva u 2022. godini za Prijestonicu

| Tip goriva | Broj vozila | Procenat |
|----------------|--------------|----------|
| Benzin 86 | 0 | 0.0% |
| Benzin 98 | 1.787 | 26.7% |
| TNG | 175 | 2.6% |
| Dizel | 4.750 | 70.7% |
| Mješavina | 0 | 0.0% |
| Elektro vozila | 7 | 0.1% |
| Ukupno | 6.718 | |

Tabela 12: Broj vozila prema tipu i prema vrsti pogonskog energenta

| Tip motornog vozila | Dizel | Benzin | TNG | Elektro |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Putni ka automobili | 4.203 | 1.575 | 168 | - |
| Autobusi | 49 | - | - | - |
| Motocikli | - | 148 | - | - |
| Teretna vozila | 366 | - | - | - |
| Spec. i radna vozila | 124 | - | - | - |
| Vu na vozila | 77 | - | - | - |
| Poljoprivredni traktori | 1 | - | - | - |
| Elektro vozila | - | - | - | 7 |
| Ukupno | 4.820 | 1.723 | 168 | 7 |



Dijagram 7: Pregled registrovanog broja motornih vozila na teritoriji Prijestonice prema tipu goriva koji se koristi

Prema podacima iz Tabela 11 i 12 i grafičkog prikaza na Dijagramu 7, može se zaključiti da se na teritoriji Prijestonice u najvećem broju koriste vozila koja koriste dizel gorivo i to 4.750 ili oko 70,7%, dok je broj automobila koji kao pogonski energetski koriste benzin 1.787 ili 26,7% od ukupnog broja, broj vozila koji koriste benzin-plin (TNG) je 175 ili oko 2,6% dok je broj elektro vozila 7 ili 0,1%.

⁹ „Studija strukture voznog parka drumskih vozila u Crnoj Gori“ - Autor: Doc. dr Sreten Šimović, Podgorica 2019. godine, link: <https://www.gov.me/dokumenta/d49acf5a-d917-49df-ad08-d48fff732ae4>

Za prosječnu potrošnju izraženu u lit./100 km i preko broj kilometara motornih vozila korištene su referentne vrijednosti prikazane u Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje ušteda energije¹⁰.

Pregled proračunate potrošnje pogonskih energenata za motorna vozila na teritoriji Prijestonice za 2022. godinu je prikazan u Tabeli 13.

Tabela 13: Pregled potrošnje pogonskih goriva motornih vozila na teritoriji Prijestonice u 2022. godini

| Pogonski energet | Potrošnja energenta [lit/god] |
|------------------|-------------------------------|
| Dizel | 3.720.528 |
| Benzin | 819.048 |
| Te ni naftni gas | 149.520 |

Uočeno je da proračunatoj ukupnoj potrošnji najviše doprinose automobili i kamioni, prvi svojom brojnošću, a drugi velikom potrošnjom i brojem pretežnih kilometara.

3.2. KORIŠTENJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Sektori energetske potrošnje Prijestonice podijeljeni su na četiri osnovna sektora: domaćinstva, saobraćaj, javnu rasvjetu i ostalu potrošnju.

Za određivanje energetske potrošnje energenata (energetske vrijednosti) korištene su kalorijske vrijednosti prikazane u Tabeli 14.

Tabela 14: Kalorijske vrijednosti energenata¹¹

| Oblik energije - energet | Neto topotna vrijednost | | Gustina () |
|---------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| | Jedinica | Količina | |
| Lako ložulje | MWh/t | 11,864 | 0,832 |
| Motorno dizel gorivo | MWh/t | 11,864 | 0,832 |
| Motorni benzin | MWh/t | 12,39 | 0,750 |
| Te ni naftni gas (TNG) | MWh/t | 12,82 | 0,555 |
| Drvo (kompaktno) | MWh/m ³ | 2,55 | 0,720 |
| Drvene pelete ili briketi | MWh/t | 4,68 | 0,650 |

3.2.1. Korištenje energije u domaćinstvima

Sektor domaćinstava predstavlja sektor sa najbrojnijim korisnicima energije, tako da se ovaj sektor može smatrati kvantitativno najvećom grupom potrošača energije.

U Tabeli 14 i Dijagramu 8, prikazani su podaci o potrošnji energije odnosno energenata, u sektoru domaćinstava i to: električne energije, ogrjevnog drveta i peleta za period 2019 – 2022.

Prema podacima prikazanim u Tabeli 14 i prosjećnom učešću pojedinih energenata u ukupnoj potrošnji za period 2019 – 2022. godine, najveći dio energetske potrošnje u sektoru domaćinstava odnosi se na energiju dobijenu iz ogrjevnog drveta koja iznosi 44.008 MWh ili 57,56% od ukupne energetske potrošnje u ovom sektoru. Prosječna potrošnja električne energije u analiziranom


¹⁰ „Službeni list Crne Gore“ br. 22/2016

¹¹ Izvor: Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje godišnje potrošnje primarne energije („Službeni list Crne Gore“ br. 73/2015)

periodu iznosi 30.083 MWh/god. ili 39,35%, dok je energija dobijena od peleta zastupljena u iznosu od 2.339 MWh/god. ili 3,09%.

Tabela 15: Pregled godišnje potrošnje električne energije, energenata i isporučene energije u sektoru doma instava za period 2019– 2022. godine

| Potrošnja energije sektora doma instava | | | | | | |
|---|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | jedinica | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | Prosječno |
| Električna energija | [MWh] | 29.697 | 29.983 | 30.137 | 30.206 | 30.006 |
| Ogrjevno drvo | m ³ | 17.699 | 16.686 | 16.985 | 17.688 | 17.265 |
| | [MWh] | 45.116 | 42.534 | 43.294 | 45.087 | 44.008 |
| Pelet | tona | 510 | 480 | 489 | 520 | 500 |
| | [MWh] | 2.414 | 2.269 | 2.312 | 2.462 | 2.364 |
| Električna energija iz OIE | [MWh] | - | - | 0,144 | - | 0,144 |



Dijagram 8: Pregled učešća pojedinih energenata u ukupnoj potrošnji za period 2019–2022. godine u sektoru doma instava

U Tabeli 14 su prikazani i podaci o proračunatoj potrošnji električne energije iz obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sistema¹²) koji su tokom 2022. godine instalirani u sektoru doma instava na teritoriji Prijestonice. Procenat učešća potrošnje električne energije dobijene iz fotonaponskih sistema, u trenutku izrade LEP-a, je izuzetno nizak i iznosi oko 0,0002% od ukupno utrošene energije na teritoriji Prijestonice.

3.2.2 Korištenje energije u sektoru usluga

Energija u sektoru usluga prvenstveno se koristi u zgradama, a osim iz energenata koja koriste i doma instava značajan udio u sektoru usluga pripada i energiji dobijenoj iz lakog ložulja. Pored uobičajenih oblasti korištenja električne energije, kao što su osvjetljenje, grijanje i hlađenje, električna energija se takođe koristi pripremu tople vode, kao i za druge potrebe za toplostom. Naftni derivati, ogrjevno drvo i drugi proizvodi od biomase se uglavnom koriste za zagrijevanje prostora.

Najveći potrošači energije u sektoru usluga Prijestonice (isključujući i saobraćaj) su: vodovod, javna rasvjeta, objekti u nadležnosti Ministarstva prosjekove i nauke (osnovne i srednje škole, visokoškolske

¹² Podaci o broju i snazi ukupno instaliranih fotonaponskih sistema na teritoriji Prijestonice su dobiveni od „EPCG“ AD Nikšić – Direkcija za obnovljive izvore energije, koji su realizovani u okviru projekta „Solari 3000+“. Ukupan broj instaliranih fotonaponskih sistema (snage manje ili jednake 10 kW_p) u sektoru doma instava je 17, dok je ukupna instalisana snaga 111 kW_p. Procjena je da je godišnja proizvodnja električne energije iz fotonaponskih sistema navedene snage oko 144.000 kWh/god. odnosno oko 1.300 kWh/kW_p.


ustanove, studentski dom) i Ministarstva zdravlja (bolnica i dom zdravlja). Kod privatnog sektora usluga to su hoteli, ugostiteljski objekti, marketi i sl.

Sektor usluga je istovremeno i oblast gdje Prijestonica ne može mnogo djelovati kada je u pitanju energetska potrošnja. Obim djelovanja Prijestonice u sektor u usluga, može da se svede na ukazivanje i davanje smjernica za intervencije sa ciljem povećanja energetske efikasnosti, dok njihova stvarna realizacija zavisi prevashodno od vlasnika tih objekata.

Podaci o potrošnji energije i energenata u sektor u usluga, prikazani u Tabeli 15 prema prosječnim vrijednostima za period 2019 – 2022. godine, ukazuju da se u najvećoj mjeri u sektor u usluga, koristi električna energija sa oko 31.236 MWh/god. što je u ešte u ukupnoj potrošnji energije oko 75,41%. Energent koji je drugi po zastupljenosti u ovom sektoru je ogrjevno drvo sa godišnjom prosječnom potrošnjom od 2.048 m³, ija je energetska vrijednost 5.220 MWh i u ukupnoj potrošnji energije u estvuje se oko 12,60%. Sledi i energet po zastupljenosti je lako lož ulje, ija je prosječna godišnja potrošnja 420.459 lit./god., odnosno energetska vrijednost 4.140 MWh/god. što predstavlja oko 10,02% u ešte u ukupnoj potrošnji energije, dok se na energiju dobijenu iz peleta odnosi 1,98% ukupne energetske potrošnje odnosno utroši se prosječno oko 173 tone/god. ili posmatrano u energetskim jedinicama oko 818 MWh/god.

Tabela 16: Pregled godišnje potrošnje električne energije, energenata i isporučene energije u sektor u usluga za period 2019 – 2022. godine

| Potrošnja energije u sektor u usluga | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | jedinica | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | Prosječno |
| Električna energija | [MWh] | 31.255 | 31.016 | 29.954 | 32.720 | 31.236 |
| Ogrjevno drvo | m ³ | 2.002 | 2.035 | 1.948 | 2.207 | 2.048 |
| | [MWh] | 5.103 | 5.186 | 4.965 | 5.625 | 5.220 |
| Pelet | tona | 175 | 182 | 144 | 190 | 173 |
| | [MWh] | 829 | 863 | 680 | 901 | 818 |
| Lako lož ulje | [litara] | 492.801 | 402.492 | 421.200 | 365.344 | 420.459 |
| | [MWh] | 4.864 | 3.973 | 4.158 | 3.606 | 4.150 |
| Električna energija iz OIE | [MWh] | - | - | - | 0,059 | 0,059 |



Dijagram 9: Pregled u ešte u električne energije i isporučene energije dobijene iz energenata u ukupnoj potrošnji za period 2019 – 2022. godine u sektor u usluga

Prema podacima iz Dijagrama 9 može se zaključiti da je u ešte u potrošnje energije dobijene iz OIE u sektor u usluga nešto niže u odnosu na sektor doma i stava i iznosi simboli nih 0,0001% od ukupne potrošnje isporučene energije.

U okviru sektora usluga za podsektor zgradarstva prikupljeni su podaci o potrošnji električne energije i energetskih resursa za zgrade koje koriste javne ustanove u Prijestonici (zgrada Prijestonice, osnovne i srednje škole, fakulteti, bolnica, dom zdravlja, biblioteka, pozorište, zgrada u okviru Narodnog muzeja). Pregled potrošnji isporučene energije prema kategorijama zgrada, sa kojima pripadaju im brojem zgrada i njihovim površinama je prikazan u Tabeli 17.

Tabela 17: Pregled prosjećne potrošnje isporučene energije u podsektoru zgradarstva na teritoriji Prijestonice za period 2019 – 2022. godine

| Isporučena energija [MWh] | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--|
| Vrsta energenta | Broj zgrada | Površina [m ²] | Električna energija [MWh/god.] | Fosilna goriva | Obnovljivi izvori energije | | Ukupno potrošnja namjenjena [MWh/god.] |
| | | | | Lako lož ulje [MWh/god.] | Ogrjevno drvo [MWh/god.] | Pelet [MWh/god.] | |
| Namjena zgrade | Predškolsko obrazovanje | 1 | 1.500 | 35,00 | 170,27 | - | 205,27 |
| | Obrazovanje | 8 | 24.596 | 476,12 | 1.273,86 | - | 1.749,98 |
| | Zdravstvo | 2 | 5.751 | 965,00 | 910,59 | - | 1.875,59 |
| | Kultura | 9 | 17.682 | 814,00 | 1.575,39 | - | 2.389,39 |
| | Administrativne zgrade | 2 | 6.670 | 463,24 | 257,19 | - | 738,55 |
| | Cjelodnevni boravak | 1 | 2.460 | 150,00 | - | - | 420,46 |
| UKUPNO PO ENERGETIMA | | 23 | 58.659 | 2.903,36 | 4.187,31 | - | 7.529,25 |

Ukupna grijana površina zgrada u ovom podsektoru iznosi 58.659 m². Evidentno je da su u ukupnoj površini najzastupljenije zgrade u oblasti obrazovanja, zatim zgrade u oblasti kulture, administrativne zgrade, zgrade u oblasti zdravstva, te zgrade za cjelodnevni boravak. Tako je evidentno da se najveća površina zgrada, 84% od ukupne površine zgrada u ovom podsektoru, zagrijava korištenjem lakovlož ulja kao energenta, dok se preostali dio zagrijava korištenjem električne energije i u vrlo maloj mjeri korištenjem biomase (peleta).

3.2.3. Postojeće energetske potrošnje u javnoj rasvjjeti

Mrežu javne rasvjete Prijestonice, čine: svjetiljke i reflektori (natrijum, metal-halogeni i LED) različitih snaga, stubovi (metalni, betonski i drveni), napojni vodovi (podzemni i vazdušni), izvori električne energije - trafostanice (trafo polja, ormari javne rasvjete - stubni, zidni i stojeći), zaštitno uzemljenje.

Na teritoriji Prijestonice, uključujući i Katunsku i Riječku nahiju, ima instalirano preko 3.800 svjetiljki¹³ i preko 200 reflektora, ukupno preko 4.000 svjetiljki. Prema preliminarnim procjenama u planu je instalacija 500 dodatnih svjetiljki u rasvjetnom sistemu kako ruralnog tako i urbanog područja.

Javnu rasvjetu Opštine Cetinje, pored stubova, kablova i drugih elemenata, čine svjetiljke i reflektori različitih karakteristika. Preko 40% su natrijum i metal-halogene svjetiljke različitog intenziteta, koji je radni vijek pri kraju. Preostale svjetiljke, blizu 60%, su LED svjetiljke različitih snaga.

¹³ Podaci o broju svjetiljki dobiveni su od „Komunalno“ d.o.o. Cetinje

Natrijumove svjetiljke su snage: 100 W, 150 W i 250 W, metal-halogene snage 70 W, ugradni LED paneli snage 24 W, LED svjetiljke snage: 30 W, 45 W, 60 W, 65 W, 90 W, 120 W i 142 W. Natrijumove svjetiljke su u većini slučajeva dotrajale konstrukcionalno i funkcionalno i kvarovi su rijesti.

Klasificirani reflektori su snage od 150 W do 400 W, a LED reflektori snage 50 W, 100 W, 150 W.

U 16 gradskim ulicama postavljene su, pretežno, proizvodnje Disano-Italija sa metal-halogenim sijalicama snage 70 W i LED panelima snage od 30 W do 60 W. Ukupno je u gradu instalirano preko 380 Disano stubova, pretežno visine 4 m i mali broj visine 6 m. Na stubovima su pretežno po dvije svjetiljke, a ima manji broj stubova sa jednom ili šest svjetiljki. Na Ivanovim Koritima je instalirano 59 Disano stubova visine 4 m sa po dvije LED svjetiljke, intenziteta 60 W.

U užem dijelu grada na 14 lokacija, postavljeni su stubovi javne rasvjete proizvodnje AMIGA Kraljevo, visine 3, 4, 6, 8 i 10 m, pretežno sa po jednom ili dvije svjetiljke, metal-halogene ili natrijumove, snage i do 250 W zavisno od visine stupa i mjesta lokacije. Ukupno AMIGA stubova, raznih visina, je u funkciji 182.

Donacijom Narodne Republike Kine Crnoj Gori u 14 cetinjskih ulica je tokom 2015/16. godine instalirano 447 solarnih LED svjetiljki snage 90 W na stubove od 10 m i 60 W na stubove od 6 m. Zbog istrošenih podzemnih akumulatora, koji je vijek rada 4-5 godina, postepeno se sa solarnog napajanja LED rasvjete prešli na mrežno napajanje, ugradujući i dravere napona.


Za potrebe javne rasvjete na teritoriji Prijestonice, u periodu 2019 – 2022, trošeno je prosječno 1.483 MWh električne energije. Ukoliko se posmatra godišnja potrošnja u svakoj godini, trend porasta potrošnje sa 1.358 MWh u 2019. godini na 1.612 MWh u 2022. godini.

Za naredni period je zahtivati da se dosegne smanjenje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, ukoliko se izvrši rekonstrukcija sistema javne rasvjete, tako da će mjerne za povećanje energetske efikasnosti dati još povoljniji rezultat.

U Tabeli 18 i Dijagramu 10 prikazane su godišnje potrošnje električne energije sistema javne rasvjete za period 2019 – 2022. godine.

Tabela 18: Pregled godišnje potrošnje električne energije u sektoru javne rasvjete za period 2019 – 2022. godine

| Potrošnja električne energije u sektoru javne rasvjete | |
|--|---------------------------|
| Godina | Električna energija [MWh] |
| 2019. | 1.358 |
| 2020. | 1.431 |
| 2021. | 1.531 |
| 2022. | 1.612 |
| Prosječno | 1.483 |



Dijagram 10: godišnje potrošnje električne energije u sektoru javne rasvjete za period 2019 – 2022. godine

3.2.4. Vodovod i kanalizacija

Stanovništvo i ostali korisnici Prijestonice se snabdijevaju vodom putem gradskog vodovodnog sistema i niza lokalnih, seoskih vodovodnih sistema. Gradski vodovodni sistem Cetinja snabdijeva vodom urbani dio Prijestonice, a naselja Rijeka Crnojevića i Njeguši imaju lokalne vodovode i izvorišta. Centralni gradski vodovodni sistem snabdijeva vodom doma i ostale korisnike. Prostorno na cijelom urbanom dijelu je izgradjena vodovodna mreža te je gradski dio 100% pokriven kako u prostornom smislu tako i po broju stanovnika.

Vodovodni sistem Cetinja ima vodoizvorišta, objekti vodovodnog sistema (pumpne stanice, prekidne komore, rezervoari, hlorne stanice), transportni sistem, distributivni sistem (mreža).

Sastavni dio vodovodnog sistema Cetinja su tri izvorišta: „Podgorska vrela“, „Uganjska vrela“ i „Obzovica“. Instalisani zahvatni kapaciteti ovih izvorišta su:

| | |
|---------------------|---------|
| PS „Podgor“ | 150 l/s |
| PS „Uganjska vrela“ | 90 l/s |
| Obzovica | 20 l/s |

Ukupni maksimalni instalirani zahvatni kapacitet ovog vodovodnog sistema je 180 l/s.

Sastavni dio vodovodnog sistema Rijeke Crnojevića je vodoizvorište „Struge“.

Kraško izvorište „Podgorska vrela“ je glavno izvorište u sistemu. Nalazi se na oko dvadesetak kilometara južno od Cetinja na koti 175,3 m.n.m.

Voda u „Podgoru“ se zahvata sa dvije kaptaze (Gušter 1 i Gušter 2) i tri bunara. Kaptaza Gušter 1 je sagradjena 1939. godine i nikad nije rekonstruisana. Kaptaza Gušter 2 je izgrađena 1980. godine i nalazi se u neposrednoj blizini. Voda iz ovih kaptaza i bunara dođe u sabirni bazen iz kojeg se voda cjevnim vodom dovodi do šahta u kome je usisna korpa, koja je 1980. godine zamjenjena novom u sklopu radova na izgradnji cijelog dovodnog sistema od „Podgorskih vrela“ do Cetinja.

Iзвorište „Uganjska vrela“ nalaze se 6 km južno od Cetinja. Ovo izvorište je kaptirano i uključeno u sistem 1917. godine. „Uganjska vrela“ su karstni izvor sa izrazitim uticajem trajanja kišnog perioda na zahvatanje i pumpanje ka Cetinju. Izvorište se koristi samo u zimskom periodu, jer u toku ljeta dolazi do presušivanja. Voda se sa 696 m.n.m. podiže crpnom stanicom „Uganjska vrela“ i uključuje u gravitacioni cjevovod od prekidne komore „Velja Gora“ do rezervoara „Lašor“. Minimalna izdašnost je oko 0,5 l/s.

Vrelo „Obzovica“ nalazi se u području sela Obzovica sa desne strane puta Cetinje – Budva, a od 2014. godine se ne koristi uslijed njegove smanjene izdašnosti i zbog lošeg stanja transportnog cjevovoda.

Vodovodni sistem naselja Rijeka Crnojevića snabdijeva se sa izvorišta „Struge“. U okviru izvorišta (zone sanitarne zaštite) nalaze se objekti sabirne komore ($V = 12 \text{ m}^3$), sabirnog bazena ($V = 10 \text{ m}^3$).

Pumpne stanice vodovoda Cetinje predstavljaju pojedinačno najveći potrošač električne energije u Prijestonici.

U PS „Podgor“ u radnom režimu postoje tri pumpna agregata instalirane snage od $P = 1.445 \text{ kW}$, dok je pumpa u rezervi snage $P = 500 \text{ kW}$. U režimu kada radi samo jedna pumpa transportuje se 65 l/s vode, u režimu rada dvije pumpe 130 l/s, a u režimu rada tri pumpe u „Podgoru“ i dvije u „Višnjici“ transportuje se 170 l/s vode i ovaj režim je zastupljen u ljetnjem periodu zbog povećane potrošnje vode.

U PS „Višnjica“ koja se nalazi na koti 503 m.n.m. služi za prepumpavanje vode koja dolazi sa PS „Podgor“ do PK „Velja Gora“. Pumpna stanica je opremljena sa četiri pumpna agregata i to tri snage po $P = 500$ kW i jedna snaga $P = 560$ kW.

Voda iz prekidne komore „Velja Gora“ ($V = 400\text{m}^3$) se gravitacijom transportuje do Prekidne komore „Lašor“ ($V = 2 \times 250\text{m}^3$), odakle se dalje transportuje gravitacijom do tri distributivna rezervoara.

U PS „Uganjska vrela“ koja služi da pumpa vodu do glavnog transportnog cjevoovda na dijelu između Prekidnih komora „Velja Gora“ i „Lašor“ koristi se pet pumpnih agregata ukupne izlazne snage $P = 248$ kW.


Osnovni problem vodovodnog sistema Cetinje su enormno visoki gubici vode – oko 70 % do 82%. Mjerjenjima je ustanovljena proizvodnja vode između 140 i 155 l/s. Prioko 14.500 potrošača korisnika sistema, to znači da je dnevna potrošnja oko 860 l/(stanovniku·dan). Po standardima Evropske Unije, potrebna količina vode je oko 150 l/(stanovniku·dan).

Prosječna godišnja potrošnja električne energije za potrebe vodosnabdijevanja u periodu 2019 – 2022 iznosila je oko 15.037 MWh. U cilju povećanja resursa, potrebno je analizirati gubitke na distributivnoj mreži vodovoda. Kako je godišnja potrošnja električne energije na 35 kV nivou izuzetno velika, potrebno je uspostaviti godišnji plan za unaprjeđenje energetske efikasnosti, adekvatnu organizacionu strukturu za upravljanje energijom i primjenu ekonomski isplativih mjera energetske efikasnosti. Takođe, neophodno je obezbijediti evidenciju pravnenja potrošnje energije, odnosno uspostaviti odgovarajući informacioni sistem.

U Tabeli 19 i Dijagramu 11 prikazane su godišnje potrošnje električne energije na 35 kV nivou sistema vodosnabdijevanja za period 2019 – 2022. godine.

Tabela 19: Pregled godišnje potrošnje električne energije u sektoru vodosnabdijevanja na 35 kV nivou za period 2019 – 2022. godine

| Potrošnja električne energije u sektoru javne rasvjete | |
|--|---------------------------|
| Godina | Električna energija [MWh] |
| 2019. | 14.518 |
| 2020. | 15.801 |
| 2021. | 13.771 |
| 2022. | 16.058 |
| Prosječno | 15.037 |



Dijagram 11: godišnje potrošnje električne energije u sektoru vodosnabdijevanja na 35 kV nivou za period 2019 – 2022. godine

3.2.5. Potrošnja energije u saobraćaju

Kao što je navedeno u poglavljiju 3.1.4. priroda potrošnje energije u sektoru saobraćaja je takva da se veliki dio goriva potroši izvan granica Prijestonice, a sa druge strane veliki dio se u nju donosi. Stoga je praktično nemoguće ovaj vid energetske potrošnje utvrditi na precizan način i pronaći indikatore, odnosno pokazatelje prema kojima se mjeri efikasnost korištenja energije u transportu u bilo kojoj lokalnoj zajednici.

Shodno podacima prikazanim u Tabeli 13 i kalorim vrednostima motornih goriva prikazanih u Tabeli 14 proračunata je energetska vrednost utrošene količine goriva na teritoriji Prijestonice. Podaci o proračunu energetskoj potrošnji prikazani su u Tabeli 20.

Tabela 20: Pregled energetske potrošnje pogonskih goriva motornih vozila na teritoriji Prijestonice u 2022. godini

| Pogonski energet | Potrošnja energenta [MWh/god.] |
|------------------|--------------------------------|
| Dizel | 37.317 |
| Benzin | 7.830 |
| Te i naftni gas | 1.080 |
| UKUPNO | 46.227 |

Iz podataka u Tabeli 20 zaključuje se da je energetska potrošnja dizel goriva najveća i iznosi 37.317 MWh/god. i u energetskom bilansu motornih goriva učestvuje sa oko 80,3% u odnosu na ukupnu energetsku potrošnju motornih goriva, dok potrošnja benzina iznosi 7.830 MW/h/god. ili u ukupnom energetskom bilansu motornih goriva oko 16,9%.


3.3. REZIME ENERGETSKOG BILANSA PRIJESTONICE

Iz prethodno navedenog jasno je da se na teritoriji Prijestonice prevashodno koriste tri izvora energije i to električna energija, nafta i naftni derivati i biomasa (ogrjevno drvo i pelet). Pritom su ogrjevno drvo, kao i nafta i naftni derivati primarni izvori energije (oni se sami koriste kao izvori energije: drvo sagorijeva u šporetima i pećima, naftni derivati se koriste u motorima vozila itd.), dok je električna energija sekundarni izvor (dobija se od primarnih izvora: sagorijevanjem uglja, korištenjem potencijala vode u akumulacijama hidroelektrana, korištenjem fotonaponskih sistema itd.).

U Tabeli 21 je prikazan u sistematizovani pregled ukupne potrošnje energije prema sektorima potrošnje i procentualna zastupljenost energenata u ukupnoj isporuci ene energiji na nivou prosjeka za period 2019 – 2022. godine. Takođe na Dijagramu 12 je prikazan grafički pregled učešća pojedinih sektora sa njihovom procentualnom zastupljenosti u ukupnoj potrošnji isporu ene energije.

Tabela 21: Pregled ukupne potrošnje energije na nivou prosjeka prema sektorima potrošnje za period 2019 – 2022. godine

| Energent | Energetska potrošnja, MWh | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Domaćinstva [MWh/god.] | Sektor usluga [MWh/god.] | Saobraćaj [MWh/god.] | Javna rasvjeta [MWh/god.] | Sistem vodosнabdijevanja [MWh/god.] | Ukupno po energentima [MWh/god.] | Udeo po energentima |
| Elek. energija | 30.005,81 | 16.199,27 | - | 1.482,94 | 15.036,90 | 62.724,93 | 37,90% |
| Biomasa - og. drvo | 44.007,59 | 5.219,83 | - | - | - | 49.227,42 | 29,74% |
| Biomasa - pelet | 2.364,12 | 818,15 | - | - | - | 3.182,26 | 1,92% |
| Lako ložulje | - | 4.150 | - | - | - | 4.150,29 | 2,51% |
| Dizel | - | - | 37.316,90 | - | - | 37.316,90 | 22,55% |
| Motorni benzin | - | - | 7.830,10 | - | - | 7.830,10 | 4,73% |
| TNG | - | - | 1.080 | - | - | 1.079,53 | 0,65% |
| El. energija iz OIE | 0,059 | 0,059 | - | - | - | 0,12 | 0,0001% |
| UKUPNO | 76.377,58 | 26.387,60 | 46.226,53 | 1.482,94 | 15.036,90 | 165.511,55 | 100,00% |
| Udeo pojedinog sektora, % | 46,15% | 15,94% | 27,93% | 0,90% | 9,09% | 100,00% | / |



Dijagram 12: Procentualna zastupljenost energenata u ukupno košč enoj energiji za period 2019 – 2022. godine


Ako se posmatraju udjeli pojedinog sektora u ukupnoj potrošnji gotovo polovina potrošnje ostvaruje se u sektoru domaćinstava.

Iz podataka navedenih u Dijagramu 12 može se zaključiti da je sektor domaćinstava najveći potrošač energije na teritoriji Prijestonice sa dominantnim udjelom od 46,15% u ukupnoj potrošnji, odnosno u apsolutnom iznosu 76.377,58 MWh/god.

Prema procjeni o potrošnji energenata u sektoru saobraćaja, ovaj sektor ima takođe veliku potrošnju sa udjelom od 27,93% u ukupnoj potrošnji, odnosno 46.226,53 MWh/god.

Sektor usluga učestvuje sa 15,94% u ukupnoj potrošnji energije ili 26.387,60 MWh/god. isporučene energije, dok je potrošnja električne energije u sektoru vodosnabdijevanja zastupljena sa 9,09% ili 15.036,90 MWh/god, a sektor javne rasvjete zastupljen je sa 0,90% ili 1.482,94 MWh/god.

Pregled potrošnje isporučene energije prema tipu energenta je prikazan na Dijagramu 12.



Dijagram 13: Struktura učestvovanja u isporučenoj energiji prema tipu energenta, odnosno energije za period 2019 – 2022. godine

Gledano prema strukturi energenata, može se zaključiti da je učestvovanje električne energije u iznosu od 37,90% u ukupnoj potrošnji na teritoriji Prijestonice dominantno. Isporučena energija dobijena iz ogrjevnog drveta učestvuje sa 29,74% u ukupnoj potrošnji isporučene energije, dok je dizel pogonsko gorivo zastupljeno sa 22,55% u ukupnoj potrošnji isporučene energije. Isporučena energija dobijena od ostalih energenata pojedinačno ne prelazi preko 5%, a vrijednosti njihovog učestvovanja u ukupnoj potrošnji su prikazani na Dijagramu 12.

4. ANALIZA EMISIJA

Za potrebe prora una emisije CO₂ i ostalih gasova staklene bašte razvijena je (Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC metodologija u okviru konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime – United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). IPCC metodologijom odre uju se emisije gasova staklene bašte iz izvora i uklanjanje u ponorima. Dominantan izvor emisije gasova staklene bašte je sagorijevanje fosilnih goriva u energetskim postrojenjima.

U zavisnosti od mjesta nastanka razlikuju se direktnе i indirektnе emisije. Direktnе emisije su one koje nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr. stambene i nestambene zgrade), kao posledica sagorijevanja fosilnih goriva u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr. kotlovima). Sa druge strane, u sluaju korišenja elektri ne energije i/ili toplove energije iz javnih toplana ili kotlarnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije, pa se prora unava indirektna emisija koja nastaje pri proizvodnji elektri ne ili toplovnе energije.

Emisija CO₂ zavisi od koli ine i vrste sagorjelog energenta. Specifi na emisija u zavisnosti od vrste energenta koji se koristi je najve a usled sagorijevanja uglja, zatim te nih goriva i prirodnog gasa. Do emisije CO₂ dolazi i sagorijevanjem drvne biomase (ogrjevna drva, pelet, briquet, sje ka itd), me utim emisija CO₂ prema preporukama IPCC metodologije, ne ulazi u ukupni bilans emisije gasova staklene bašte na nivou države jer je emitovani CO₂ prethodno apsorbovan za rast i razvoj biomase. Me utim, shodno pregledu koeficijenata emisije CO₂ prikazanih u Tabeli 16 „Pravilnika o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada“¹⁴, emisije CO₂ nastale usled sagorijevanja biomase se uzimaju u obzir.

Usled navedenog, emisije CO₂ koje nastaju na teritoriji Prijestonice obuhvataju direktnе emisije CO₂ koji nastaje sagorijevanjem energenata: lako lož ulja, dizel goriva, motornog benzina, ogrjevnog drveta i peleta. Emisije CO₂ usled korišenja elektri ne energije predstavljaju indirektnе emisije koje ne nastaju na teritoriji Prijestonice.

Pregled faktora emisije CO₂ po energetskoj jedinici goriva, koji su korišteni za prora unu emisija nastalih sagorijevanjem energenata na teritoriji Prijestonice, prikazan je u Tabeli 22.

Tabela 22: Pregled faktora emisije CO₂ po energetskoj jedinici goriva - K_{CO₂}

| Energent | Faktor emisije CO ₂ po energetskoj jedinici goriva - K _{CO₂} [kg/MWh] |
|--|--|
| Lako lož ulje | 270 |
| Dizel | 250 |
| Benzin | 227 |
| TNG | 25 |
| Drvo-cjepanice | 28 |
| Biomasa | 490 |
| Elektri na energija [Termo (35%) i Hidro(65%)] | |

Projekcije emisija CO₂ prora unate su za sva etira sektora potrošnje isporu ene energije Prijestonice: doma instva, usluge, javna rasvjeta i saobraaj. Iako faktor za odreivanje indirektnih emisija CO₂ varira od godine do godine s obzirom na na in proizvodnje elektri ne energije, za

¹⁴ Izvor: „Službeni list Crne Gore“ br. 75/2015

prora un indirektnih emisija je korišten faktor emisije CO₂ za elektri nu energiju od 490 kg/MWh, kako je definisano u „Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada“.

Nadalje su u tabelarnim pregledima prikazane emisije CO₂ koje su nastale na teritoriji Prijestonice, a prema odgovaraju im sektorima i tipovima energenata.

Emisije CO₂ u sektoru doma instava


Prosje na prora unata vrijednost direktnih emisija CO₂ u sektoru doma instava iznosi 1.298,41 tCO₂/god. Najve e u eš e direktnih emisija u ovom sektoru je dolazilo od sagorijevanja ogrjevnog drveta koje se dominantno koristi za zagrijavanje prostorija. Pregle direktnih i indirektnih emisija nastalih koriš enjem energije u sektoru doma instava je prikazan u Tabeli 23.

Tabela 23: Pregled prora unatih emisija CO₂ u sektoru doma instava

| | Emisija CO ₂ sektora doma instava | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | Indirektna emisija Elektri na energija [tCO ₂ /god] | Direktna emisija | | |
| | | Ogrjevno drvno [tCO ₂ /god] | Pelet [tCO ₂ /god] | Ukupno [tCO ₂ /god] |
| 2019. | 14.551,57 | 1.263,25 | 67,60 | 1.330,85 |
| 2020. | 14.691,67 | 1.190,95 | 63,52 | 1.254,47 |
| 2021. | 14.767,24 | 1.212,23 | 64,73 | 1.276,96 |
| 2022. | 14.800,92 | 1.262,43 | 68,93 | 1.331,36 |
| Prosje za period 2019 - 2022 | 14.702,85 | 1.232,21 | 66,20 | 1.298,41 |

Kada se porede direktne (emisije nastale na teritoriji Prijestonice) i indirektne emisije (emisije nastale usled koriš enja elektri ne energije) vidi se da su dominantne indirektne emisije CO₂, nastale usled koriš enja elektri ne energije i iji nastanak se ne vezuje za teritoriju Prijestonice. Prosje na direktna emisija CO₂ u periodu 2019 – 2022. godine je iznosila 1.298,41 tCO₂/god, dok je prosje na indirektna emisija CO₂ u istom periodu prora unata u iznosu od 14.702,85 tCO₂/god.

Na Dijagramu 14 prikazan je procentualna zastupljenost emisija CO₂ nastalih od energenata koji se koriste u sektoru doma instava.



Dijagram 14: Pregled procentualne zastupljenosti odnosa emisija CO₂ nastalih od energenata koji se koriste u sektoru doma instava (sa u eš e indirektni i bez u eš a indirektni emisije CO₂)

Posmatrano prema procentualnom u eš u u sektoru doma instava dominantne su direktnе emisije CO₂ nastale sagorijevanjem ogrjevnog drveta.


Emisije CO₂ u sektoru usluga

Kada se posmatra sektor usluga, ije su prora uneta emisije CO₂ prikazane u Tabeli 24, može se zaklju iti da su dominantne direktnе emisije CO₂ nastale sagorijevanjem energenta lakog lož ulja koje, za period 2019 – 2022. godine, prosje no iznose 1.120,58 tCO₂/god.

Tabela 24: Pregled prora unatih emisija CO₂ u sektoru usluga

| Emisija CO ₂ sektora usluga | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | Indirektna emisija | Direktna emisija | | | |
| | Elektri na energija indirektna emisija [tCO ₂ /god] | Ogrjevno drvo [tCO ₂ /god] | Pelet [tCO ₂ /god] | Lako lož ulje [tCO ₂ /god] | Ukupno [tCO ₂ /god] |
| 2019. god. | 15.314,97 | 142,87 | 23,22 | 1.313,38 | 1.479,47 |
| 2020. god. | 15.197,88 | 145,21 | 24,16 | 1.072,69 | 1.242,06 |
| 2021. god. | 14.677,48 | 139,03 | 19,03 | 1.122,55 | 1.280,62 |
| 2022. god. | 16.032,57 | 157,51 | 25,22 | 973,69 | 1.156,42 |
| Prosjek za period 2019 - 2022. god. | 15.305,73 | 146,16 | 22,91 | 1.120,58 | 1.289,64 |

Gledano prema procentualnim zastupljenostima direktnih emisija, prikazanim na Dijagramu 15, najve i dio odgovara emisijama koje su nastale, kao što je navedeno, sagorijevanjem lakog lož ulja ija zastupljenost u direktnim emisijama iznosi 86,89%; dok je ogrjevno drvo zastupljeno u iznosu od 11,33% a pelet u iznosu od 1,78%.



Dijagram 15: Pregled procentualne zastupljenosti odnosa emisija CO₂ nastalih od energenata koji se koriste u sektoru usluga (sa u eš em indirektnе i bez u eš a indirektnе emisije CO₂)

Emisije CO₂ u sektoru javne rasvjete i vodosnabdijevanja

Emisije CO₂ sektora javne rasvjete i vodosnabdijevanja na podru ju Prijestonice su indirektnе emisije koje proizilaze iz potrošnje elektri ne energije mreže javne rasvjete i potrošnje pumpnih agragata sistema vodosnabdijevanja. Emisija CO₂ u sektoru javne rasvjete u referentnoj godini (proje ni iznos u periodu 2019 – 2022. godine) iznosila je 726,64 tCO₂/god, a sektora vodosnabdijevanja 7.638,08 tCO₂/god.

Pregled prora unatih emisija prema godinama u periodu 2019 -2022. godine je prikazan u Tabeli 25.

Tabela 25: Indirektne emisije CO₂ u sektoru javne rasvjete

| Godina | Potrošnja električne energije - sektor javne rasvjete [MWh] | Indirektne emisije CO ₂ [tCO ₂ /god] | Potrošnja električne energije - sektor vodosnabdijevanja [MWh] | Indirektne emisije CO ₂ [tCO ₂ /god] |
|--------|---|--|--|--|
| 2019. | 1.358 | 665,58 | 14.518 | 7.113,62 |
| 2020. | 1.431 | 701,03 | 15.801 | 7.742,33 |
| 2021. | 1.531 | 750,08 | 13.771 | 6.747,75 |
| 2022. | 1.612 | 789,88 | 16.058 | 7.868,63 |
| | 1.483 | 726,64 | 15.037 | 7.368,08 |

Emisije CO₂ u sektoru saobraćaja

Emisije CO₂ sektora saobraćaja na području Prijestonice su direktnе emisije koje proizilaze iz sagorijevanja motornih goriva. Emisija CO₂ u sektoru saobraćaja u referentnoj godini (prosječni iznos u periodu 2019 – 2022. godine) iznosila je 12.278,14 tCO₂/god. Pregled proračunatih emisija prema godinama u periodu 2019 -2022. godine je prikazan u Tabeli 26.

Tabela 26: Emisije CO₂ nastale u sektoru saobraćaja

| Energent | Potrošnja energenta [MWh] | Emisije CO ₂ [tCO ₂ /god] |
|--|---------------------------|---|
| Dizel [tCO ₂ /god] | 37.316,90 | 10.075,56 |
| Motorni benzin [tCO ₂ /god] | 7.830,10 | 1.957,52 |
| Tečni naftni gas [tCO ₂ /god] | 1.079,53 | 245,05 |
| UKUPNO | 46.226,53 | 12.278,14 |

Ukupne emisije CO₂ po energentima i sektorima


Sumirajući sve rezultate proračunate za sektore i energente moguće je dobiti prikaz ukupnih emisija CO₂ (Tabela 27). Može se uočiti da je slično kao i kod potrošnje energije, dominantan sektor domaćinstava ukoliko se posmatraju direktnе i indirektnе emisije. Ije ukupne emisije iznose 16.001,26 tCO₂/god., ali ukoliko se posmatraju direktnе emisije dominantan je sektor saobraćaja sa iznosom emisija od 12.278,14 tCO₂/god.

Tabela 27: Zbirni pregled direktnih i indirektnih emisija CO₂

| Energent | Ukupne emisije CO ₂ | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------|
| | Domaćinstva [tCO ₂ /god] | Sektor usluga [tCO ₂ /god] | Saobraćaj [tCO ₂ /god] | Javna rasvjeta [tCO ₂ /god] | Vodosnabd. [tCO ₂ /god] | Ukupno po energentima [tCO ₂ /god] | Udeo po energentima |
| El. energija – indir. emisija | 14.702,85 | 7.937,64 | - | 726,64 | 7.368,08 | 30.735,22 | 67,40% |
| Biomasa – ogrjev. drvo | 1.232,21 | 146,16 | - | - | - | 1.378,37 | 3,02% |
| Biomasa - pelet | 66,20 | 22,91 | - | - | - | 89,10 | 0,20% |
| Lako lož ulje | - | 1.120,58 | - | - | - | 1.120,58 | 2,46% |
| Dizel | - | - | 10.075,56 | - | - | 10.075,56 | 22,09% |
| Motorni benzin | - | - | 1.957,52 | - | - | 1.957,52 | 4,29% |
| TNG | - | - | 245,05 | - | - | 245,05 | 0,54% |
| UKUPNO DIREKTNE I INDIREKTNE EMISIJE | 16.001,26 | 9.227,28 | 12.278,14 | 726,64 | 7.368,08 | 45.601,41 | 100,00% |
| UKUPNO DIREKTNE EMISIJE | 1.298,41 | 1.289,64 | 12.278,14 | 0,00 | 0,00 | 14.866,19 | |


Ako se izračuna količina direktnih emisija CO₂ na teritoriji Prijestonice od 14.866,19 tCO₂/god. koje potiču od energetske potrošnje podijeli sa projekcijom broja stanovnika u 2022. godini od 14.538 stanovnika Prijestonice dobija se iznos prosječne godišnje emisije CO₂ po glavi stanovnika od 1,02 tCO₂/(stanovniku,god).

Ukoliko se posmatra ukupni pregled svih emisija nastalih korištenjem energije i energetika na teritoriji Prijestonice, onda je zastupljenost indirektnе emisije nastale korištenjem električne energije najveća i iznosi 30.735,22 tCO₂/god. odnosno procentualna zastupljenost od 67,40%, dok je sledeći energetski po zastupljenosti emisija dizel gorivo sa 10.075,56 tCO₂/god. ili procentualno 22,09%. Pregled zastupljenosti emisija od ostalih energetika je prikazana na Dijagramu 16.



Dijagram 16: Zastupljenost ukupnih emisija CO₂ po energetima na teritoriji Prijestonice

Na Dijagramu 17 je prikazana zastupljenost direktnih emisija CO₂, tj. emisija koje nastaju na teritoriji Prijestonice. Najzastupljenije direktnе emisije su emisije koje nastaju saorijevanjem motornih goriva i to u najvećoj mjeri dizel goriva u iznosu od 10.075,56 tCO₂/god. odnosno 67,78%. Drugi udio ima motorni benzin sa godišnjom emisijom CO₂ od 1.957,52 tCO₂/god. odnosno, zastupljen je sa oko 13,17% u ukupnoj direktnoj emisiji. Treći energetski po zastupljenosti u emisiji CO₂ je lako lož ulje sa prosječnom emitovanom količinom CO₂ od 1.120,58 tCO₂/god. ili oko 7,54% od ukupne direktnе emisije.



Dijagram 17: Zastupljenost direktnih emisija CO₂ od pojedinih energetika na teritoriji Prijestonice

5. PROCJENA PLANIRANE POTROŠNJE ENERGIJE

Procjena planirane potrošnje energije vrlo je kompleksan poduhvat i svaka procjena buduće potrošnje zahtijeva dodatno prikupljanje podataka. Pri procjeni planirane potrošnje energije na lokalnom nivou, odnosno procjeni povećanja ili smanjenja potrošnje, najveći uticaj imaju promjene u broju stanovnika, obim aktivnosti u transportu, promjene u navikama i životnom standardu, te uvođenje mjera energetske efikasnosti u sektorima finalne potrošnje.

S obzirom na vremenski period za koji se donosi LEP, ovdje će se izvesti okvirne procjene energetskih bilansa potrošnje za period 2024 - 2033. godine.

Kada se govori o projekcijama potrošnje energije, mora se voditi računa prije svega o demografskim promjenama stanovništva. Usled ove injenice mora se početi od prognoze broja stanovnika Prijestonice. Analizirajući podatke koji su navedeni u studiji „Projekcije stanovništva Crne Gore do 2060. godine sa strukturnom analizom“¹⁵ u kojoj je u više varijanti prema regionima u Crnoj Gori procijenjen broj stanovnika Crne Gore, može se uočiti da su u gotovo svim varijantama prikazane optimističke prognoze u pogledu kretanja broja stanovnika u regionima. Prema kategorizaciji u ovoj studiji Prijestonica se nalazi u srednjem regionu, gdje se još svrstavaju Podgorica, Nikšić i Danilovgrad. Iz razloga nesrazmernog kretanja broja stanovnika ka Podgorici i primorju, procjena kretanja broja stanovnika Prijestonice u narednom desetogodišnjem periodu iz navedene studije, se nije mogla utvrditi na zadovoljavajući način, jer je i pesimistični scenario predviđao veći broj stanovnika.

Iz toga razloga u ovom LEP-u je procjena potrošnje energije, kako električne energije tako i ostalih energenata, u narednih deset godina, proračunata uzimajući u obzir specifične potrošnje u periodu 2019 – 2022. godine, kao i prognoze o kretanju broja stanovnika Prijestonice u narednom desetogodišnjem periodu.

5.1. PROCJENA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

5.1.1. Procjena potrošnje električne energije u sektoru domaćinstava

Upoređujući podatke o godišnjoj potrošnji električne energije u sektoru domaćinstava u prethodne pet godine (period 2019 – 2022. godine) i procijenjeni broj stanovnika Prijestonice u istom periodu može se zaključiti da je uprkos padu broja stanovnika došlo do blagog povećanja potrošnje električne energije u sektoru domaćinstava. Razlozi mogu biti razni, ali je pretpostavka da je u ovom sektoru došlo do supstitucije energenta za grijanje, tako da se umjesto tradicionalnog energenta, ogrjevnog drveta, u većoj mjeri za grijanje prostora koriste električni uređaji („split“ sistemi).

Procjena potrošnje električne energije u periodu 2024 – 2033. godine je prikazana u Tabeli 28, a proračunat je prema specifičnoj potrošnji električne energije u sektoru domaćinstava i prognozi kretanja broja stanovnika Prijestonice u narednom periodu. Proračun je izведен na način što je prvo proračunata stopa rasta/pada stanovnika Prijestonice za svaku godinu za period 2024 – 2033. godine prema prosječnoj godišnjoj stopi pada broja stanovnika u posljednjih pet godina (period 2019 – 2022. godine).

¹⁵ Izvor: „MONSTAT“, 2014. godine – link:

<https://www.monstat.org/userfiles/file/publikacije/Demografska%20analiza%20-za%20sajt%202028%20mart.pdf>

Naime, procijenjeni broj stanovnika Prijestonice prema podacima „Monstat“-a je tokom 2019. godine iznosio 15.181 stanovnika, dok prema istom izvoru broj stanovnika u 2022. godini je iznositi 14.538 stanovnika.


Ukupno smanjenje procijenjenog broja stanovnika u navedenom etvrogodišnjem periodu je iznosio 643 stanovnika, što na nivou godišnjeg prosjeka iznosi 1,06%. Ova stopa je redom godišnje umanjivana za 0,15% (usled optimistične prognoze o usporenom padu broja stanovnika) i na osnovu ovog umanjenja dobijane su godišnje stope rasta/pada broja stanovnika. Množenjem procijenjenog broja stanovnika Prijestonice u 2022. godini sa odgovarajućom godišnjom stopom rasta/pada dobijene su projekcije broja stanovnika Prijestonice za period 2024 – 2033. godine. Na osnovu ovako određene stope izvršen je proračun broja stanovnika Prijestonice.

Prema podacima prikazanim u Tabeli 5, prosječna specifična potrošnja električne energije po stanovniku, u sektoru doma instava u 2022. godini je iznosila 2,078 MWh/stanovniku. Množenjem specifične potrošnje električne energije po stanovniku sa procijenjenim očekivanim brojem stanovnika dobijene su godišnje procjene potrošnje električne energije u sektoru doma instava kako je prikazano u Tabeli 28.

Tabela 28: Procjena potrošnje električne energije u sektoru doma instava Prijestonice u periodu 2024 – 2033. godine

| Procijenjeni broj stanovnika u 2022. godini | | | | | 14.531 |
|---|--|---|---|--|---|
| Potrošnja u sektoru doma instava u 2022. godini | | | | | 30.206 MWh |
| Godina | Godišnja stopa rasta/pada broja stanovnika | Procijenjeni broj stanovnika prema stopi rasta/pada | Povećanje/smanjenje broja stanovnika u odnosu na prethodnu godinu | Srednja specifična potrošnja [MWh/stanov.] | Procjena potrošnje u sektoru doma instava [MWh] |
| 2023. | -0,91% | 14.406 | -132 | - | - |
| 2024. | -0,76% | 14.297 | -109 | 2,078 | 29.704 |
| 2025. | -0,61% | 14.209 | -87 | 2,078 | 29.523 |
| 2026. | -0,46% | 14.144 | -65 | 2,078 | 29.388 |
| 2027. | -0,31% | 14.101 | -44 | 2,078 | 29.297 |
| 2028. | -0,16% | 14.078 | -22 | 2,078 | 29.251 |
| 2029. | -0,01% | 14.077 | -1 | 2,078 | 29.248 |
| 2030. | 0,14% | 14.097 | 20 | 2,078 | 29.289 |
| 2031. | 0,29% | 14.138 | 41 | 2,078 | 29.375 |
| 2032. | 0,44% | 14.200 | 62 | 2,078 | 29.504 |
| 2033. | 0,59% | 14.284 | 84 | 2,078 | 29.679 |

Na Dijagramu 18 je dat grafički prikaz sa uporednim pregledom kretanja potrošnje električne energije u periodu 2019 – 2022. godina i okvirno procijenjene godišnje potrošnje za period 2024 – 2033. godina.



Dijagram 18: Grafi ki pregled kretanja potrošnje elektri ne energije u periodu 2019 – 2022. godine i okvirno procijenjene godišnje potrošnje za period 2024 – 2033. godine

5.1.2 Procjena potrošnje elektri ne energije u sektoru usluga i javne rasyjete

Za razliku od potrošnje elektri ne energije sektora doma instava, potrošnja u sektoru usluga se ne može direktno vezati za broj stanovnika.

Prema podacima prikazanim u dokumentu „Dugoro ni energetski bilans Crne Gore za period od 2023. do 2025. godine“ predvi da se rast ukupne potrošnje elektri ne energije na nivou Crne Gore godišnje za po 1% u navedenom periodu. Imaju i u vidu nešto niži nivo aktivnosti u sektoru usluga u Prijestonici, procjena je da će na nivou Prijestonice u ukupnom energetskom bilansu doći do povećanja potrošnje elektri ne energije za 0,25% na godišnjem nivou do 2025. godine u odnosu na potrošnju iz 2022. godine, dok je procjena da rast potrošnje u godinama nakon 2025. godine bude u nivou od 0,15%.

Potrošnja elektri ne energije u sektoru javne rasyjete u periodu 2019 – 2022. godine, a prema podacima prikazanim u Tabeli 18 i Dijagranu 10, je u svakoj godini imala tendenciju rasta.

Procjena potrošnje elektri ne energije u sektoru javne rasyjete u periodu 2024 – 2033. godine je bazirana na pretpostavci da će u narednom desetogodišnjem periodu doći do zamjene postojećih svjetiljki energetski efikasnijim svjetiljkama tj. oko 40% svjetiljki koje nisu zamijenjene, pa je pretpostavka da će u ovom sektoru doći do smanjenja potrošnje elektri ne energije i to za oko 2,5% na godišnjem nivou u odnosu na potrošnju iz 2022. godine (ukupno oko 24 % za razmatrani period od narednih 10 godina).

U koloni 1 u Tabeli 29 su prikazane procijenjene godišnje stope ukupnog povećanja potrošnje elektri ne energije. U koloni 2 su prikazane vrijednosti koje su dobijene uvećanjem iznosa ukupne potrošnje elektri ne energije za 0,25%, u svakoj narednoj godini prema potrošnji iz prethodne godine. U koloni 3 su prikazane procijenjene godišnje stope pada potrošnje elektri ne energije u sektoru javne rasyjete. U koloni 4 su prikazane vrijednosti koje su dobijene umanjenjem iznosa potrošnje elektri ne energije za 2,5% u svakoj narednoj godini prema potrošnji iz prethodne godine. U koloni 5 su prikazane vrijednosti koje predstavljaju zbir vrijednosti datih u kolonama 2 i 4.

Tabela 29: Procjena potrošnje električne energije u sektoru usluga Prijestonice u periodu 2023 – 2033. godine

| Ukupna potrošnja električne energije u 2022. godini | | | | | 64.537 MWh |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|
| Procjena potrošnje električne energije u sektoru javne rasvjete u 2022. godini | | | | | 1.612 MWh |
| Godina | Godišnja stopa rasta ukupne potrošnje | Procijenjena ukupna potrošnja na teritoriji Prijestonice [MWh] | Godišnja stopa pada potrošnje u sektoru javne rasvjete | Procijenjena potrošnja sektora rasvjete [MWh] | Procijenjena potrošnja u sektoru usluga [MWh] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2023. | 0,25% | 64.699 | 2,5% | 1,572 | 33,196 |
| 2024. | 0,25% | 64.861 | 2,5% | 1,532 | 33,624 |
| 2025. | 0,25% | 65.023 | 2,5% | 1,494 | 34,005 |
| 2026. | 0,15% | 65.120 | 2,5% | 1,457 | 34,276 |
| 2027. | 0,15% | 65.218 | 2,5% | 1,420 | 34,500 |
| 2028. | 0,15% | 65.316 | 2,5% | 1,385 | 34,680 |
| 2029. | 0,15% | 65.414 | 2,5% | 1,350 | 34,816 |
| 2030. | 0,15% | 65.512 | 2,5% | 1,316 | 34,906 |
| 2031. | 0,15% | 65.610 | 2,5% | 1,284 | 34,952 |
| 2032. | 0,15% | 65.709 | 2,5% | 1,251 | 34,953 |
| 2033. | 0,15% | 65.807 | 2,5% | 1,220 | 34,908 |

5.2. PROCJENA POTROŠNJE OGRJEVNOG DRVETA I PELETA

Procjena potrošnje ogrjevnog drveta i peleta u periodu 2024 -2033. godine bazirana je procijenjenom broju stanovnika.

Kako je navedeno u poglavljiju 3.1.7 u Tabeli 7 potrošnja ogrjevnog drveta na teritoriji Prijestonice u 2021. godini je procijenjena na 21.950 m^3 , od čega u sektoru doma instava 17.688 m^3 , dok je potrošnja u sektoru usluga procijenjena na 2.207 m^3 . Ako se zna da procijenjeni broj stanovnika prema „Monstat“-ovim podacima u 2021. godini iznosi 14.923 stanovnika, onda se dobija da specifična potrošnja ogrjevnog drveta u sektoru doma instava po stanovniku, iznosi $1,185 \text{ m}^3/(\text{god},\text{stanovnik})$. Tako će se može uočiti i da postoji blaga tendencija rasta potrošnje ogrjevnog drveta u periodu 2019 – 2022. godine.

Kako je u Tabeli 28 već definisana prognoza procijenjenog broj stanovnika Prijestonice, to je na osnovu specifične potrošnje po stanovniku proračunata procjena potrošnje ogrjevnog drveta u sektoru doma instava. Procjena je da potrošnja ogrjevnog drveta u sektoru usluga iznosi oko 12,5% potrošnje ogrjevnog drveta doma instava. Tako će, realno je pretpostaviti da će odredeni broj korisnika tokom narednog perioda umjesto ogrjevnog drveta kao energetski koristiti pelet ili električnu energiju, ali se zbog navedene tendencije rasta potrošnje ogrjevnog drveta procjenjuje da će ove dvije pretpostavke međusobno anulirati.

U Tabeli 30 prikazan je pregled godišnjih procijenjenih količina ogrjevnog drveta u periodu 2024 – 2033. godine.

U koloni 1 u Tabeli 30 su prikazane procjene broja stanovnika Prijestonice u narednom desetogodišnjem periodu (prema podacima iz Tabele 28 i kako je pojašnjeno u poglavlju 5.1.1.) U koloni 2 su prikazane prosje ne godišnje potrošnje ogrjevnog drveta u sektoru doma instva. U koloni 3 su prikazane prosje ne godišnje stope pada potrošnje ogrjevnog drveta. U koloni 4 su prikazane vrijednosti koje su dobijene množenjem vrijednosti prikazanih u kolonama 1 i 2, te umanjenih za procentulani iznos prikazan u koloni 3. U koloni 5 su prikazane vrijednosti procijenjenih godišnjih potrošnji ogrjevnog drveta u sektor usluga, a koje su dobijene kao iznos od 12,5% vrijednosti prikazanih u koloni 4. U koloni 6 su prikazane vrijednosti koje predstavljaju zbir vrijednosti datih u kolonama 4 i 5.

Tabela 30: Pregled godišnjih procijenjenih koli ina ogrjevnog drveta u periodu 2024 – 2033. godine

| Godina | Procijenjeni broj stanovnika | Procijenjena potrošnja ogrjevnog drveta – doma instva [m ³ /doma .] | Procijenjena stopa godišnjeg smanjenja potrošnje | Procijenjena potrošnja ogrjevnog drveta u sektoru doma instava [m ³] | Procijenjena koli ina ogrjevnog drveta u sektor usluga [m ³] | Ukupna potrošnja ogrjevnog drveta [m ³] |
|--------|------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2024. | 14.297 | 1,185 | -2.0% | 16,607 | 2,076 | 18,682 |
| 2025. | 14.209 | 1,185 | -2.0% | 16,505 | 2,063 | 18,569 |
| 2026. | 14.144 | 1,185 | -2.0% | 16,430 | 2,054 | 18,483 |
| 2027. | 14.101 | 1,185 | -2.0% | 16,379 | 2,047 | 18,426 |
| 2028. | 14.078 | 1,185 | -2.0% | 16,353 | 2,044 | 18,397 |
| 2029. | 14.077 | 1,185 | -2.0% | 16,352 | 2,044 | 18,395 |
| 2030. | 14.097 | 1,185 | -2.0% | 16,375 | 2,047 | 18,421 |
| 2031. | 14.138 | 1,185 | -2.0% | 16,422 | 2,053 | 18,475 |
| 2032. | 14.200 | 1,185 | -2.0% | 16,495 | 2,062 | 18,557 |
| 2033. | 14.284 | 1,185 | -2.0% | 16,592 | 2,074 | 18,666 |

Što se ti e peleta u posledenjih 10-ak godina je postojala tenedencija rasta korištenja ovog energenta, ali je zbog znatnog poveanja cijene ovog energenta u 2022. godini umanjila broj novih korisnika. Usled ove injenice procijenjeno je da će rast potrošnje peleta u periodu 2024 – 2033. godine imati godišnju stopu rasta od cca 2% na godišnjem nivou.

U Tabeli 31 prikazan je pregled godišnjih procijenjenih koli ina peleta u periodu 2024 – 2033. godine. Slično, kao i kod podataka prezentovanih u Tabeli 30, u koloni 1 u Tabeli 31 su prikazane procjene broja stanovnika Prijestonice u narednom desetogodišnjem periodu. U koloni 2 su prikazane prosje ne godišnje potrošnje peleta u sektoru doma instva. U koloni 3 su prikazane prosje ne godišnje stope rasta potrošnje peleta. U koloni 4 su prikazane vrijednosti koje su dobijene množenjem vrijednosti prikazanih u kolonama 1 i 2, te uvećanju za procentulani iznos prikazan u koloni 3. U koloni 5 su prikazane vrijednosti procijenjenih godišnjih potrošnji ogrjevnog drveta u sektor usluga, a koje su dobijene kao iznos od 10% vrijednosti prikazanih u koloni 4. U koloni 6 su prikazane vrijednosti koje predstavljaju zbir vrijednosti datih u kolonama 4 i 5.

Tabela 31: pregled godišnjih procijenjenih količina peleta u periodu 2024 – 2033. godine

| Godina | Procijenjeni broj stanovnika | Procijenjena potrošnja peleta po stanovniku Prijestonice [kg] | Procijenjena stopa godišnjeg povećanja potrošnje peleta [t] | Procijenjena potrošnja peleta u sektoru domaćinstava [t] | Procijenjena potrošnja peleta u sektoru usluga [t] | Ukupna potrošnja peleta [t] |
|--------|------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024. | 14.297 | 34,876 | 10% | 548 | 209 | 758 |
| 2025. | 14.209 | 34,876 | 10% | 545 | 230 | 776 |
| 2026. | 14.144 | 34,876 | 10% | 543 | 253 | 796 |
| 2027. | 14.101 | 34,876 | 10% | 541 | 279 | 820 |
| 2028. | 14.078 | 34,876 | 10% | 540 | 307 | 847 |
| 2029. | 14.077 | 34,876 | 10% | 540 | 337 | 877 |
| 2030. | 14.097 | 34,876 | 10% | 541 | 371 | 912 |
| 2031. | 14.138 | 34,876 | 10% | 542 | 408 | 951 |
| 2032. | 14.200 | 34,876 | 10% | 545 | 449 | 994 |
| 2033. | 14.284 | 34,876 | 10% | 548 | 494 | 1.042 |

5.3. PROCJENA POTROŠNJE NAFTNIH DERIVATA U SEKTORU GRAĐEVINARSTVA

Sagledavanjem potrošnje naftnih derivata u sektoru građevinarstva procjena je da će one ostati na približno istom nivou kao i u periodu 2019 – 2022. godine.

6. PROCJENA MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE ENERGIJE NA PODRUČJU PRIJESTONICE

Lokalna energetika, uopšteno gledano, obuhvata postrojenja (male hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biogas, fotonaponske elektrane) i svu distributivnu mrežu. Samim tim, lokalna energetika obuhvata i moguću motivaciju i želju zainteresovanih subjekata na tim prostorima da se bave proizvodnjom energije.

Razvoj energetskih objekata na teritoriji lokalne samouprave korištenjem postojećih potencijala obnovljivih izvora ne samo da pomaže energetsku nezavisnost jedne opštine, već i povećava sigurnost snabdijevanja, a može pomoći i poboljšanjem infrastrukture, putne i elektroenergetske, ili rješavanjem ekoloških pitanja.

Decentralizacija proizvodnje energije, usled sve većeg korištenja lokalnih obnovljivih izvora, sa jedne strane i mogućnosti smanjenja potrošnje energije krajnjih korisnika, s druge, dovele su do izmjene stava da je proizvodnja energije monopol velikih preduzeća. Usled decentralizacije upravljanja proizvodnje energije, lokalna samouprava pored tradicionalne uloge potrošača energije može da dobije i ulogu kupca - proizvođača, a potencijalno i investitora u oblasti proizvodnje energije.

Razvoj decentralizovane proizvodnje energije od strane kupca – proizvođača bi trebao, sa stanovišta zaštite životne sredine, energetske sigurnosti, energetske efikasnosti, kao i povećanja udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije, biti važan i stalni dio energetskog bilansa kako Crne Gore tako i Prijestonice, pri čemu bi udio te energije u ukupnoj proizvodnji trebao odgovarati i potrebama i mogućnostima Crne Gore.

Takav vid proizvodnje bi se i u socijalnom pogledu mogao, u dužem periodu, ak pokazati i neophodnim. Kupci - proizvo a i su pojedinci, grupe pojedinaca, doma instva ili poljoprivredna gazdinstva koji mogu organizovano djelovati, a koji su istovremeno i kupci i proizvo a i elektri ne energije, u malim instalacijama smještenim nedaleko od ku a ili na stambenim ili poslovnim zgradama (npr. fotonaponski paneli, mini vjetroelektrane). U kupce - proizvo a e mogu se uvrstiti i mala preduze a, socijalne ustanove i privredna društva u vlasništvu lokalne samouprave.

Prednosti energije koju proizvode kupci – proizvo a i ogledaju se u nižim troškovima prenosa i distribucije energije, boljoj iskoriš enosti lokalnih energetskih izvora, kao i u profesionalnom aktiviranju lokalnog stanovništva i razvoju lokalnog preduzetništva.

Razvoj proizvodnje energije od strane kupaca – proizvo a a nije mogu bez saradnje kupaca – proizvo a a i privrednih društava koja se bave prenosom i distribucijom elektri ne energije i snabdjeva a elektri nom energijom, na na in da svi akteri ostvare odre ene benefite.


Budu i da kupci – proizvo a i primarno proizvode energiju za vlastite potrebe, pri emu nije mogu e savršeno podudaranje izme u profila proizvodnje energetskog postrojenja i profila potrošnje kupca, važno je prona i odgovaraju e rješenje za tretman više proizvedene energije koja se isporu i u mrežu. U tom smislu je neophodno i prilago avanje sistema za prenos i distribuciju elektri ne energije, pri emu i sami kupci – proizvo a i trebaju snositi dio tako nastalih troškova. U budu em periodu je za o ekivati da e se, razvojem novih i efikasnijih, ekonomski prihvatljivih tehnika skladištenja energije, pitanje viška energije riješiti na jednostavniji na in.

Pored mogu nosti proizvodnje energije od strane kupca – proizvo a a, neminovno se otvara i pitanje udruživanja kupaca – proizvo a a u nešto što se uobi ajenovo zove energetska zadruga. Kupci – proizvo a i djelotvorniji su kada djeluju u grupi, jer to doprinosi smanjenju troškova proizvodnje, ja a njihov položaj na tržištu energije i omogu uje njihov direktan doprinos poboljšanju sigurnosti snabdijevanja energijom na lokalnom nivou.

6.1. ANALIZA MOGU NOSTI PROIZVODNJE ENERGIJE NA TERITORIJI PRIJESTONICE

Obzirom na sve što ja navedno u prethodnim poglavljima, može se konstatovati da na teritoriji Prijestonice, trenutno ne postoje zna ajni kapaciteti za proizvodnju energije na uobi ajen na in (hidro i termoelektrane, veliki kotlovi za sistem daljinskog grijanja). S druge strane podru je Prijestonice posjeduje veliki potencijal u obnovljivim izvorima energije, a naro ito solarni potencijal, koji je na današnjem stepenu razvoja tehnike dobio veoma veliki zna aj.

Kako je navedeno u poglavlju 2.2.1. na teritoriji Prijestonice postoje dva objekta za proizvodnju elektri ne energije i to mHE „Podgor“ i mHE „Rijeka Crnojevi a“ ije lokacije su prikazane na Slici 7.



Slika 7: Mapa lokacija malih hidroelektrana „Podgor“ i „Rijeka Crnojevića“¹⁶

mHE „Rijeka Crnojevića“ nije u funkciji od 2015. godine, dok je mHE „Podgor“ u neprekidnom pogonu od vremena izgradnje do danas. Prema podacima iz 2015. godine, proizvodnja električne energije ove dvije mHE je u prethodnom periodu je bila veoma varijabilna (Tabela 4).

EPCG je za period 2023-2024. godina predviđala rekonstrukciju oba objekta mHE, a prema podacima prikazanim u tehničkoj dokumentaciji¹⁷ vezanoj za predviđene rekonstrukcije, nakon rekonstrukcije planirane su godišnje proizvodnje električne energije u približno istim iznosima i to za:

- mHE „Rijeka Crnojevića“ - 1.682.434,29 kWh/god. 1.682 MWh/god.
- mHE „Podgor“ - 1.730.329,50 kWh/god. 1.730 MWh/god.

U poređenju sa ukupnom potrošnjom električne energije svih potrošača na teritoriji Prijestonice za 2022. godinu, koja je iznosila 64.537 MWh (Tabela 5), onda bi buduća očekivana proizvodnja električne energije ove dvije mHE predstavljala oko 5,3% u odnosu na ukupnu potrošnju električne energije teritorije Prijestonice. Analiza potencijala i mogućnosti korišćenja ostalih obnovljivih izvora energije prikazana je u poglavljju 7.

¹⁶ Izvor ilustracije: ecoportal.me

¹⁷ Izvor: Idejni projekat rekonstrukcije mHE „Rijeka Crnojevića“ knjiga 5 - hidro-mašinski dio i Idejni projekat rekonstrukcije mHE „Podgor“ knjiga 5 - hidro-mašinski dio, Projektant: „Sistem – MNE“ d.o.o. Podgorica.

7. PROCJENA MOGU NOSTI KORIŠ ENJA MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Osnov za uspješno sprove enje politike unaprje enja energetske efikasnosti sektora gra evinarstva u jednoj lokalnoj samoupravi, predstavlja posjedovanje relevantnih podataka o postoje em stanju, svijest o realnim mogu nostima za sprove enje mjera energetske efikasnosti i objektivna procjena efekata njihove realizacije.

Stambena izgradnja u Prijestonici je doživjela svoju ekspanziju šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog vijeka. Tada je kao i u svim dijelovima bivše države poela izgradnja višespratnih stambenih objekata, a imperativ u gradnji je bio da se za što kraje vrijeme i na najjeftiniji način stambeno zbrine što već i broj ljudi, dok se malo pažnje posvećivalo energetskoj efikasnosti objekata.

Jedna od karakteristika velikog dijela stambenog fonda kako u Crnoj Gori tako i u Prijestonici, je neracionalno velika potrošnja svih tipova energije, prvenstveno za grijanje, a u poslednje vrijeme zbog porasta srednjih temperatura tokom ljetnjih mjeseci i za hlađenje zgrada. Visok nivo potrošnje energije za grijanje posljedica je nedovoljne toplotne zaštite zgrada. Postoje brojne aktivnosti kojima se može uštedjeti energija, ali bilo koji korak preduzet u tom pravcu podrazumijeva veće ili manje finansijske troškove.

Energetskom obnovom starih kuća i zgrada, narođeno ih građenih prije 1980. godine, moguće je postići i uštedu u potrošnji toplotne energije od preko 50%.

Primjenom različitih mjeru moguće je poboljšati energetsku efikasnost, pri čemu treba voditi računa o finansijskim efektima primijenjenih mjeru. Svaka zgrada, bilo nova ili postojeća, može se dovesti na nivo koji je blizak niskoj potrošnji, ali su te investicione ulaganja visoka i nisu ekonomski isplativa. Zato je potreban sistematičan pristup prilikom izbora mjeru koje će dovesti do smanjenja potrošnje energije u zgradama na godišnjem nivou, a sa druge strane biti isplitative i imati „razuman“ period povrata investicije.

Primjena svake pojedinice ne mjeru zavisi od trenutnog ukupnog stanja u kome se zgrada nalazi. Ako je zgrada građena u periodu kada nije bilo propisa o termičkoj zaštiti, jest je slučaj da su spoljni zidovi, krov, kao i konstrukcije ka negrijanim prostorima izvedeni bez toplotne izolacije. U tim slučajevima obavezno se razmatra poboljšanje toplotne izolovanosti omotača zgrade, kao i sanacija ili zamjena prozora u cilju smanjenja transmisionih i ventilacionih gubitaka objekta. Ukoliko se analizom obuhvati i zamjena generatora toplote i rekonstrukcija sistema grijanja, onda će predviđena mjeru poboljšanja omotača rezultirati manjim kapacitetom novog izvora toplote i manjom površinom grejnih tijela u zgradama.

Za Prijestonicu je karakteristična injenica da je najveći broj zgrada koje koriste razne državne institucije (zgrada Prijestonice Cetinje, kraljevsko pozorište „Zetski dom“, svi objekti koje koristi JU „Narodni muzej Crne Gore“ (Vladin, dom, Biljarda, muzej kralja Nikole, etnografski muzej, zgrada biblioteke u okviru muzeja kralja Nikole), JU Nacionalna biblioteka „Mara Crnojević“ (bivše italijansko poslanstvo) i dr.) izgrađene u periodu 1895 – 1935, te da se u najvećem broju nalaze pod zaštitom Uprave za zaštitu kulturnih dobara. U njima se kao takvima ne mogu primijeniti najčešće mjeru energetske efikasnosti koje se odnose na termičku omotaču objekata (toplota izolacija spoljnji zidovi materijalima kao što su ekspandirelani polistiren (EPS), kamena i mineralna vuna), zamjena prozora koji su uglavnom sa drvenim okvirom novim sa PVC ili aluminijumskim okvirom, zbog odgovarajućih zakonskih uslova.

Stoga se najveći potencijal za primjenu mjeru energetske efikasnosti uočava u sektor domaćinstava, kako u individualnim tako i u objektima kolektivnog stanovanja.

8. PROCJENA POTENCIJALA I MOGU NOST POVE ANJA KORIŠ ENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Posebnu ulogu u promociji obnovljivih izvora energije imaju lokalne samouprave, jer su spona izme u države i njenih gra ana. U tom pravcu i lokalna samouprava Prijestonice mora raditi na edukaciji i informisanju gra ana, putem lokalnog energetskog planiranja i energetskog menadžmenta, a kroz definisanje i implementaciju strategije komunikacije usmjerenu na promovisanje obnovljivih izvora energije i postizanje energetske efikasnosti.

Planski i strateški dokumenti Prijestonice (Prostorno urbanisti ki plan Prijestonice Cetinje iz 2014. godine, Strateški plan razvoja Prijestonice Cetinje za period 2020 - 2024) nedvosmisleno ukazuju na neophodnost promovisanja ve eg koriš enja obnovljivih izvora energije, ali su dosadašnji rezultati još uvek nezadovoljavaju i.

Ve e koriš enje obnovljivih izvora energije mogu e je ako se razvije svijest svakog pojedinca o neophodnosti prelaska sa neobnovljivih na obnovljive izvore. Da bi se taj cilj ostvario, neopodna je strategija komunikacije sa jasno utvr enim fazama, koja e omogu iti bolje razumijevanje neophodnosti ve eg koriš enja obnovljivih izvora energije, stvaranjem komunikacionog modela, koji e omogu iti efektivnu kampanju, usmjerenu na podizanje svijesti stanovništva Prijestonice.

Najzna ajniji potencijal u obnovljivim izvorima energije na podru ju Prijestonice je solarna energija, dok su ostali vidovi obnovljivih izvora energije: biomasa, hidroenergija i energija vjetra zna ajno manjeg potencijala, dok prema dosadašnjim saznanjima potencijala energije geotermalnih voda (termalni izvori vode) prakti no nema.

8.1. SOLARNI POTENCIJAL

Osnovni parametar kojim se može procijeniti prirodni potencijal energije Sunca na nekoj lokaciji ili širem podru ju je godišnja ozra enost horizontalne površine. U Crnoj Gori trenutno nijesu dostupni pouzdani podaci dobijeni mjeranjima na tlu, pa je stvaranje solarnih mapa zasnovano samo na satelitskim podacima. Mape sun evog zra enja pokazuju teorijski solarni potencijal odre enog podru ja. tj. globalno sun evo zra enje na odre enoj lokaciji tokom odre enog vremenskog perioda (pri emu nijesu uzeta u obzir sva tehni ka i ekomska ograni enja).


Za procjenu solarnog potencijala na teritoriji Prijestonice, dostupno je više razli itih izvora koji su nastali iz višegodišnjih baza podataka dobijenih satelitskim mjeranjima, a koje su dostupne na internetu.

Kao što je navedeno, za procjenu solarnog potencijala kao kriterijum je definisano globalno zra enje na horizontalnu površinu na godišnjem nivou (GHZ) izraženo u kWh/(m²·dan). Pri tome se progrenjuje da je grani na povoljna vrijednost za detaljnije odre ivanje lokacija uzeta vrijednost od 4,0 kWh/(m²·dan).

Prema podacima iz satelitskih mjeranja (baza podataka Solargis¹⁸), podru Je Prijestonice se nalazi u regiji Crne Gore za koju se može zaklju iti da se dnevno solarno horizontalno zra enje kre e u granicama od 4,0 – 4,2 kWh/(m²·dan), odnosno ukupno godišnje solarno horizontalno zra enje 1.461 – 1.534 kWh/(m²·god.), što predstavlja dobru vrijednost u pogledu solarnog potencijala.

Na Slici 8 je prikazana mapa orizontalnog globalnog zra enja za teritoriju Prijestonice prema Solargis bazi podataka.

¹⁸ Solargis baza podataka o solarnom zra enju za razne zemlje je ura ena za potrebe Svjetske Banke (World Bank).



Slika 8: Mapa horizontalnog globalnog zračenja za teritoriju Prijestonice prema Solargis bazi podataka

Direktno pretvaranje solarne energije u električnu u fotonaponskim panelima

Najčešći oblik upotrebe solarne energije danas, u zavisnosti od potreba, u Crnoj Gori odvija se na dva načina: upotrebom fotonaponskih solarnih panela koji apsorbuju sunčevu svjetlost da bi stvorili električnu energiju, a u manjoj mjeri za proizvodnju tople vode putem solarnih kolektora koji služe kao generatori toplotne energije (uobičajeno za hotele i objekte koji imaju veće potrebe za sanitarnom toplom vodom).

Rezultati analize solarnog potencijala područja Prijestonice za primjenu fotonaponskih panela, prema Solargis bazi podataka, prikazani su na Slici 9. Kao što se može vidjeti globalno horizontalno zračenje za teritoriju Prijestonice se kreće u rasponu od 3,99 – 4,16 kWh/(m²·dan), dok bi teoretski potencijal za proizvodnju električne energije po instalisanom kW_p fotonaponskih panela, iznosio u rasponu od 3,78 – 4,04 kWh/(kW_p·dan), odnosno na godišnjem nivou od 1.380 – 1.474 kWh/(kW_p·god.).

Area: 827.09 km² Perimeter: 149.74 km
GLOBAL SOLAR ATLAS
 BY WORLD BANK GROUP

| | | Per day | | |
|------------------------------------|-------|---------|---|-------------------------|
| Specific photovoltaic power output | PVOUT | 3.78 | – | 4.04 kWh/kWp |
| Direct normal irradiation | DNI | 3.94 | – | 4.45 kWh/m ² |
| Global horizontal irradiation | GHI | 3.99 | – | 4.16 kWh/m ² |
| Diffuse horizontal irradiation | DIF | 1.57 | – | 1.64 kWh/m ² |
| Global tilted irradiation | GTI | 4.59 | – | 4.88 kWh/m ² |
| Optimum tilt of PV modules | OPTA | 34 | – | 36 ° |
| Air temperature | TEMP | 8.4 | – | 15.5 °C |
| Terrain elevation | ELE | 43 | – | 1564 m |



Slika 9: Pregled karakteristika područja Prijestonice u pogledu primjene fotonaponskih panela

Mjesec u godini sa najvećom količinom primljenog horizontalnog zračenja je jul sa solarnim potencijalom koji iznosi 239,6 kWh/(m²·mj.), a najmanji mjesec ni iznos je u decembru i iznosi 39,0 kWh/(m²·mj.).

Sjeverni dio teritorije Prijestonice se nalazi u predjelu kraškog regiona odnosno u području tzv. crnogorskog krša. U pitanju je prirodna sredina u kojoj dominiraju otvorene površine tipa pašnja, kamenjara, sa niskim rastinjem i šikarama. Ovaj dio teritorije može da bude atraktivno za instaliranje većih kapaciteta solarnih elektrana, odnosno onih koje zahtijevaju veće površine iz dva osnovna razloga:

- relativno velika insolacija toga područja
- postojanje većih prostora sa relativno niskom naseljenosti.

Iako je navedeni dio teritorije bio prepoznat kao šira lokacija sa dobrim solarnim potencijalom do početka 2023. godine ovaj solarni potencijal nije valorizovan, a najvjerojatniji razlog je bila zakonska procedura izgradnje fotonaponskih elektrana.

Solarni potencijal teritorije Prijestonice je već prepoznat kod privatnih investitora. Naime, samo tokom 2023. godine (do trenutka izrade LEP-a) od strane Vlade Crne Gore, a na zahtjev privatnih investitora, izdati su urbanistički uslovi za izgradnju 6 velikih fotonaponskih elektrana na teritoriji Prijestonice.

Pregled kompanija koje su do bili urbanisti ko tehnicike uslove, lokacije, površine i predviene snage budu iih fotonaponskih elektrana prikazan je u Tabeli 32, a okvirne lokacije previdenih fotonaponskih elektrana označene su na Slici 10.

Tabela 32: Pregled kompanija koje su do bili urbanisti ko tehnicike uslove, lokacije, površine i predviene snage budu iih fotonaponskih elektrana (do jula 2023. godine)

| R. br. | Kompanija | Površina [m ²] | Lokacija | Snaga [MW _p] |
|--------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| 1 | M Energy | 13.000.000 | KO Ubli Prijestonica Cetinje, KO Bogeti i i KO Bro anac Nikšić | 385 |
| 2 | Obnovljivi izvori energije | 4.400.000 | KO Prediš | 225 |
| 3 | Sun Horizon | 5.205.749 | KO Lastva, KO evo i KO Prentin do | 400 |
| 4 | RES Montenegro group | 7.689.900 | KO Lastva i KO Ubli | 506 |
| 5 | Solar Power | 1.295.450 | KO Velestovo i KO Prentin do | 150 |
| 6 | Permonte | 1.010.000 | KO Lastva | 100 |
| 7 | Fizičko lice | 600.000 | KO Velestovo | 60 |
| Ukupno | | | | 1.826 |

Kao što se može uočiti, prema podacima prikazanim u Tabeli 32, ukupna predviđena snaga buduće planiranih fotonaponskih elektrana bi iznosila oko 1.826 MW_p.

Prva FN elektrana bi bila locirana u sjevernom dijelu teritorije Prijestonice, u zahvatu KO Ubli, odnosno KO Bogeti i i Bro anac na teritoriji opštine Nikšić. Maksimalni mogući kapacitet ove FN elektrane je procijenjen na cca 385 MW_p, a ukupna površina teritorije koja bi njenom izgradnjom bila obuhvatena iznosi cca 13 km².

Druga FN elektrana je planirana na teritoriji KO Prediš (evo) procijenjene maksimalne snage od 225 MW_p. Ukupna planirana površina teritorije koja bi bila pokrivena fotonaponskim sistemom iznosila bi oko 4,4 km².

Treća FN elektrana je planirana na teritoriji KO Lastva, KO evo i KO Prentin do, procijenjene maksimalne snage oko 400 MW_p. Ukupna planirana površina teritorije koja bi bila pokrivena fotonaponskim sistemom iznosila bi oko 5,2 km².


Cetvrta je planirana na teritoriji KO Lastva i KO Ubli, a zahtijavata bi prostor površine od oko 7,7 km² i imala bi snagu od oko 500 MW_p.

Peta FN elektrana je predviđena, na teritorijama KO Velestovo i KO Prentin do, na površini od oko 1,3 km² a maksimalan procijenjena snaga bi iznosila oko 150 MW_p.

Šesta FN elektrana je planirana na teritoriji KO Lastva, procijenjene maksimalne snage oko 100 MW_p. Ukupna planirana površina teritorije koja bi bila pokrivena fotonaponskim sistemom iznosila bi oko 1,01 km².

Sedma FN elektrana je planirana na teritoriji KO Velestovo procijenjene maksimalne snage od 60 MW_p. Ukupna planirana površina teritorije koja bi bila pokrivena fotonaponskim sistemom iznosila bi oko 0,6 km².

O ekivati je i u narednom periodu zainteresovanost investitora za valorizaciju sjevernog i centralnog dijela teritorije Prijestonice u vidu iskorištenja solarnog potencijala izgradnjom fotonaponskih elektrana.



Slika 10: Lokacije teritorije Prijestonice za koje su izadati urbanisti tehnici uslovi za gradnju fotonaponskih elektrana

O kakvom se solarnom potencijalu radi najbolje ukazuje porečenje moguće proizvodnje električne energije iz planiranih fotonaponskih elektrana sa sa proizvedenom količinom električne energije na nivou Crne Gore. Ukoliko se u budućih 5 – 10 godina realizuju najavljeni projekti, dovoljno je izvršiti okvirnu kalkulaciju buduće proizvodnje električne energije iz fotonaponskih elektrana sa donjom vrijednošću specifične proizvodnje od $3,78 \text{ kWh}/(\text{kW}_p\cdot\text{dan})$ odnosno $1.380 \text{ kWh}/(\text{kW}_p\cdot\text{god.})$. U tom slučaju bi fotonaponske elektrane ukupne snage 1.826 MW_p na godišnjem nivou mogle proizvoditi količinu električne energije od cca 2.520 GWh/god. Ukoliko se zna da je, prema podacima iz Izveštaja o realizaciji energetskog bilansa za 2022. godinu¹⁹, proizvedena količina električne energije na nivou Crne Gore (proizvedena u TE Pljevlja, hidroelektranama, vjetroelektranama i fotonaponskim elektranama) u 2022. godini iznosila $3.235,08 \text{ GWh}$, od čega je TE „Pljevlja“ proizvela $1.451,14 \text{ GWh}$ električne energije, onda se može zaključiti da bi, ukoliko se realizuju svi projekti izgradnje fotonaponskih elektrana one mogле proizvoditi oko 77,9% ukupne proizvodnje električne energije u Crnoj Gori na nivou godine. Eventualna izgradnja fotonaponskih elektrana i njihovo priključenje na mrežnu infrastrukturu na teritoriji Prijestonice, u znak pojedinih mjeri bi mogla uticati na energetski bilans Crne Gore.

Teritorije Nacionalnih parkova „Lovcen“ i „Skadarsko jezero“ treba isključiti iz razmatranja za analizu gradnje fotonaponskih elektrana.

U urbanom području Prijestonice moguće veće lokacije za iskorištenje solarnog potencijala su krovovi poslovnih objekata koji su u funkciji poslovanja.

¹⁹ Izvor: Izveštaj o realizaciji energetskega bilansa za 2022. godino od 30.03.2023. godine objavljen na sajtu: <https://www.gov.me/clanak/izvestaj-o-realizaciji-energetskega-bilansa-za-2022-godino>

Kada je u pitanju sektor doma instava i usluga ugradnjom fotonaponskih sistema, doma instva i privredni objekti, uz ulogu potrošača i kupca, dobijaju ulogu proizvođača i prodavača. Tako su mogućnosti koje nude obnovljivi izvori energije dovele do usvajanja novog pojma kupac-proizvođač („prozjumer“), koji predstavlja krajnjeg kupca električne energije s pravom izgradnje objekta za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, kao i prodaje viške električne energije, odnosno njene isporuke u distributivni sistem.

U 2022. godini EPCG je započeo realizaciju programa Solari 3000+ i Solari 500+. Prema podacima za 2022. godinu na teritoriji Prijestonice je do trenutka izrade LEP-a, instalirano ukupno 17 fotonaponskih sistema snage 10 kW_p u sektoru doma instava i 2 sistema snage do 30 kW_p u sektoru usluga. Pregled broja i kapaciteta instaliranih fotonaponskih sistema je prikazan u Tabeli 33.

Tabela 33: Pregled broja i kapaciteta instaliranih fotonaponskih sistema na teritoriji Prijestonice u 2022. godini

| Doma instva - Solari 3000+ | | Usluge - Solari 500+ | |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Snaga sistema | Broj sistema | Snaga sistema | Broj sistema |
| 3kW | 3 | 15kW | 1 |
| 5kW | 4 | 30kW | 1 |
| 7kW | 6 | | |
| 10kW | 4 | | |

Priprema potrošne tople vode u solarnim kolektorima

U zavisnosti od tehnologije koja se koristi, solarna energija se može koristiti u domaćinstvima, industriji i ugostiteljstvu i za pripremu sanitарне tople vode, a posebno u slučaju ajevima gdje niskonaponska mreža nije dostupna ili je kvalitet napajanja veoma nizak.

Preporuka je da se i korištenje solarnog zračenja sa kolektorima koji zagrijavaju vodu u cilju njenog direktnog korištenja i/ili za grijanje prostora.

8.2. GEOTERMALNA ENERGIJA

Prema podacima navedenim u „Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine (Bijela knjiga)“²⁰ postoje globalne mape geotermalnog potencijala ne prepoznaju geotermalni potencijal kao značajan obnovljivi izvor energije za Crnu Goru. Prema dostupnim podacima na području Prijestonice nema geotermalnih izvora, ali su isto tako i nedovoljno istražene podzemne vode.

Korištenje topotnog potencijala podzemnih voda, kao topotnog izvora/ponora za grijanje i hlađenje, pomoći u topotnih pumpama se na teritoriji Prijestonice koristi u vrlo malom obimu. Jedan od rijetkih primjera korištenja geotermalne energije jeste objekat hotela „Gradskog“ koji koristi podzemne vode kao topotni izvor zimi za grijanje, odnosno topotni ponor ljeti za hlađenje objekta. Ispod hotela nalazi se 10 bušotina na 150 metara dubine, odakle se crpi voda, koja se energija koristi pomoći u geotermalnih topotnih pumpama kao generatora topotne/rashladne energije.

Potencijal geotermalne energije je praktično beskonačan, slično kao i potencijal solarne energije. Nivo korištenja ovog oblika obnovljive energije zavisi od niza faktora, a prije svega zavisi od finansijske sposobnosti vlasnika ili korisnika zgrade. Iako veoma energetski efikasna ova tehnologija je i izuzetno skupa za crnogorske prilike, jer je cijena izgradnje instalacija sa geotermalnim topotnim pumpama veća od cijena klasičnih sistema HVAC instalacija 2-3 puta, te uzimajući u obzir sveukupni

²⁰ Poglavlje 5.3.5 Aerotermalna, hidrotermalna i geotermalna energija

stepen razvoja crnogorskog društva, realno se ne može očekivati primjena ove tehnologije u značajnoj mjeri, pogotovo u sektorima doma i javnih usluga.

8.3. ENERGIJA VJETRA

Pored potencijala iskorištenja sunčeve energije, na teritoriji Prijestonice je relativno slab potencijal za korištenje energije vjetra.

Na Slici 11 je prikazana mapa vjetropotencijala za teritoriju Crne Gore.



Slika 11: „Global wind atlas“ za teritoriju Crne Gore²¹

Prema podacima sa mape prikazane na Slici 11 na severnom dijelu površine teritorije Prijestonice srednja prosječna godišnja brzina vjetra na visini 100 m iznad tla uglavnom ne prelazi 5 m/s i ne predstavlja značajan vjetropotencijal za izgradnju komercijalnih vjetroelektrana većih instaliranih snaga. Međutim na sjevernom području teritorije Prijestonice, na granicnom pojasu sa Opštinom Nikšić, postoje zone u kojima je srednja prosječna godišnja brzina vjetra iznad 6 m/s. Prilikom traženja i određivanja mikrolokacija za eventualne vjetroelektrane potrebno je vršiti detaljna istraživanja i mjerjenja brzine vjetra na visinama iznad 50 m iznad tla u cilju dobijanja detaljnih informacija o vjetropotencijalu koje predstavlja osnovu za tehnološku analizu.

8.4. HIDROENERGETSKI POTENCIJAL

Sa aspekta prirodnih potencijala Prijestonica je jako bogata atmosferskim padavinama. Na Cetinjskom polju je prosječni godišnji nivo padavina oko 3.308 mm (prema podacima HMZCG). Međutim, kako se radi o kraškom području, sa velikom propusnom moći i zemljишnog pokrivača i krečnjačkih padina od priliva voda, skoro da i nema površinskih tokova. Duboka i jako razvijena karstifikacija i niski obodi površi doveli su do potpune bezvodnosti ovih terena, jer se sve vode

²¹ Izvor: <https://globalwindatlas.info/en>

dreniraju ka Skadarskom jezeru i moru, a oti u razgranatim sistemom ponora, kaverni, galerija i pravih podzemnih vodotokova.

Detaljniji podaci o pravcima podzemnog oticanja nijesu raspoloživi, jer podru je još nije dovoljno istraženo. Jedini nadzemni vodni tokovi na cetinjskom podru ju se pojavljuju obodom Skadarskog jezera i to su: Rijeka Crnojevi a, Karu , Bazagurska matica, Biševina, Šegrtnica i Mala Mora a, te Karatuna - otoka Malog blata. Iako veoma mali hidropotencijal na teritoriji Prijestonice se isti odavno iskorišava za potrebe proizvodnje elektr ne energije, i to putem malih hidroelektrana „Podgor“ i „Rijeka Crnojevi a“.

Osim mHE „Podgor“ i „Rijeka Crnojevi a“ kao hidroenergetski potencijal se zadovoljavaju im hidroenergetskim karakteristikama su i rijeka Zej ina i Seljanštica, na njem se vodotoku nalazilo trinaest vodenica²². Prema podatku datom u navedenoj studiji procijenjena instalisana snaga postrojenja ne bi prelazila 1 MW ni na jednom vodotoku.

8.5. BIOMASA

Prema podacima iz Nacionalne inventure šuma prikazanim u publikaciji „Integralno pregledno mapiranje ponude i potražnje drvne biomase kao energenta (WISDOM)“²³ ukupna površina šuma u Prijestonici obuhvata 60.363 ha (603.63 km²), dok je površina šumskog zemljišta 9.721 ha (97.21 km²). Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta zauzima oko 700.84 km² ili oko 78 % cjelokupne teritorije Prijestonice.

Površina privatnih šuma i šumskog zemljišta se kreće u nivou od oko 95 %, dok površina državnih šuma i šumskog zemljišta iznosi oko 5 % od ukupne površine šuma.

Tako e prema podacima Nacionalne inventure šuma, prikazanim u navedenoj publikaciji u Ukupna dube a zapremina drvne mase na teritoriji Prijestonice iznosi 919.078 m³ sa godišnjim prirastom drvne mase koji se procjenjuje na 26.819 m³.

Prema podacima prikazanim u publikaciji, postoji realni potencijal za dobijanje ogrjevnog drveta sa teritorije Prijestonice u količini između 6.679 m³ i 8.085 m³ godišnje. Pored ogrjevnog drveta, bilo bi moguće iskoristiti i između 1.257 m³ i 1.576 m³ otpadnog drveta za preradu u vrsto biogorivo. Na taj način, ukupni potencijal za dobijanje biomase (ogrjevnog drveta) na podruju Prijestonice procjenjuje se između 7.936 m³ i 9.961 m³.


Polazeći od navedenih indikativnih podataka o potencijalnoj iskoristivosti ogrjevnog drveta u rasponu od 7.936 – 9.961 m³, kao i procjeni o potrošnji ogrjevnog drveta na teritoriji Prijestonice (Tabela 7), u 2021. godini u količini od 21.950 m³ može se zaključiti da na teritoriji Prijestonice ne postoje realni potencijali koji mogu zadovoljiti potrebe sektora doma i stambene industrije sa ostalim opština u Crnoj Gori.

Za potpunije sagledavanje potencijala drvne biomase na teritoriji Prijestonice i njeno poređenje sa ostalim opština u Crnoj Gori, na slikama 12 i 13 je dat kartografski prikaz drvne biomase po jedinici površine (ha) između na nivou opština, kao i potencijala ukupne drvne biomase, a prema

²² Izvor: „Study on utilization possibilities of renewable Energy sources for kotor-cetinje cable power Supply“ – studija za potrebe UNDP- Podgorica, „Sistem MNE“ d.o.o. Podgorica,
<http://lowcarbommne.me/files/pdf/Study%20RES%20Kotor-Cetinje%20cable%20car.pdf>


²³ Publikacija „Integralno pregledno mapiranje ponude i potražnje drvne biomase kao energenta (WISDOM)“ – pripremljena u organizaciji šumarskog sektora Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, organizacije za hranu Ujedinjenih Nacija (FAO) u saradnji sa Luksemburškom razvojnom agencijom - FODEMO projekat, 2013. godina.

publikaciji „Integralno pregledno mapiranje ponude i potražnje drvne biomase kao energenta (WISDOM)“.



Slika 12: Prosje na drvna zapremina po opština u Crnoj Gori

Prosje na specifi na zapremina šuma, prema podacima sa karte na Slici 12 iznosi 25 m³/ha i ispod je prosjeka za Crnu Goru koji iznosi oko 180 m³/ha.



Slika 13: Potencijali drvne biomase po opština u Crnoj Gori

9. ENERGETSKI CILJEVI I INDIKATORI ZA PRA ENJE

Na osnovu prethodno definisanih generalnih ciljeva datih u poglavlju 1.2, u ovom poglavlju se definišu ciljevi po sektorima za period od 10 godina, a zavisno od nivoa i trendova potrošnje opisanih u poglavlju 3, kao i analizi potencijala datih u poglavlju 6.

Obzirom da teritorija Prijestonice, shodno svojim energetskim potencijalima kako je navedeno u poglavlju 8, predstavlja lokalnu samoupravu koja se ne nalazi u šumovitom okruženju, nema sistem daljinskog grijanja, nema potencijal u geotermalnoj energiji, nema intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju (da bi se mogao koristiti biogas), to preostaje da se energetski ciljevi baziraju na potencijalima ušteda koji se javljaju kroz primjenu mjera energetske efikasnosti i primjenu solarne energije.

Prvi cilj koji je osnova za bilo koju mjeru unapređenja energetskog karaktera bilo koje teritorije je savjesno ažuriranje i omogućavanje pristupa podacima o korištenju i proizvodnji energije. Ova informacija treba biti pristupa na svakom građaninu, a pogotovo tehničkom i menadžerskom osoblju Prijestonice i stručnjacima iz oblasti energetike. Bez ovoga praktično je nemoguće poboljšati sadašnje stanje.

Inicijalni Cilj: Uspostaviti sistem energetskog ravnovodstva, uredno ga ažurirati i u initiji dostupnim za sve zainteresovane.

Ciljevi u sistemima za snabdijevanja energijom

U poglavlju 3.1.1. naglašeni su veoma veliki gubici na elektroenergetskoj mreži, koji su u 2022. godini iznosili 28,70% koji se moraju smanjivati u vrijemenu predviđenom za relizaciju ovoga plana. U cilju zaštite životne sredine, potrebno je vršiti supstituciju naftnih derivata energentima koji imaju malu uticaj na životnu sredinu ili električnom energijom (samo u slučaju primjene toplovnih pumpi).

1. *Cilj: Poboljšanje kapaciteta i kvaliteta snabdijevanja električnom energijom, smanjenjem kumulativnog trajanja ispadanja krajnjih kupaca u skladu sa normativima o kvalitetu isporuke električne energije i*

2. *Cilj: Smanjenje procenta gubitaka na elektroenergetskoj mreži.*

Ciljevi za povećanje energetske efikasnosti

U skladu sa potrošnjom energije najznačajnije potrošače predstavlja sektor domaćinstava i sektor saobraćaja, pa onda usluge i u maloj mjeri industrija. Sa aspekta potencijala energetske efikasnosti najveći potencijal ima sektor domaćinstava. Cilj povećanja energetske efikasnosti u području Prijestonice do 2033. godine je 10 % smanjenja potrošnje u odnosu na tendencijski rast potrošnje. Odnosno 1 % godišnje desetogodišnjem periodu.

Povećanje energetske efikasnosti se promoviše sljedećim ciljevima:

3. *Cilj: Konstantan monitoring energetske potrošnje u javnim objektima i preduzećima, uz smanjenje finalne potrošnje energije za 30 % do 2033. godine.*

4. *Cilj: Zamjena postojećih uređaja za grijanje energetski efikasnijim uređajima za grijanje u domaćinstvima i u sektoru usluga do 2033. godine - 20 % potrošnje primarne energije;*

5. *Cilj: Unaprjeđenje energetskih karakteristika zgrada u sektoru domaćinstava: ugradnja toplovnih izolacija na spoljnjim zidovima na 50% stambenih zgrada do 2033. godine*

6. *Cilj: Povećanje efikasnosti u saobraćaju i promjena u kulturi kretanja građana na području gradskih mjesnih zajednica: korištenje bicikala i pješačenje.*

Ciljevi za proizvodnju energije

Sa aspekta proizvodnje energije iz obnovljivih izvora najveći potencijal je u iskorišćenju solarne energije.

7. Cilj: Povećanje učešća proizvodnje električne energije na teritoriji Prijestonice solarnim fotonaponskim panelima, tako da njihova proizvodnja pokriva minimalno 50% potrošnje električne energije do 2033. godine.

Informisanost građana i zaposlenih

8. Cilj: Povećanje procenat informisanih građana o efikasnom korišćenju resursa na teritoriji Prijestonice i mogućnostima primjene mjera energetske efikasnosti;

9. Cilj: Organizovana i ustaljena praksa edukacije o efikasnom korišćenju energije i pravilnom korišćenju procesa i tehnologija od strane srednjih škola i fakulteta.

Kako bi se realizacija definisane lokalne energetske politike i ciljeva bolje pratila važno je definisati konkretnе indikatore za njihovo pranje. Oni treba da budu jasni i mjerljivi. Neki od mogućih indikatora su:

- obim realizovanih investicija;
- ostvarene uštade energije (izraženo u fizičkim jedinicama i apsolutnim vrijednostima) ili smanjenje utroška energije (izraženo kao odnos i to u %);
- specifični na potrošnju energije (npr. kWh/m² površine zgrade ili kWh/korisniku) ;
- nivo komfora (npr. temperatura ili nivo osvetljenosti u prostoru gde borave ljudi);
- količina redukovanih emisija gasova sa efektom staklene baštice (izraženo u fizičkim jedinicama i apsolutnim vrijednostima tCO₂ ili kao procenat koji predstavlja vrednost u odnosu na prethodni nivo emisija);
- rekonstruisana površina zgrade (izražena u fizičkim jedinicama u apsolutnoj vrednosti m² ili u porečju sa brojem populacije korisnika, kao m²/korisniku);
- stopa povratnog perioda investicije (izražena ili kao period otplate investicije ili kao interna stopa povratnog perioda uloženih sredstava);
- proizvodni troškovi izraženi po jedinici energetskih uštada ili smanjenja emisija (€/kWh ostvarenih energetskih uštada ili €/tCO₂ smanjene emisije).

9.1. DEFINISANJE LOKALNOG ENERGETSKOG KONCEPTA

U sklopu definisanja energetske politike lokalna administracija kao najbliža građana, idealno je pozicionirana da razumije njihove potrebe i ima mogućnosti i mehanizme usaglašavanja javnih i drugih interesa.

Energetski koncept se ne može zasnivati isključivo na lokalnim prilikama, nego se pri njegovom koncipiranju, ali i pri realizaciji, mora voditi računa i o širim interesima i opredeljenjima. Konkretno u slučaju Prijestonice to znači da se mora voditi računa o opredeljenjima Crne Gore po pitanju razvoja energetike, ali i o streljenjima EU kao strateškog okvira u koji želimo da se uklopimo.

Cilj politike razvoja Prijestonice, definisan u Strateškom planu razvoja Prijestonice Cetinje 2020-2024 je da doprinese uravnoteženom i održivom razvoju svoje teritorije ostvarivanjem ekonomске i socijalne kohezije, očuvanjem i upravljanjem prirodnim resursima i kulturnim nasljeđem. Novo vrijeme, novi pravci razvoja u arhitekturi i infrastrukturi usklađeni sa potrebama razvoja, ali i sve

realnijim ograničenjima, uslovili su nove pristupe – humanije, funkcionalnije, otvorenije za promjene i odgovornije prema prirodnim resursima.

Uzimajući u obzir navedeno, mogu se prepoznati smjernice razvoja pojedinih oblasti koje se ti u kvalitetu života građana u smislu efikasnijeg sprovođenja zakonske normative, obezbjeđenje visokog nivoa kvaliteta svih segmentata životne sredine, odgovarajuća planska rješenja i izgradnja i unaprjeđenje potrebne infrastrukture, te direktne i otvorene komunikacije sa građanima. U oblasti unaprjeđenja životne sredine vizija budućeg razvoja grada prepoznala je, između ostalog i neophodnost uspostavljanja podsticajnih mjer energetske efikasnosti i štednje drugih resursa odnosno stimulisanja korištenja obnovljivih izvora energije.

Obzirom da se na teritoriji Prijestonice Cetinje, a narođito u sektoru domaćinstava u znaku mjeri koristi obnovljivi izvori energije u vidu biomase, predlaže se energetski koncept Prijestonice Cetinje zasnovan na sledećim smjernicama:

1. Obezbeđivanje uslova za pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdjevanje kupaca energije i energetika na cijeloj teritoriji Prijestonice;
2. Smanjenje potrošnje energije, odnosno troškova za energiju u javnom sektoru, a koji se podmiruju iz budžeta Prijestonice, uz dostizanje i održavanje odgovarajućeg kvaliteta komunalnih usluga i komfora u javnim zgradama;
3. Smanjenje potrošnje energije u privatnom i komercijalnom sektoru, a da time ne bude ugrožen kvalitet stanovanja, odnosno obavljanja komercijalnih djelatnosti;
4. Povećanje korištenja efikasnih tehnologija za transformaciju energije i za pružanje usluga krajnjem korisniku;
5. Povećanje korištenja energije dobijene iz obnovljivih izvora (veća primjena fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije i solarnih kolektora za pripremu sanitарне tople vode, veća primjena biomase kao obnovljivog izvora energije u javnom i sektoru usluga);
6. Povećanje korištenja lokalnih resursa obnovljivih izvora energije;
7. Povećanje stručnog kapaciteta lokalne samouprave za pravilno energetskog bilansa Prijestonice i projekata vezanih za energetiku i energetsku efikasnost (uvodjenje sistema energetskog menadžmenta u javnim objektima za koje je nadležna lokalna uprava);
8. Povećanje kampanja za efikasnije ponašanje građana i načina na koji korište energiju je daleko bitniji od tehnologije kojom se raspolaze, zbog toga su mjeru podizanja svijesti i prilagođavanja navika i ponašanja bitniji od tehnoloških inovacija.

Praćanjem ovih smjernica Prijestonica će osigurati energetski, ekonomski i ekološki optimalan razvoj lokalne energetike.

10. ANALIZA MJERA ZA DOSTIZANJE CILJEVA U LOKALNOJ ENERGETICI

U svrhu dostizanja prethodno definisanih ciljeva potrebno je sprovesti niz mjera ijom implementacijom e biti obezbije ena manja potrošnja energije, kada je u pitanju energetska efikasnost objekata uz obezbje enje odgovaraju ih uslova komfora, kao i njena efikasnija transformacija.

Za promociju i ve e korištenje obnovljivih izvora energije, a tako e i projekata primjene mjera energetske efikasnosti, kao presudni akteri mnogo eš e se pojavljuju državni organi, ministarstva, a u pojedinim slu ajevima i upravu nižeg ranga, kao i investitori koji gore spomenute aktivnosti prati investicijama, a ne lokalne samouprave. Usled ove injenice i uloga lokalne samouprave u definisanju pojedinih prioriteta održivog razvoja je limitirana. S druge strane pojedine prioritete nije mogu e ostvariti bez aktivne participacije i mobilizacije gra ana i javnosti.

Definisane mjere za poboljšanje energetske efikasnosti date u nastavku odnose se samo na one mjere gdje Prijestonica ima ili može imati uticaja. Kako bi pregled pomenutih mjera bio jasniji, one su na elno podjeljene na planirane mjere prema doma instvima, mjere prema sektoru usluga, mjere koje je potrebno da preduzme Prijestonica za podizanje nivoa energetske efikasnosti objekata u njenom vlasništvu i mjere u javnoj rasyjeti, mjere vezane za uštede u potrošnji naftnih derivata kada je u pitanju vozni park u vlasništvu Prijestonice.

U pogledu ušteda u potrošnji energije u sektoru doma instava Prijestonice postoji najve i potencijal za primjenu mjera energetske efikasnosti, obzirom da u velikom broju slu ajeva od vremena izgradnje objekata, nisu unaprje ivanje toplotne karakteristike elemenata omota a, a procjena je i da bi se zamjenom generatora toplotne energije, ostvarili odgovaraju i benefiti u pogledu energetskih ušteda.

Kako je navedeno u poglavlju 7, za Prijestonicu je karakteristi na injenica da je najve i broj zgrada koje koriste razne državne institucije (zgrada Prijestonice, kraljevsko pozorište „Zetski dom“, svi objekti koje koristi JU „Narodni muzej Crne Gore“ (Vladin, dom, Biljarda, muzej kralja Nikole, etnografski muzej, Zgrada biblioteke u okviru muzeja kralja Nikole), JU Nacionalna biblioteka „ura Crnojevi “ (bivše italijansko poslanstvo) i dr.) izgra en u periodu 1895 – 1935, te da se u najve em broju nalaze pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturnih dobara. U njima se kao takvima, ne mogu primijeniti naj eš e mjere energetske efikasnosti koje se odnose na termi ki omota objekata (toplota izolacija spolnjih zidova materijalima kao što su ekspandirani polistiren (EPS), kamena i mineralna vuna, zamjena prozora koji su uglavnom sa drvenim okvirom novim sa PVC ili aluminijumskim okvirom zbog odgovaraju ih zakonskih uslova).

Kada je u pitanju sektor usluga mjere Prijestonica može preduzeti jeste organizovanje tribina i edukativnih radionica ija bi ciljna masa bili menadžeri i vlasnici objekata iz tog sektora, a cilj bi bio podizanje nivoa svijesti o zna aju ulaganja u energetsku efikasnost.

Osim toga Prijestonica može uputiti inicijativu nadležnim organima za izradu modela kojim bi se definisale olakšice u smislu poreskih i drugih obaveza ukoliko objekat sprovede odre ene mjere energetske efikasnosti ili kao postoje i zadovoljava odre ene kriterijume energetske efikasnosti.

Ve ina vozila koja se koriste u Prijestonici su relativno novijeg datuma proizvodnje i kao takva može se smatrati da su u smislu potrošnje naftnih derivata u dobroj mjeri efikasna.

Kada je u pitanju vozni park Prijestonice nema mnogo prostora za pove anje energetske efikasnosti, pa se može re i da taj segment ne treba biti prioritet uvo enja i realizacija mjera energetske efikasnosti. U svakom slu aju, treba nastaviti sa dobrom praksom Prijestonice da se prilikom

raspisivanja tendera i nabavke novih vozila izuzetno vodi ra una o performansama vozila u smislu emisije CO₂.

Ipak, kao preporuka se može navesti definisanje i uvrštavanje kriterijuma uticaja na zage enje životne sredine prilikom definisanja tenderske dokumentacije za nabavku vozila. Tako e, prilikom daljih nabavki vozila za potrebe Prijestonice i preduze iiji je osniva Prijestonica treba razmotriti mogu nost nabavke elektri nih vozila.

Iako poslednja preporuka, ništa manje važna, jeste i preporuka zaposlenim u lokalnoj upravi i preduze ima iji je Prijestonica osniva, da u što ve oj mjeri koriste alternativna prevozna sredstva i pješa enje prilikom obavljanja službenih zadataka u lokalnu.

Ovdje se može re i da je stanje voznog parka u preduze iji je osniva Prijestonica sli no kao i same Prijestonice, pa posebna analiza za potrebe ovog dokumenta nije vršena.

10.1. MJERE POBOLJŠANJA SNABDIJEVANJA ENERGIJOM

Kad je u pitanju snabdijevanje energijom na teritoriji Prijestonice, može se dati opšta ocjena da je ono zadovoljavaju e i da nijesu neophodne neke ve e intervencije osim onih investicija koje su planirane od strane CEDIS-a.

Investicije planirane za period od 2020. godine do 2024. godine

Planom razvoja distributivne mreže Crnogorskog elektrodistributivnog sistema²⁴ (2020-2025) za period od 2020. godine do 2025. godine, predvi ena je realizacija 26 investicionih projekata ija ukupna vrijednost iznosi 4.433.300 €. Od toga 3.604.750 € opredijeljeno je za ulaganja u primarnu mrežu (Tabela 34), dok je 828.550 € opredijeljeno za ulaganja u sekundarnu mrežu (Tabela 35).

Tabela 34: Planirane investicije odobrene prethodnim Investicionim planovima - Primarna mreža

| Naziv investicije | Godina plana | Vrijednost investicije (€) |
|--|--------------|----------------------------|
| Izgradnja nove TS 35/0.4 kV Njeguši 1 na mjestu postoje e | 2023 | 102.000 |
| Rekonstrukcija komplet zaštite, ugradnja glavnog upravlja kogormara sa RTU ure ajem i oži enje u TS 35/10kV Stari Obod Cetinje | 2021 | 63.750 |
| Izgradnja nove TS 35/10 KV (2x8 MVA) Donje Polje (Izmještanje TS 35/10kV Stari Obod) | 2024-2025 | 1.700.000 |
| Izgradnja 35 kV kablovskog voda TS 35/10 KV Humci- TS 35/10kV Donje Polje | 2024 | 90.000 |
| Uvo enje DV 35 KV Cetinje - Rijeka Crnojevi a u TS 35/10 KV Donje Polje | 2024 | 40.000 |
| Izgradnja nove TS 35/10 KV (2x4 MVA) Ivanova Korita (Za potrebe planirane ži are Kotor - Lov en - Cetinje) | 2025-2026 | 560.000 |
| Izgradnja nove TS 35/10 KV (2x4 MVA) Kuk (Za potrebe planirane ži are Kotor - Lov en - Cetinje) | 2025-2026 | 560.000 |
| Izgradnja DV 35 KV TS 110/35 KV Cetinje - TS 35/10 KV Ivanova Korita | 2025 | 224.000 |
| Izgradnja DV 35 KV TS 35/10 KV Ivanova korita - TS 35/10 KV Kuk | 2025 | 108.000 |
| Izgradnja DV 35 KV od TS 35/10 KV Kuk do mjesta uklapanja u postoje i DV 35 KV Cetinje-Škaljari. u blizini Žanjevog Dola | 2025 | 132.000 |
| Zamjena transformatora u TS 35/10 KV evo (pove arje snage) | 2024 | 25.000 |

²⁴ Izvor: Strateški plan razvoja Prijestonice Cetinje 2020 - 2024

Tabela 35: Planirane investicije odobrene prethodnim Investicionim planovima – Sekundarna mreža

| Naziv investicije | Godina plana | Vrijednost investicije (€) |
|--|--------------|----------------------------|
| Ugradnja reklozera na DV 10 kV Bijele Poljane | 2023 | 21.250 |
| Ugradnja reklozera na DV 10 kV Bata | 2023 | 21.250 |
| Izgradnja STS 10/0.4 kV „Gorni“ i uklapanje u SN i NN mrežu | 2022 | 46.750 |
| NN mreža Prekornica faza II | 2020 | 76.500 |
| Ugradnja reklozera na DV 10kV „Meterizi“ | 2021 | 70.000 |
| Izgradnja DV 10 kV „Dragomi Do“ i STS 10/0.4kV, 160kVA ² | 2021 | 170.000 |
| Rekonstrukcija NN mreže Baja Pivljanina, Nikole Lekića i Hercegova ke 2 | 2021 | 54.000 |
| Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0.4 kV „štamparija - TS10/0.4 kV Donje polje“ | 2022 | 26.000 |
| Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0.4 kV „Donje polje - TS 10/0.4 kV „Staro igralište“ | 2022 | 23.000 |
| Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0.4 kV „Staro igralište -TS 10/0.4kV Policija“ | 2022 | 19.000 |
| Izgradnja TS 10/0.4 KV.1x630 kVA „Boksić“ | 2022 | 36.000 |
| Izgradnja TS 10/0.4 KV. 1x630 kVA „Donje polje“ | 2021 | 36.000 |
| Izgradnja TS 10/0.4 KV. 1x630 kVA „Stankova Gomila“ | 2021 | 36.000 |
| Izgradnja TS 10/0.4 KV. 1x1000 kVA „Zelena ku a“ | 2021 | 42.400 |
| Rekonstrukcija DV 10 kV „Cetinje-Gorni -Lov en“ | 2022 | 50.400 |
| Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju 10 kV neutralne tako transformatora u TS Cetinje-Novi Obod | 2020-2021 | 100.000 |

Realizacija planiranih investicija esto je usporena zbog nepostojanja prostorno planske dokumentacije, otežanog rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dugotrajne tenderske procedure.

Kad je u pitanju snabdijevanje naftnim derivatima, može se reći da je i taj segment snabdijevanja energijom zadovoljavajući. Broj i raspored benzinskih pumpi su takvi da zadovoljavaju potrebe grada, uključujući i potrebe turističke sezone, a što se vidi i po prometu goriva koji se na njima ostvaruje tokom godine.

10.2. MJERE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

10.2.1. Domačinstva

Zbog velike potrošnje energije u sektoru domaćinstava, energetska efikasnost je danas prioritet savremene arhitekture i energetike. U tom sektoru je najveći potencijal energetskih i ekoloških ušteda koji se, prije svega, nalazi u domenu zagrijavanja i hlađenja stambenih i nestambenih objekata. Niz međunarodnih direktiva, kao i domaćih strategija i akcionalnih planova za energetsku efikasnost upućuju na hitnu potrebu primjene tehnickih standarda i eksplotacionih mjera za smanjenje potrošnje energije u zgradama, ačko do nivoa tzv. nulte energetske potrošnje.

Dosljednom primjenom mjera i standarda energetske efikasnosti u građevinarstvu, uključujući i energetsku certifikaciju zgrada, doprinosi se, ne samo ugodnjem boravku u zgradama, već i njenom dužem životnom vijeku i zaštitu okoline.

Na potrošnju energije u zgradama utiču karakteristike građevine, energetski sistemi, odnosno uređaji za grijanje u zgradama, klimatski uslovi i navike korisnika.

Bez obzira na socijalnu i ekonomsku osjetljivost ovog sektora, rastu cijene energije već uti u na njenu racionalniju potrošnju i supstituciju jeftinijim i dostupnijim energetima. Pritom se nema u vidu samo energija koja se rasipa u stambenim i ostalim radnim objektima, već i energetska kvalitet raznih uređaja i njihovo racionalno korištenje.

| | |
|---|--|
| Naziv mјере | 1. Podizanje svijesti građana o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije i načinima postizanja energetske efikasnosti, kao i obuka o mogućnostima ostvarivanja navedenog |
| Nadležnost za provođenje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za provođenje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za provođenje - kraj | 2033. godina |
| Ušteda (MWh) | - |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – direktnе i indirektnе emisije | - |
| Ukupna investicija (€) | 5.000 €/god. (50.000 € u desetogodišnjem periodu) |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mјere | <ul style="list-style-type: none"> - Budžet Prijestonice Cetinje; - Budžet Vlade Crne Gore; - Eko Fond; - Međunarodne razvojne organizacije (UNDP, GIZ, EU i dr.) |
| Kratak opis mјere | <p>Cilj mјere je upoznavanje vlasnika zgrada, stanova i porodica kuća o mogućnostima ušteda potrošnje energije, a time i o mogućim dugoročnim značajnim finansijskim uštedama.</p> <p>Mjera obuhvata informisanje javnosti o značaju energetske efikasnosti kao sredstva za ublažavanje klimatskih promjena, i podsticanje građana na provođenje mјera energetske efikasnosti u svojim stambenim jedinicama. Ova mјera ima dvostruki cilj i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivisanje građana za učešće u budućim javnim pozivima Prijestonice u okviru mјera energetske obnove stambenih zgrada individualnog i kolektivnog stanovanja planiranih ovim dokumentom u podsektoru stambenih zgrada, i tehnička podrška aplikantima i odabranim korisnicima; - Motivisanje građana za samostalno provođenje mјera energetske efikasnosti u svojim stambenim jedinicama, kako u stambenim zgradama individualnog stanovanja tako i u stanovima u etažnom vlasništvu odnosno zgradama kolektivnog stanovanja. <p>Najvažnije teme predviđene edukacije su: mogućnosti mјera energetske efikasnosti u stambenim zgradama (mјере na omotaču zgrade; energetska efikasna grijanje, hlađenje, klimatizacija i rasvjeta; proizvodnja energije iz obnovljivih izvora; energetska efikasna uređaji), energetski i finansijski efekti mјera energetske efikasnosti u stambenim zgradama, raspoloživost potrebnih materijala i opreme na domaćem tržištu, mogućnosti i uslovi finansiranja mјera energetske efikasnosti za građane, svrha energetskih pregleda i sertifikacije te raspoloživost ovih usluga itd.</p> <p>Podizanjem svijesti o važnosti štednje energije i obukom vlasnika/korisnika objekata planirano je ostvariti dugoročne uštede topotne i električne energije koje se teško mogu kvantifikovati, ali prema iskustvima drugih evropskih gradova, kontinualna realizacija obrazovnih, informacionih i promotivnih mјera, u periodu od 2024. do 2033. godine će rezultirati uštedama od oko 5% energije.</p> |

| | |
|--|--|
| Naziv mjere | 2. Energetska obnova omota a stambenih zgrada kolektivnog stanovanja |
| Nadležnost za provo enje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za sprovo enje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za sprovo enje - kraj | 2033. godina |
| Ušteda (MWh) | 727 MWh/god. (7.270 MWh u 2033. godini - oko 6% ukupne energetske potrošnje sektora doma instava) |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – direktne i indirektne emisije | 199,2 tCO ₂ /god. (1.992 tCO ₂ u 2033. godini) |
| Ukupna investicija (€) | 200.000 €/god. (2.000.000 € u desetogodišnjem periodu). Za uspješnu realizaciju ove mjere treba izraditi model subvencionisanja prema kojem će dio troškova snositi Prijestonica, dio država, a dio sami građani. Jedan od mogućih modela bi bio da se pojedinačni iznosi obezbijede u odgovarajućim kombinacijama procentualnih iznosa u ešta Prijestonice i korisnika, npr. 60% troškova snosili bi građani, a 40% bi se obezbijedilo iz budžeta Prijestonice i ostalih izvora finansiranja. |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjere | <ul style="list-style-type: none"> – Vlasnici stanova, – Budžet Prijestonice, – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF – Međunarodni donatori: GIZ, UNDP – Fondovi EU |
| Kratak opis mjere | <p>Cilj mjeri je smanjenje ukupne potrošnje energije i pripadajućih emisija CO₂ u kolektivnim stambenim zgradama kroz poboljšanje njihovih toplotno-izolacionih karakteristika. Mjera može uključivati sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Postavljanje toplotne izolacije spoljnih zidova sa termoizolacionim slojem debljine minimalno 12 cm čime će se koeficijent prolaza toplote smanjiti sa prosječne vrijednosti od 1,8 – 2,0 W/(m²·K) na ispod 0,3 W/(m²·K); – Postavljanje toplotne izolacije krova i/ili tavanu sa termoizolacionim slojem debljine minimalno 14 cm od 1,8 – 2,5 W/(m²·K) na ispod 0,3 W/(m²·K); – Zamjena postojećeg spoljnje stolarije (prozora i vrata) sa stolarijom boljih energetskih karakteristika čime će se koeficijent prolaza toplote prozora smanjiti sa prosječnih 3,2 W/(m²·K) na ispod 1,3 W/(m²·K). <p>Ukupan broj zgrada izgrađenih u periodu 1946 – 1991. godina, kod kojih su toplotne karakteristike elemenata omotača nezadovoljavajuće je oko 80 i ukupne bruto površine cca 80.000 m².</p> <p>Ova mjeru na godišnjem nivou uključuje energetsku obnovu omotača a na 4 kolektivne stambene zgrade, odnosno ukupno 40 zgrada do 2033. godine. Planira se obnova oko 50% stambenih zgrada u Prijestonici do 2033. godine. Procjenjuje se ušteda od 50% u potrošnji toplotne energije po zgradama, pri čemu se specifični investicioni troškovi procjenjuju na oko 40 €/m² fasade, za zamjenu prozora 200 €/m² prozora i oko 25 €/m² toplotne izolacije tavanog prostora.</p> <p>Procjena je da će doći do smanjenja energetske potrošnje sa 150 - 200 kWh/(m²·god) na oko 70 – 100 kWh/(m²·god)</p> |

| | |
|---|--|
| Naziv mjere | 3. Energetska obnova omota a stambenih zgrada individualnog stanovanja |
| Nadležnost za provo enje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za sprovo enje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za sprovo enje - kraj | 2033. godina |
| Ušteda (MWh) | 465 MWh/god. (4.650 MWh u 2033. godini - oko 4% ukupne energetske potrošnje sektora doma instava) |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – direktne i indirektne emisije | 127,5 tCO ₂ /god. (1.275 tCO ₂ u 2033. godini) |
| Ukupna investicija (€) | 180.000 €/god. (1.800.000 € u desetogodišnjem periodu). Za uspješnu realizaciju ove mjere treba izraditi model subvencionisanja prema kojem će dio troškova snositi Prijestonica, dio država, a dio sami građani. Jedan od mogućih modela bi bio da se pojedinačni iznosi obezbijede u odgovarajućim kombinacijama procentualnih iznosa u ešta Prijestonice i korisnika, npr. 60% troškova snosili bi građani, a 40% bi se obezbijedilo iz budžeta Prijestonice i ostalih izvora finansiranja. |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjere | <ul style="list-style-type: none"> – Vlasnici stanova, – Budžet Prijestonice, – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF – Međunarodni donatori: GIZ, UNDP – Fondovi EU |
| Kratak opis mjere | <p>Cilj mjeri je smanjenje ukupne potrošnje energije i pripadajućih emisija CO₂ u stambenim zgradama individualnog stanovanja (kućama) kroz poboljšanje njihovih toplotno-izolacionih karakteristika. Mjera može uključivati sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Postavljanje toplotne izolacije spoljnih zidova sa termoizolacionim slojem debljine minimalno 12 cm čime će se koeficijent prolaza toplote smanjiti sa prosječne vrijednosti od 1,8 – 2,0 W/(m²·K) na ispod 0,3 W/(m²·K); – Postavljanje toplotne izolacije krova i/ili tavana sa termoizolacionim slojem debljine minimalno 14 cm od 1,8 – 2,5 W/(m²·K) na ispod 0,3 W/(m²·K); – Zamjena postojećih spoljnih stolarije (prozora i vrata) sa stolarijom boljih energetskih karakteristika čime će se koeficijent prolaza toplote prozora smanjiti sa prosječnih 3,2 W/(m²·K) na ispod 1,3 W/(m²·K). <p>Ukupan broj zgrada izgrađenih u periodu 1946 – 2001. godina, kod kojih su toplotne karakteristike elemenata omotača nezadovoljavajuće, je oko 1.400 i ukupne bruto površine cca 300.000 m².</p> <p>Ova mjeru na godišnjem nivou uključuje energetsku obnovu omotača a na 30 individualnih stambenih zgrada, odnosno ukupno 300 zgrada do 2033. godine. Planira se obnova oko 20% individualnih stambenih zgrada u Prijestonici do 2033. godine, ukupne bruto površine cca 300.000 m².</p> <p>Procjenjuje se ušteda od 50% u potrošnji toplotne energije po zgradi, odnosno sa 250 - 300 kWh/(m²·god) na oko 125 – 150 kWh/(m²·god), pri čemu se specifični investicioni troškovi procjenjuju troškovi na oko 40 €/m² fasade, za zamjenu prozora 200 €/m² prozora i oko 25 €/m² toplotne izolacije tavanског prostora.</p> |

| | |
|--|---|
| Naziv mjere | 4. Zamjena postojećih sistema grijanja u stambenim zgradama (kolektivnim i individualnim) koji koriste električnu energiju ili neki drugi energetski sistemima grijanja pomoći u toplovnih pumpi |
| Nadležnost za provođenje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za sprovođenje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za sprovođenje - kraj | 2033. godina |
| Ušteda (MWh) | 349 MWh/god. (3.490 MWh u 2033. godini - oko 4% ukupne energetske potrošnje sektora domaćinstava) |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – indirektne emisije | 80 tCO ₂ /god. (800 tCO ₂ u 2033. godini) |
| Ukupna investicija (€) | 60.000 €/god. (600.000 € u desetogodišnjem periodu). Za uspješnu realizaciju ove mjeru treba izraditi model subvencionisanja prema kojem će dio troškova snositi Prijestonica, dio država, a dio sami građani. Jedan od mogućih modela bi bio da se pojedinačni iznosi obezbijede u odgovarajućim kombinacijama procentualnih iznosa u ešta Prijestonice i korisnika, npr. 60% troškova snosili bi građani, a 40% bi se obezbijedilo iz budžeta Prijestonice i ostalih izvora finansiranja. |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjeru | <ul style="list-style-type: none"> – Vlasnici stanova, – Budžet Prijestonice, – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF – Međunarodni donatori: GIZ, UNDP – Fondovi EU |
| Kratak opis mjeru | <p>Zamjena postojećih sistema grijanja u stanovima i kućama koji koriste električne grijalice, sa visoko-efikasnim sistemima grijanja pomoći u toplovnih pumpi vazduh/voda, čija efikasnost iznosi preko 300%.</p> <p>Toplotne pumpe su, prema Evropskoj direktivi 2018/844 o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti, visoko efikasni alternativni sistemi snabdijevanja energijom, koji topotu preuzetu iz okoline (vazduh, zemlja, voda) na nižem temperaturnom nivou, pomoći u kompresora pogonjenog električnom energijom (kod kompresorskih toplovnih pumpi), diže na viši temperaturni nivo, odnosno predaju sistemu grijanja i/ili sistemu za pripremu potrošne tople vode.</p> <p>Toplotne pumpe predstavljaju ekološki prihvatljiv način grijanja, te se prelaskom na topotne pumpe mogu ostvariti znajne uštede u troškovima za grijanje.</p> <p>Zamjena se planira u najmanje 10 domaćinstava/stanova godišnje, do 2033. Godine, odnosno 100 domaćinstava u periodu sprovođenja.</p> <p>Procjena je da će doći do smanjenja energetske potrošnje sa 150 - 300 kWh/(m².god) na oko 50 – 100 kWh/(m².god).</p> |

| | |
|--|---|
| Naziv mjere | 5. Instalacija fotonaponskih panela na krovovima porodičnih kuća |
| Nadležnost za provođenje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za provođenje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za provođenje - kraj | 2033. godina |
| Ušteda (MWh) | 307,1 MWh/god. (3.071 MWh u 2033. godini) |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – indirektne emisije | 150,6 tCO ₂ /god. (1.506 tCO ₂ u 2033. godini) |
| Ukupna investicija (€) | 261.600 €/god. (2.616.000 € u desetogodišnjem periodu). Za uspješnu realizaciju ove mjeru treba izraditi model subvencionisanja prema kojem će dio troškova snositi Prijestonica, dio država, a dio sami građani. Jedan od mogućih modela bi bio da se pojedinačni iznosi obezbijede u odgovarajućim kombinacijama procentualnih iznosa u ešta Prijestonice i korisnika, npr. 80% troškova snosili bi građani, a 20% bi se obezbijedilo iz budžeta Prijestonice i ostalih izvora finansiranja. |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjeru | <ul style="list-style-type: none"> – Vlasnici stanova, – Budžet Prijestonice, – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF – Međunarodni donatori: GIZ, UNDP – Fondovi EU |
| Kratak opis mjeru | <p>Postojeći zakonski rješenja omogućavaju vrlo jednostavnu izgradnju fotonaponskih sistema na krovovima zgrada, a u smislu razmjene energije na mjestu konekcije. Procedure su posebno pojednostavljene ne samo za domaćinstva, već i za sve zainteresovane koja namjeravaju da instaliraju fotonaponske sisteme do 999 kW instalirane snage (shodno članu 218d Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata). Sistemi instalirane snage od 5-10 kW su dovoljni da u potpunosti podmire potrebe proširenog domaćinstva za električnom energijom na godišnjem nivou.</p> <p>Ukupan broj stambenih objekata u referentnoj godini je oko 1.750. Ovom mjerom je pretpostavljena izgradnja fotonaponskih sistema instalirane snage 6,5 kW_p na 20% objekata iz referentne godine do 2033. godine što će ukupnu instaliranu snagu distribuiranih fotonaponskih elektrana od oko 2,275 MW_p u 2033. godini.</p> <p>Prosječna proizvodnja jednog fotonaponskog sistema snage 6,5 kW_p bi iznosila oko 8.700 kWh/(god.-instaliranom sistemu).</p> <p>Prosječna investicija bi iznosila cca 1.150 €/kW_p.</p> |

10.2.2. Javni sektor (javnii objekti i rasvjeta)

Lokalna uprava je odgovorna za potrošnju energije u sektoru javnih usluga, dakle za potrošnju energije u zgradama i privrednim društvima u vlasništvu Prijestonice. Prijestonica svom vlasti nema mnogo zgrada, a objekti u kojima su smješteni gotovo svi administrativni kapaciteti Prijestonice, sekretarijati, direkcije, uprave i privrednih društava iji osniva je Prijestonica Cetinje su: zgrada Prijestonice – (bivša uprava Zetske banovine), Sportski centar (zgrada bivšeg Vojnog stana), „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ d.o.o. (zgrada uprave bivše fabrike „Košuta“) i manji objekat koji koristi „Komunalno“ d.o.o. Ostali objekti su manje površine i ne predstavljaju veće potrošače energije.

Uvođenje energetskog menadžmenta, zahtijeva zaduživanje ili zapošljavanje jednog ili više službenika, ili stvaranje tima koji bi bio glavni nosilac aktivnosti u pogledu primjene mjer energetske efikasnosti korištenja obnovljivih izvora energije i koji bi imao/li konkretna zaduženja na realizaciji planiranih aktivnosti ovim dokumentom. Sistemskim upravljanjem energijom i sprovezenjem projekata za poboljšanja energetske efikasnosti moguće je ostvariti novane uštede od 30% i više na godišnjem nivou, tj. uz sve obaveze koje proističu iz Zakona o efikasnem korištenju energije i podzakonskih akata, a s obzirom da je Vlada Crne Gore uvrstila energetsku efikasnost u svoje prioritete, vrlo realno je očekivati znajajnu pomoći i kvalitetnu saradnju na svim nivoima.

Ovu mjeru bi trebalo realizovati u prvom trogodišnjem periodu, koja ima uticaja na sve ostale mjerne i uticaje na sve mjeru i aktivnosti na nivou opštine.

| | |
|--|---|
| Naziv mjeru | 6. Uspostavljanje sistema upravljanja energijom na nivou lokalne samouprave |
| Nadležnost za provođenje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za sprovođenje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za sprovođenje - kraj | 2033. godina |
| Ušteda (MWh) | 39 MWh/god. |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – indirektne emisije | 8,3 tCO ₂ /god. |
| Ukupna investicija (€) | 50.000 € u desetogodišnjem periodu |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjeru | <ul style="list-style-type: none"> – Budžet Prijestonice, – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF |
| Kratak opis mjeru | <p>Uspostavljanje sistema upravljanja energijom podrazumijeva definisanje granica sistema kojim se upravlja, energetske politike tog sistema, energetskog menadžera, glavnih i najvažnijih korisnika, pravne energetske potrošnje, kao i definisanje mjeru i prioriteta realizovanja mjeru poboljšanja upravljanja energijom i energetske potrošnje. Ovaj proces uspostavljanja sistema upravljanja energijom jasno je definisan i opisan međunarodnim standardom MEST EN ISO 50001 Sistemi upravljanja energijom – Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu. Sistem upravljanja energijom, kako je opisano u standardu može se primijeniti na manje sisteme kao što je jedna zgrada ali i šire.</p> <p>Osnovni ciljevi:</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Prihvatanje metodologije za prikupljanje relevantnih energetskih pokazatelja za sektor građevinarstva na nivou Prijestonice; – Prikupljanje relevantnih energetskih pokazatelja prema razvijenoj metodologiji na godišnjoj, mjesnoj i dnevnoj osnovi (zavisno od vrste pokazatelja), pri čemu će se za prikupljanje koristiti sistemi automatskog daljinskog očitavanja, kao i očitanje od strane zaposlenih radi dodatne provjere tačnosti istih; – Izrada informacionog sistema upravljanja energijom na nivou Prijestonice, koji će obuhvatati sve prikupljene podatke i pokazatelje i omogućiti izradu svih potrebnih analiza; – Izrada godišnjeg energetskog bilansa Prijestonice tj. ukupne godišnje potrošnje energije u zgradama, prema propisima Crne Gore. <p>Uvođenjem sistema upravljanja energijom na nivou Prijestonice moguće će ostvariti dugoročne uštede toplotne i električne energije u iznosu 5% od ukupne potrošnje energije koju troši lokalna samouprava.</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Naziv mjere | 7. Energetska obnova elemenata omota a zgrada Prijestonice i sportske dvorane |
| Nadležnost za provedbu enje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za provedbu enje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za provedbu enje - kraj | 2033. godina |
| Ušteda (MWh) | 52,5 MWh/god. |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – direktne i indirektne emisije | 30.5 tCO ₂ /god. |
| Ukupna investicija (€) | 500.000 € |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjere | <ul style="list-style-type: none"> – Vlasnici stanova, – Budžet Prijestonice, – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF – Međunarodni donatori: GIZ, UNDP – Fondovi EU |
| Kratak opis mjere | <p>Budući da je objekat bivše Uprave Zetske banovine pod zaštitom Republike Crne Gore (Zavoda za zaštitu spomenika kulture (Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore)) kao nepokretno kulturno dobro, intervencije na elementima spoljašnjeg omota a zgrade (npr. postavljanje izolacije na spoljašnje zidove objekta, promjene materijala i izgleda prozora, postavljanja sredstava za zaštitu od sunčevog zračenja) u pravilu nisu dopuštene. Stoga se predviđaju samo one mjere koje ne narušavaju vizuelni identitet objekta i koje je moguće realno sprovesti.</p> <p>Cilj mjeru je smanjenje ukupne potrošnje energije i pripadajućih emisija CO₂ u zgradama Prijestonice (bivša uprava Zetske banovine) i sportske dvorane kroz poboljšanje njihovih toplotno-izolacionih karakteristika. Mjera uključuje sljedeće aktivnosti:</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>– Zamjena postojeće spoljne stolarije (prozora i vrata sa drvenim okvirima - dio koji nije zamijenjen) sa stolarijom boljih energetskih karakteristika ima se koeficijent prolaza toplote prozora smanjiti sa prosječnih 3,2 W/(m²·K) na 1,5 W/(m²·K).</p> <p>Dio prozora na objektu Prijestonice je dotrajaо i ne vrši svoju funkciju. Ovaj tip prozora zastupljen je na fasadama orientisanim ka dvorišnom prostoru objekta. Gotovo sva fasadna stolarija ovog tipa je dotrajala, a zaštitni premaz usled djelovanja sunca i hladnoće dotrajaо. Tako je za prozore je karakteristična i nezaptivenost spoja konstrukcije okvira i stakla usled čega je povećan stepen infiltracije vazduha. Prozori su u jako lošem stanju, naročito okviri i zbog oštete enja na okvirima teško se zatvaraju i obezbeđuju veoma loše zaptivanje. Lošo stanje okvira (ramova) i zaptivnih spojeva između stakala i okvira, uzrokuju povećan stepen infiltracije vazduha.</p> <p>Ukupan broj prozora predviđenih za zamjenu iznosi oko 350 ukupne površine od cca 700 m².</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Naziv mjere | 8. Instalacija fotonaponskih panela na krovovima objekata koji koriste „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ d.o.o., „Sportski centar“ d.o.o. (dvorana) i „Komunalno“ d.o.o. |
| Nadležnost za provođenje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za sprovođenje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za sprovođenje - kraj | 2033. godina |
| Ušteda (MWh) | 234,9 MWh/god. |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – indirektne emisije | 115,1 tCO ₂ /god. |
| Ukupna investicija (€) | 200.100 € |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjere | <ul style="list-style-type: none"> – Vlasnici stanova, – Budžet Prijestonice, – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF – Međunarodni donatori: GIZ, UNDP – Fondovi EU |
| Kratak opis mjere | <p>Ovom mjerom se predviđa instalacija fotonaponskih sistema na krovovima objekata koji koriste „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ d.o.o., „Sportski centar“ d.o.o. (dvorana) i „Komunalno“ d.o.o.</p> <p>Shodno raspoloživoj površini, potencijalno je moguće instalirati fotonaponske sisteme snage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cca 80 kW_p na krovu objekta „Agencije za razvoj i podršku poslovanju“, - cca 70 kW_p na južnoj strani krova objekta sportske dvorane i - cca 24 kW_p na krovu objekta koji koristi „Komunalno“ d.o.o. <p>Prosječna godišnja proizvodnja fotonaponskog sistema snage 80 kW_p bi iznosila cca 108.000 kWh/god., fotonaponskog sistema snage od 70 kW_p oko 94.500 kWh/god., a fotonaponskog sistema od 24 kW_p oko 32.400 kWh/god.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Prosje na investicija bi iznosila cca 1.150 €/kW_p. Investicija u fotonaponski sistem snage 80 kW_p bi iznosila oko 92.000 €, u sistem snage 70kW_p oko 80.500 €, a u sistem snage 24 kW_p oko 27.600 €.</p> <p>Primjenom ove mjere bi ova tri privredna subjekta u velikoj mjeri bila „rastere ena“ godišnjih troškova za električnu energiju obzirom da se u svim objektima električna energija koristi za pogon grejnih i rashladnih uređaja.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Naziv mjere | 9. Zamjena energetski neefikasnih rasvjetnih tijela LED rasvjetnim tijelima u objektima koji su vlasništvo Prijestonice |
| Nadležnost za provođenje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za sprovođenje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za sprovođenje - kraj | 2028. godina |
| Ušteda (MWh) | 28 MWh/god. |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – indirektne emisije | 14 tCO ₂ /god. |
| Ukupna investicija (€) | 10.000 €/god. (50.000 €) u petogodišnjem periodu |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjere | <ul style="list-style-type: none"> – Budžet Prijestonice – Eko Fond, IRF |
| Kratak opis mjere | <p>Mjera se odnosi na zamjenu postojećih rasvjetnih tijela sa manje efikasnim izvorima svjetla i predspojnim uređajima, sa rasvjetnim tijelima (svjetiljkama) sa visokoefikasnim LED izvorima svjetla i elektronskim upravljačkim sklopovima.</p> <p>Mjera se odnosi na objekte u vlasništvu Prijestonice (u prvom redu zgrada Prijestonice - bivše uprave Zetske banovine i objekat Sportskog Centra - bivšeg Vojnog stana). U ovim objektima je u dosadašnjem periodu vršena parcijalna zamjena rasvjetnih tijela, tako da u strukturi postoje razni tipovi svjetiljki. U okviru ove mjere predviđa se zamjena inkadescentnih, fluokompaktnih i fluorescentnih svjetiljki sa LED svjetiljkama. Zamjenom ovih svjetiljki u prvom redu će se postići i znatno veći komfor kod korisnika, dok će energetske uštede biti na nižem nivou.</p> <p>Predlog se odnosi na zamjenu oko 500 rasvjetnih tijela.</p> |

| | |
|--|--|
| Naziv mjere | 10. Zamjena energetski neefikasnih rasvjetnih tijela visokoefikasnim ekološki prihvatljivim rasvjetnim tijelima (LED) u sistemu javne rasvjete |
| Nadležnost za provo enje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za sprovo enje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za sprovo enje - kraj | 2028. godina |
| Ušteda (MWh) | 410 MWh/god. |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – indirektne emisije | 210 tCO ₂ /god. |
| Ukupna investicija (€) | 1.300.000 € u petogodišnjem periodu |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjere | <ul style="list-style-type: none"> – Budžet Prijestonice – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF – Fondovi EU |
| Kratak opis mjere | <p>U ukupnom broju svjetiljki od oko 4.000 kom. na teritoriji Prijestonice, oko 40% predstavljaju dotrajale natrijumove i metal halogene svjetiljke različitih snaga (100 W, 150 W i 250 W, a metal-halogene snage 70 W), što je oko 1.600 kom. svjetiljki koje je potrebno zamijeniti novim LED svjetiljkama. Zamjenom svjetiljki javne rasvjete treba da se smanje troškovi koji se odnose na troškove električne energije i troškove održavanja, a da se poboljšaju svjetlosni uslovi. LED rasvjeta u odnosu na klasične svjetiljke je manje snage, daje veći i svjetlosni fluks 2-3 puta, radni vijek je duži 3-4 puta, gubici električne energije manji 3-4 puta, manji su gabariti, a troškovi održavanja znatno niži.</p> <p>Ušteda u električnoj energiji će se postići i na način što će se po etapama smanjiti snaga od oko 150 W/svjetiljki smanjiti na oko 55 W/svjetiljki. Ukupna snaga svjetiljki predviđeni za zamjenu, prema procjeni, iznosi oko 240 kW (računajući i gubitke), dok će poslijem zamjene novim LED svjetiljkama ona iznositi oko 90 kW. Dodatno, potrebno je da nove svjetiljke imaju programabilni sistem dimovanja kojim će omogućavati dodatne uštede.</p> <p>Tako će prema procjeni potreban je ugradnja oko 500 novih svjetiljki. Tako da je ukupan broj svjetiljki koji se predviđaju za instalaciju oko 2.100 kom. Predviđeno je da zamjenom rasvjetnih tijela potrošnja energije na godišnjem nivou umanjila bi se za 410 MWh/god.</p> <p>Osim ušteda u troškovima električne energije, odnosno umanjenja sredstava iz budžeta Prijestonice namenjenih za finansiranje potrošnje javne rasvjete do 2033. godine uostalom i do poboljšanja kvaliteta osvjetljenja, poboljšanja javne bezbjednosti i povećanja zadovoljstva građana (ostvarivanje društvenih efekata i javne koristi). Imajući u vidu da je u narednom periodu očekivan dalji rast cijene električne energije i da će biti potrebna još veća sredstva iz budžeta za investiranje i održavanje sistema javnog osvjetljenja, ova mjeru stavlja fokus na energetsku efikasnost, koja može da se postigne upotrebom nove, energetske efikasne LED tehnologije u sistemu javnog osvjetljenja. U okviru ove mjeru predlaže se i razvijanje upravljanja intenzitetom rasvjete. Mjera se sprovodi smanjenjem intenziteta osvjetljenja u kasnim noćnim satima, kad nivo aktivnosti opada, pa nije neophodan raniji nivo osvjetljenja.</p> |

| | |
|--|--|
| Naziv mjere | 11. Nabavka elektri nih vozila u nadležnosti Prijestonice |
| Nadležnost za provo enje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za sprovo enje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za sprovo enje - kraj | 2028. godina |
| Ušteda (MWh) | 55 MWh u 2033. godini |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – indirektne emisije | 15 tCO ₂ u 2033. godini |
| Ukupna investicija (€) | 150.000 € u desetogodišnjem periodu |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjere | <ul style="list-style-type: none"> – Budžet Prijestonice – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF – Međunarodni donatori: GIZ, UNDP – Fondovi EU |
| Kratak opis mjere | <p>Prvi korak u sprovo enju ove mjere je donošenje odluke kojom će se regulisati nabavka novih elektri nih vozila, kako bi sva nova vozila koja će nabavljati Prijestonica imala smanjenu emisiju CO₂. Planirane uštede energije i smanjenje emisija CO₂, te vrijednost ukupne investicije, baziraju se na pretpostavci da će se do 2033. godine 50% vozila koja su u direktnom vlasništvu Prijestonice zamijeniti novim elektri nim vozilima sa smanjenom emisijom gasova staklene bašte. Cilj ove mjere je prije svega promocija elektri nih vozila i predstavljanje javnosti primjera dobre prakse.</p> <p>Rezultat provo enja ove mjere predstavlja postepeno povećanje udjela elektri nih vozila u novonabavljenim vozilima u Prijestonici.</p> <p>Od 9 funkcionalnih vozila, predviđa se zamjena njih 5 vozilima sa elektri nim pogonom.</p> <p>U 2033. godini u Prijestonici bi bilo 5 elektri nih automobila što bi bio udio od cca 50% u ukupnom voznom parku. Tako će, uslijed razvoja e-mobilnosti očekivati se i porast broja turista u koji dolaze elektri nim automobilima.</p> <p>Trošak ove mjere podrazumijeva i provo enje aktivnosti od strane Prijestonice u cilju promocije e-mobilnosti, što može uključivati: organizaciju informativnih događanja, organizaciju edukacije za razne učesnike (korisnike elektri nih vozila, ugostitelje, itd.), provo enje jednostavnih administrativnih mjer za podsticanje e-mobilnosti (rezervacija parking mesta), promocija Prijestonice kao turističke destinacije koja ulaže napore u pristupnost gostima s elektri nim vozilima i slično.</p> |

| | |
|--|---|
| Naziv mjere | 12. Promovisanje biciklizma i unaprjeđenje biciklisti kog prevoza |
| Nadležnost za provođenje | Prijestonica Cetinje |
| Vremenski okvir za provođenje - po etak | 2024. godina |
| Vremenski okvir za provođenje - kraj | 2028. godina |
| Ušteda (MWh) | 1.387 MWh/god. |
| Smanjenja emisije (tCO ₂) – indirektne emisije | 368 tCO ₂ /god. |
| Ukupna investicija (€) | 30.000 € u desetogodišnjem periodu |
| Izvori finansijskih sredstava za realizaciju mjere | <ul style="list-style-type: none"> – Budžet Prijestonice – Budžet Vlade Crne Gore, – Eko Fond, IRF – Međunarodni donatori: GIZ, UNDP – Fondovi EU |
| Kratak opis mjere | <p>Cilj mjeri je promocija vožnje biciklom.</p> <p>Predviđeni postavljanje drža za bicikle ispred svih javnih ustanova i škola.</p> <p>U sklopu mjeri predviđeni održavanje promotivnih kampanja u cilju što šire upotrebe bicikla kao prevoznog sredstva, narođeno na kraju relacijama.</p> <p>Prema dosadašnjim iskustvima razvijenih europskih gradova, provođenjem ove mjeri do 2033. godine moguće je smanjiti emisije CO₂ u sektoru saobraćaja za 3 %.</p> |

U Tabeli 36 prikazan je sumarni pregled predloženih mjera.

Tabela 36: Sumarni pregled predloženih mjera i procijenjenih investicija u desetogodišnjem periodu 2024 -2033

| R. br. | Naziv mjere | Investicija u desetogodišnjem periodu [€] |
|-----------------------------|--|---|
| 1 | Podizanje svijesti gra ana o prednostima koriš enja obnovljivih izvora energije i na inima postizanja energetske efikasnosti, kao i obuka o mogu nostima ostvarivanja navedenog | 50.000 |
| 2 | Energetska obnova omota a stambenih zgrada kolektivnog stanovanja | 2.000.000 |
| 3 | Energetska obnova omota a stambenih zgrada individualnog stanovanja | 1.800.000 |
| 4 | Zamjena postoje ih sistema grijanja u stambenim zgradama (kolektivnim i individualnim) koji koriste elektri nu energiju ili neki drugi energet sistemima grijanja pomo u toplovnih pumpi | 600.000 |
| 5 | Instalacija fotonaponskih panela na krovovima porodi nih ku a | 2.616.000 |
| 6 | Uspostavljanje sistema upravljanja energijom na nivou lokalne samouprave | 50.000 |
| 7 | Energetska obnova elemenata omota a zgrada Prijestonice i sportske dvorane | 500.000 |
| 8 | Instalacija fotonaponskih panela na krovovima objekata koji koriste „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ d.o.o., „Sportski centar“ d.o.o. i „Komunalno“ d.o.o. | 200.100 |
| 9 | Zamjena energetski neefikasnih rasvjetnih tijela LED rasvjetnim tijelima u objektima koji su vlasništvo Prijestonice | 50.000 |
| 10 | Zamjena energetski neefikasnih rasvjetnih tijela visokoefikasnim ekološki prihvatljivim rasvjetnim tijelima (LED) u sistemu javne rasvjete | 1.300.000 |
| 11 | Nabavka elektri nih vozila u nadležnosti Prijestonice | 150.000 |
| 12 | Promovisanje biciklizma i unaprje enje biciklisti kog prevoza | 30.000 |
| Ukupno u periodu 2024 -2033 | | 9.346.100 |

Od ukupno predvi enog finansijskog iznosa od 9.346.100 € za investiranje u mjere koje su predložene ovim LEP-om u narednom desetogodišnjem periodu, ukoliko bi u eš e Prijestonice bilo oko 50% onda bi ukupna iznos kojim bi Prijestonica imala u eš e iznosio oko 4.673.050 €. Odnosno gledano na godišnjem nivou tada bi u eš e Prijestonice u relaizaciji mjera predloženih u LEP-u bilo oko 467.305 €.

11. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA

Za finansiranje predloženih mjera i aktivnosti na raspaganju su sopstvena sredstva, krediti i bespovratna sredstva koja se potencijalno mogu ostvariti kroz razne programe Evropske unije. Važno je naglasiti da e se mogu nost koriš enja izvora finansiranja znatno pove ati ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju e joj na raspaganju biti i sredstva strukturnih fondova. Za koriš enje sredstava iz programa EU potrebno je veliko angažovanje za prijavljivanje projekata na javne pozive u okviru raznih programa, što podrazumijeva ja anje ljudskih kapaciteta koji e pratiti otvaranje javnih poziva, kao i izradu projektnih predloga u skladu s propisanim uslovima.

Doma i izvori finansiranja

Budžetska sredstva

Potencijalni izvor finansiranja, iz kojeg je mogu e obezbijediti sredstva za implementaciju mera predvi enih LEP-om podrazumijeva i budžetska sredstva. Kada je rije o sredstvima iz budžeta, mogu e je identifikovati slijede e izvore:

Budžet Prijestonice Cetinje - kroz svoje redovno poslovanje Prijestonica ima mogu nost da u svoje strateške dokumente uvrsti i mjeru predvi ene ovim dokumentom i na osnovu toga planira potrebna sredstva u svom budžetu.

Budžet Države Crne Gore i resornih ministarstava - Vlada Crne Gore ima mogu nost transfera budžetskih sredstava na niže nivou vlasti, što se može koristiti i za sprovo enje mera energetske efikasnosti i smanjenja emisija CO₂.

Sredstva Fonda za zaštitu životne sredine – EKO FOND (D.O.O. „Eko-fond“ Podgorica) - Fond za zaštitu životne sredine kroz svoje poslovanje obezboje uje finansijsku pomo za projekte iji je cilj zaštita životne sredine i unaprje enje energetske efikasnosti. Fond se finansira iz naknada koje pla aju zaga iva i životne sredine, naknada za odlaganja otpada, naknade za zaštitu voda, priloga, donacija, sredstava iz meunarodnih projekata i donatora i sli no.

Eko-fond može u estvovati i u sufinansiranju programa, projekata i drugih aktivnosti vezanih za zaštitu životne sredine i unaprje enje stanja energetske efikasnosti, koji se sprovode na teritoriji Crne Gore, kada ih organizuju i finansiraju organi državne uprave i ostala druga samostalna pravna lica koja se finansiraju iz budžeta države, lokalne samouprave, meunarodne organizacije, finansijske institucije i tijela, kao i druga strana pravna lica.

Odgovaraju im Pravilnikom²⁵ propisani su uslovi koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava Eko-fonda, kao i na in dodjeljivanja i koriš enja sredstava. Izme u ostalih korisnika definisano je i da lokalne samouprave kao i privredna društva mogu koristiti sredstva Eko-fonda.

Sredstva se lokalnim samoupravama i privrednim društvima kojima je osniva Prijestonica, mogu dodijeliti u vidu zajma, subvencija i pomo i, pri emu se sredstva dodjeljuju na osnovu javnog konkursa. Tako e je propisano da izuzetno, u pojedina nim slu ajevima, Eko-fond može dodijeliti sredstva i bez javnog konkursa, ukoliko se sredstva dodjeljuju lokalnoj samoupravi, organima državne uprave i ostalim licima koja se finansiraju iz budžeta države, kao i privrednim društvima u javnom sektoru.

²⁵ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati korisnici, na inu dodjeljivanja i koriš enju sredstava Fonda za zastitu životne sredine link: [https://www.eko-fond.me/files/documents/1643370441-Pravilnik%20\(1\).pdf](https://www.eko-fond.me/files/documents/1643370441-Pravilnik%20(1).pdf)

Prijestonica Cetinje, kao jedinica lokalne samouprave, ima mogunost apliciranja za sredstva Fonda za zaštitu životne sredine, radi implementacije mjera iz LEP-a. Fond vrši raspodjelu sredstava putem javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Korisnici sredstava mogu ostvariti sredstva u visini koju u godišnjem programu raspisivanja javnih konkursa utvrđuju organi Eko-fonda, a visina sredstava utvrđuje se kao procenat ukupno utvrđenih opravdanih troškova projekta koji ne može biti veći od 85% i u absolutnom iznosu.

Trenutno je moguće aplicirati za sredstva u okviru projekta „Solari 5000+“ i „Solari 500+“ a u okviru kog je pružena mogućnost da se instalira odgovarajući fotonaponski sistem, koji će se otpлатiti u jednakim mjesecima iznosima u visini svog prosječnog mjeseca negrauna za utrošenu električnu energiju. Korisnici mogu biti fizička i pravna lica.

Shodno Sporazumu, između EPCG i Eko-fonda o implementaciji projekta „Solari 5000+“. EPCG je nosilac projektnih aktivnosti, a Eko-fond finansijski partner koji obezbeđuje subvenciju korisniku projekta u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti investicije.

Sredstva Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore – IRF

IRF je institucija koja je osnovana sa ciljem podsticanja i ubrzavanja privrednog razvoja Crne Gore. Djelatnost IRF-a definisana je kroz odobravanje kredita i izdavanje garancija, obavljanje poslova vezanih za prodaju kapitala u portffoliju Fonda, kao i vršenje ostalih poslova kojima se obezbeđuje podrška privrednom razvoju.

U prioritetne djelatnosti IRF-a, između ostalih, spadaju i aktivnosti koje se odnose na finansiranje projekata zaštite životne okoline i infrastrukture.

U trenutku izrade ovog LEP-a, IRF je dao mogućnost iskorištenja kreditnih sredstava kroz dva Programa²⁶ koji se odnose na aktivnosti koje su sadržane u ovom LEP-u.

Program za koji se obezbeđuje kreditna podrška je „Program kreditiranja projekata zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije“. Cilj Programa je realizacija investicionih projekata koji imaju sledeće aktivnosti:

- saniranje odlagališta otpada, podsticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, upravljanje otpadom, obrade otpada i iskorišćavanja vrijednih svojstava otpada (recikliranje, mini termoelektrane i sl.);
- podsticanje istječenje proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu;
- sprovođenje nacionalnih energetskih programa;
- podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije (sunce, hidroenergija, biomasa i dr.) i drugih projekata kojima se vrši/ostvaruje zaštita okoline, postiže energetska efikasnost, te uvode obnovljivi izvori energije.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u zemljište, građevinske objekte, opremu i uređaje.

Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30% ukupnog iznosa kredita, isključivo kod privrednih društava kao korisnika kredita.

IRFCG A.D. kreditira do 70% ukupne investicije, odnosno do 50% ukoliko je korisnik kredita opština, glavni grad, prijestonica, preduzeće i/ili je osnivač (većinski vlasnik) država-jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće.

²⁶ link: <https://www.irfcg.me/me/2015-01-13-12-25-48/2014-03-10-14-53-17.html>

Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25% vrijednosti ukupne pasive, uve ane za iznos traženog kredita.

Sredstva komercijalnih banaka

Kao primjer plasiranja sredstava za projekte iz oblasti energetske efikasnosti za doma instva može se prikazati Program koji sprovode Crnogorska komercijalna banka (CKB) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a koji se odvija kroz podsticaje za projekte energetske efikasnosti u doma instvima.

Kreditna linija za zeleno finansiranje (GEFF) obezbje uje sredstva za finansiranje energetski efikasnih tehnologija u doma instvima na teritoriji Crne Gore.

CKB podsticaji za projekte energetske efikasnosti u doma instvima namijenjeni su rezidentima i nerezidentima sa regulisanim zaposlenjem i boravkom u Crnoj Gori. zaposlenima na odre eno i neodre eno vrijeme, pomorcima, penzionerima, preduzetnicima (moraju postojati minimum godinu dana), klijentima sa drugim vidom redovnih prihoda koje mogu dokazati.

Vlasnici doma instava koji se opredijele da koriste finansiranje u okviru programa, e imati pravo da se prijave za grant EU u iznosu do 20% sopstvenih investicija. Doma instva koja instaliraju energetski efikasna rješenja, poput dvostruko zastakljenih prozora ili novih kotlova, tako e mogu pristupiti finansiranju u okviru programa.

Kreiranje privatno-javnih partnerstava

U Crnoj Gori su se u prethodnom periodu esto u kontekstu finansiranja raznih investicija pored klasi nog budžetskog finansiranja spominjali i drugi modeli. Naj eš e se u tom kontekstu spominju privatno-javno partnerstvo i koncesije.

Zakonski okvir za privatno-javno partnerstvo kod nas još uvijek nije razvijen. a u okvirima lokalne energetike je teško i na i neki program kroz koji bi se primijenio ovaj model.

Što se ti e koncesija, nadležnosti lokalnih uprava u tom dijelu praktično nema, tako da su mali izgledi da e postupak davanja koncesija biti primijenjen u lokalnoj energetici u Prijestonici.

Što se ti e detaljnih procjena investicija za izvođenje mera energetske efikasnosti kao i uvođenje u budžet lokalne samouprave, ono e biti ura eno kroz trogodišnji Program poboljšanja energetske efikasnosti kao što je to predvidjeno zakonom o efikasnom korištenju energije.

Iako u Crnoj Gori do sada nije zaživjelo, usluge za poboljšanje energetske efikasnosti se mogu ostvarivati i ugovorom o energetskom učinku, u kome se sproveđe enje mjera energetske efikasnosti plaća prema ugovorenom stepenu poboljšanja energetske efikasnosti i ispunjenju drugih dogovorenih uslova u pogledu ostvarenih poboljšanja za neke od navedenih mjeru.

12. REZIME LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA

Sažetak lokalnog energetskog plana sadrži:

- svrhu i ciljeve,
- sažetak analize stanja korišćenja energije i snadbijevanja njome,
- sažetak mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije,
- definisanje prostornih podataka pogodnih za postavljanje elektrana,
- finansijske obaveze za lokalne zajednice.

Sažetak LEP može koristiti kao materijal za razmatranje opštinske ili gradske skupštine.

Svrha izrade LEP-a Prijestonice za period 2024 – 2033. godine je jasno predstavljeno energetsko stanje na teritoriji Prijestonice u proizvodnji, distribuciji i potrošnji energije za period 2019 – 2022. godine na nivou projekta, jasan proračun emisija gasova sa efektom staklene baštice koji nastaju na području Prijestonice za nevedeni period, definisanje mjera energetske efikasnosti u svim sektorima za koje je nadležna lokalna samouprava Prijestonice, a koje bi trebalo implementirati u narednom desetogodišnjem periodu, analiza potencijala korišćenja obnovljivih izvora energije (OIE), procjena buduće potrošnje, procjena mogućnosti primjene odgovarajućih mjera energetske efikasnosti, definisanje mjera u obrazovanju stanovništva kao i druge mjere koje treba preduzeti radi ostvarenja projektovanih ciljeva. Osim toga, LEP-om su date i projekcije finansijskih potreba i mogućnosti za njegovo izvođenje.

Analizom potrošnje energije prema strukturi energetskog sektora, može se zaključiti da je u većini potrošnje električne energije u iznosu od 37,90% u ukupnoj potrošnji na teritoriji Prijestonice dominantno. Isporučena energija dobijena iz ogrjevnog drveta učestvuje sa 29,74% u ukupnoj potrošnji i isporučene energije, dok je dizel pogonsko gorivo zastupljeno sa 22,55% u ukupnoj potrošnji isporučene energije. Isporučena energija dobijena od ostalih energetskih pojedinaca ne prelazi preko 5%.

Analizom potencijala obnovljivih izvora energije jasno se diferencira potencijal u solarnoj energiji. Naročito se izdvaja sjeverni i centralni dio teritorije. O kakvom se solarnom potencijalu radi najbolje ukazuje porečje mogućnosti proizvodnje električne energije iz planiranih fotonaponskih elektrana sa proizvedenom količinom električne energije na nivou Crne Gore. Ukoliko se u budućih 5 – 10 godina realizuju najavljeni projekti o investicijama u fotonaponske elektrane na teritoriji Prijestonice, za koje su do jula 2023. godine izdati UT uslovi za izgradnju za sedam kompanija, sa ukupnom instalisanom snagom od 1.826 MW_p, u tom slučaju bi Prijestonica preuzeila primat u proizvodnji električne energije u Crnoj Gori na godišnjem nivou. Naime sa ovom instalisanom snagom potencijalno je moguće godišnje proizvesti cca 2.520 GWh/god, ne u ulaze i u sezonski karakter proizvodnje (najveća proizvodnja bi bila u ljetu, a najmanja u zimskim mjesecima). Navedena količina potencijalno proizvedene električne energije bi u tom slučaju učestvovala sa oko 77,9% proizvedene količine električne energije u Crnoj Gori gledano u odnosu na 2022. godinu.

Za uspješno sprovođenje Lokalnog energetskog plana preduzeće se niz mjera koje se mogu grupisati u sljedeće cjeline:

- Organizacija sprovođenja,
- Praćenje sprovođenja i izvještavanje,
- Strukturno prilagođavanje.

Usvajanjem Lokalnog energetskog plana Prijestonice započinje njegova implementacija, koja će biti vrlo kompleksan zadatak i nije sprovođenje biti uslovljeno brojnim faktorima. Uspješna realizacija zahtijeva izuzetno dobru organizaciju i saradnju između brojnih subjekata kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Obzirom na prilično dugački vremenski period važenja ovog dokumenta (10 godina) za očekivati je da će se tokom njegove primjene, pojaviti dodatne aktivnosti za postizanje dodatnih mjera koje možda eksplicitno nijesu prepoznate ovim dokumentom, ali ova realizacija bi svakako bila kompatibilna ciljevima ovog plana. U tom slučaju preporučuju se i takve mjere uvrstiti u aktivnosti lokalne uprave, sa tim u vezi da se kontinuitet navedenog postiže i kroz godišnje izvještavanje o ovom dokumentu, kako je to propisano u odredbi člana 12 Zakona o energetici.

Jedinica lokalne samouprave nema suviše ingerencija u dijelu sprovođenja energetske politike osim prije svega mera koje se sprovode kroz programe i planove energetske efikasnosti, koje aktivnosti se praktično u cijelosti podudaraju sa ciljevima ovog Lokalnog energetskog Plana.

Obezbeđivanje finansijskih sredstava za izradu ovog plana su za očekivati da će u praksi ipak biti znatno složenije nego što su u ovom dokumentu prikazana. To prije svega sa razloga prilično dugog perioda važenja ovog dokumenta i fluktuacija tržišta, što je sve zajedno znatno ograničavaju i faktor da se detaljnijom razradom preciznije definisu pojedini parametri. Polazeći od injenice da se budžet jedinica lokalnih samouprava radi na godišnjem nivou, to je i obaveza nadležnog Sekretarijata da se svake godine donosioci odluka na lokalnom nivou trebaju podsticati da se sredstva za potrebe postizanja ciljeva ovog plana obezbjeđuju. Tako će, imajući u vidu sve više rastućeg trenda oslanjanja na međunarodne grantove, pomoći, fondove EU, to je i ovdje za očekivati da će se ipak za veliku mjeru tražiti upravo finansijska sredstva iz navedenih izvora. U tom pravcu potrebno je unaprijediti kadar u organima lokalne uprave, koji bi u stručnom i tehničkom smislu trebalo da bude bitan nosilac aktivnosti propisanih ovim dokumentom.